

R E F O R T R E S U M E S

ED 012 905

AL 000 568

CEBUANO PARA SA MGA PEACE CORPS VOLUNTEERS. (CEBUANO FOR THE
PEACE CORPS VOLUNTEERS).

BY- BAURA, BETTY AND OTHERS
PEACE CORPS, WASHINGTON, D.C.

PUB DATE 67

EDRS PRICE MF-\$1.00 HC-\$9.00 225F.

DESCRIPTORS- *CEBUANO, *LANGUAGE INSTRUCTION, *INSTRUCTIONAL MATERIALS, PATTERN DRILLS (LANGUAGE), CULTURAL ENVIRONMENT, CEBU, PHILIPPINES, PEACE CORPS,

THE BASIC VOCABULARY AND STRUCTURE OF CEBUANO VISAYAN ARE PRESENTED HERE THROUGH TWENTY-TWO SHORT DIALOGUES AND ACCOMPANYING PATTERN DRILLS AND CULTURAL NOTES. THE DIALOGUES ARE BASED ON EVERYDAY SITUATIONS AND COMMON USAGE THAT THE PEACE CORPS VOLUNTEER ENCOUNTERS IN THIS AREA OF THE PHILIPPINES. INTRODUCTORY PAGES PRESENT THE STUDENT WITH THE AUDIOLINGUAL METHOD AND THE PROCEDURES TO BE FOLLOWED IN THIS COURSE. LESSONS ARE BASED ON (1) LISTENING PRACTICE, (2) RECOGNITION AND NON-VERBAL RESPONSE TO NEW ITEMS, (3) PRODUCTION, AND (4) ENRICHMENT. THE VARIED PATTERN DRILLS AND CULTURAL NOTES ARE EXTENSIVE BUT THERE IS NO PROVISION FOR READING OR WRITING PRACTICE. THE CEBUANO LYRICS AND ENGLISH TRANSLATIONS TO ELEVEN WELL-KNOWN SONGS ARE APPENDED. (JD)

ED012905

Cebuano

para sa mga
Peace Corps Volunteers

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE
OFFICE OF EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE
PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS
STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION
POSITION OR POLICY.

Betty Bauna - co-teacher
Ginny Cyboski
David Flaccus
Loni Keetch
Music: Chuck Kaza

AE 000 568

C E B U A N O

Para Sa Mga

Peace Corps Volunteers

"PERMISSION TO REPRODUCE THIS
MATERIAL HAS BEEN GRANTED
BY C. Lassell, Peace
Corps

TO ERIC AND ORGANIZATIONS OPERATING
UNDER AGREEMENTS WITH THE U.S. OFFICE OF
EDUCATION. FURTHER REPRODUCTION OUTSIDE
THE ERIC SYSTEM REQUIRES PERMISSION OF
THE ~~CORPORATION~~ OWNER."

Peace Corps / Philippines

1967

Betty Baura - co-teacher
Ginny Cyboski
David Flaccus
Lani Keetch
Music: Chuck Kaza

DIALOGS AND DIALOG PRESENTATION

Teaching a foreign language through dialogs is the core of second language teaching theory; it springs from the linguistic theory that language is basically a spoken phenomenon, not a written one. Achieving fluency in hearing and speaking a new language must precede reading and writing in the new language.

Dialogs are particularly effective in teaching language because they are not only purely oral and therefore primary exercises in language learning; they are also immediately useful outside of class because they are colloquial; they can be made so that they keep the class interested; and the structures in them can be easily adapted for use in other dialogs or as a base for habit-forming drills.

In these lessons you will confront a plethora of dialogs around which the lessons are built. Try to notice the failures and successes of the dialogs you will be exposed to, so that when you are on your own learning Cebuano you will be able to construct good dialogs with an informant and then learn them with his help.

Notice also the technique of learning with dialogs. Whether there is only one student or twenty, you can follow similar steps.

1. The teacher should present the dialog in a clear and interesting way. He should act it out or present it with visual aids, so that as you listen and watch you know who says what, to whom, about what, and when.

2. After you have watched and listened to the dialog several times, say each line after the teacher first in groups, then individually. It doesn't matter if your understanding and pronunciation aren't perfect.

3. After you have repeated the whole dialog after your teacher several times, have him take one part and you take the other first in groups, then individually.

4. Then switch roles.

5. You should pretty well memorize the dialog so that the patterns and intonations become a habit for you. Act it out with as much true-to-life reality as possible; or better, exaggerate, so that meaning is associated with the words and sentences.

Once you have memorized a good dialog you will all of a sudden discover that you are fluent in certain situations, and can fool people into talking more Cebuano to you than you understand. That is when you begin to learn; if you keep your ears and brain and heart open the language and the culture will begin to make good sense.

DRILLS

Every language has basic patterns: subject and predicate order, clause order, word order, etc. Various Visayan structures are presented in the dialogs. The drills following the dialogs give practice on these structures and expand them.

Drills make your production of a pattern become a habit. First the teacher models the pattern and you imitate it. In some drills, the teacher first gives a model then only a word, picture, or gesture cue: you reproduce the full pattern. This is done as group, then as individuals. If you need help the teacher will again model the pattern. You repeat after the teacher. After a pattern is fairly well learned, you and the other students use it in context (such as a dialog, a chain response drill, or free conversation). Don't feel limited by your lack of vocabulary. Use English words.

You should repeat the drills until you can say them with reasonable ease.

Since language is mainly a spoken phenomenon, not a written one (especially in the Philippines) the dialogs and the drills will be presented to you orally first. After you have worked with them orally you will get copies of the lessons: they may be used for additional practice, review, and aids for those who also learn by reading.

MINIMAL PAIRS

When you learn a foreign language it is often difficult to pronounce some of the sounds you hear. In fact, it is sometimes even difficult to hear right the sounds which assault your ears.

To help you hear, then distinguish sounds you hear, then make the sounds yourself and use them in your conversation, you can use minimal pairs. That is, you can orally study a pair of words, which differ from each other in only one sound, the sound which you have difficulty hearing and saying.

For instance, if you are Filipino and cannot say "foot" because you can't hear and say the "F" sound you can study the words "foot" and "put" in contrast. In a pair of words like this the difficult sound is isolated; after a while, you learn to hear the difference between words that once sounded the same to you, then you learn to say them.

Or, if you are American and cannot say "na'" because you can't hear and say the glottal stop, you can study the words "na'" and "na", in contrast.

In these lessons you will study five sounds which may be difficult for Americans learning Visayan. They are 1) the glottal stop (2) the consonant "ng" (3) the consonants "p", "k" and "t", pronounced without a puff of air. As you learn these sounds observe the method of the pronunciation lessons, so that you will be able to continue them with a teacher in the place where you're assigned.

Notice that a complete lesson consists of four parts:

1. listening

-The teacher presents pictures of the pairs to you and identifies each one with a word or a sentence. You only listen, you don't say anything.

2. recognition

- a. The teacher says two words of a pair. Sometimes he will say the same word. Sometimes he will say the pair. You indicate whether they are different or the same.
 - b. Then you identify a word with its meaning. The teacher holds the two pictures and says one word. You indicate which picture the word belongs to.
 - c. The teacher then says word (from the minimal pair list. (from column I and column II). You indicate whether the word belongs in column I or column II.
- * During the recognition stage you still don't repeat the words. You listen and signal your recognition by yes-no answers, gestures, or sighs such as raising one hand or two hands, standing or sitting, etc.

3. production (this comes only, after successful completion of recognition)

- You finally get to say the difficult sound in words and sentences. You identify pictures by saying the word repeating after the teacher. Work to master the sound.

4. enrichment

- The teacher presents rimes, riddles, games, complex sentences, dialogs, and songs which use the difficult sound. This increases your habitual use of the correct sound.
- You and your teachers quit as soon as you get tired. Study minimal pairs with your teacher for only a few minutes at a time.

D I A L O G

A

(Visayan - Cebuano)

(English)

Unang Dialog

Situation: Si Betty ug si Lita nagkita' sa plasa. Nagdala si Lita ug basket. Nagdala si Betty ug sulet.

Betty: Asa man ka, Lita?

Lita: Sa Merkado. Ikaw?

Betty: Sa post office.

First Dialog

Situation: Betty and Lita meet in the plaza. Lita is carrying a basket. Betty is carrying a letter.

Where are you going, Lita?

To the market. (How about) you?

To the post office.

DRILLS FOR DIALOG I

I. Pattern: Asa man ka? Sa library.

A. Response drill: Students give short answers, using English words for destinations.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Asa man ka?	Sa library.
Asa man ka?	Sa post office.
Asa man ka?	Sa swimming pool.
Asa man ka?	Sa tennis court.
	etc.


B. Chain response drill: students ask and answer each other, using English words for destinations.

<u>Student</u>	<u>Student</u>
Asa man ka?	Sa dormitory.
Asa man ka?	Sa night club.
Asa man ka?	Sa municipal building.
	etc.

C. Introduction of new vocabulary: important places in a town or poblacion. The teacher introduces the places with pictures and shows a typical town layout on a map.

M A P

Show: plasa, munisipyo, simbahan, klinika, merkado, eskuwelahan, bulangan, pantalan, etc.



D. Students say new words as they see pictures.

E. Students say new words as teacher points to places on the map.

F. Response drill: students give short answers cued by teacher's pointing.

<u>Teacher</u>	<u>(Points To)</u>	<u>Student</u>
Asa man ka?	Market	Sa merkado,
Asa man ka?	Church	Sa simbahan.
Asa man ka?	Cockpit	Sa bulangan.
	etc.	

G. Response drill: everybody asks one student where he is going; single student answers, either cued or at will.

<u>Students</u>	<u>Student</u>
Asa man ka, Joan?	Sa klinika.
Asa man ka, Bill?	Sa eskuwelahan.
	etc.

H. Short dialog exchange; either cued or free.

<u>1st Student</u>	<u>2nd Student</u>	<u>1st Student</u>
Asa man ka?	Sa eskuwelahan. Ikaw?	Sa plasa.
Asa man ka?	Sa pantalan. Ikaw?	Sa merkado.
Asa man ka?		
	etc.	

I. Minor Dialog: to memorize.

Situation: Si Ben ug si Raul Nagkita' sa dalan. Nagdala sila ug sunoy.

Ben: Asa man ka?
Raul: Sa bulangan. Ikaw,
asa man?
Ben: Sa bulangan sab.

Situation: Ben and Raul meet each other in the street. They are carrying roosters.

Where are you going?
To the cock pit. Where are you going?
To the cock pit too.

J. Conversion drill: students transform sentence; cue given by teacher.

<u>Teacher</u>	<u>Students</u>
Asa man ka?	Ikaw, asa man?
Asa man ka?	Ikaw, asa man?
	etc.

K. Response drill: response cued by pictures or map.

1st Student
Ikaw, asa man?
Ikaw, asa man?

2nd Student
Sa merkado.
Sa bulangan.
etc.

L. Response drill: cued by pictures or map, or can be free expression.

1st Student
Asa man ka?
Asa man ka?

2nd Student
Sa dormitory.
Ikaw, asa man?
Sa library.
Ikaw, asa man?
etc.

1st Student
Sa dormitory sab.
Sa pizza parlor.

M. Response drill: cued by pictures or map, or by nodding or shaking head.

1st Student
Asa man ka?
Asa man ka?

2nd Student
Sa cafeteria.
Ikaw, asa man? (nod)
Sa pantalan. Ikaw,
asa man? (shake) Sa merkado.
etc.

1st Student
Sa cafeteria sab.

N. Act out M with appropriate props. Work toward completely free and correct expression.

Supplement

A-5

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

asa	where (with future sense)
ka	you (singular pronoun)
ikaw	you (singular pronoun, long form)
man	(a particle without content meaning; one use is for euphony)
merkado	market
sa	(functions as a preposition here; serves for English at, in, on, to, etc.)

B. Drills

bulangan	cockpit, where cockfights are held on Sundays and holidays
klinika	medical clinic ("k" follows "b" in the Cebuano alphabet)
eskuwelahan	school, elementary school
munisipyo	municipal building, town hall
pantalan	dock, pier, wharf (structure that extends into the sea)
plaza	plaza, town square
sab	too (meaning also)
simbahan	church

II. Cultural notes

A. Asa man ka? - This question is the commonly used greeting; it is equivalent to "hi" or "good morning" in English.

B. Map of a typical Philippine town

1. The municipal building, church, plaza, market, tennis court, school and high school are usually near each other, clustered around the center of town.
2. Besides these things a town might have a movie theater, bowling alley, recreation hall, clinic, PACD office, court, Rural Health Office, cockpit.
3. The municipal building houses the legislative, executive, and judicial branches of the government.
4. The market gives the town its daily food supply. Most markets have one market day a week during which other commodities are available. People from the surrounding barrios and towns flock to the market on market day to buy and sell their produce and wares.
5. The poblacion, or town proper, usually has paved roads. The outlying barrios are reached by dirt roads or sometimes paths.

D I A L O G

Ikaduhang Dialog

Situation: Si Imelda ug si Maria nagtagbo' sa dalan. Si Imelda nagdala ug bronda.

Maria: Asa man ka?

Imelda: Sa simbahan.

Maria: Layo' ba ang simbahan?

Imelda: O. Layo'.

Second Dialog

Situation: Imelda and Maria meet in the street. Imelda is carrying a veil.

Where are you going?

To the church.

Is the church far (away)?

Yes. (It's) far (away).

176

DRILLS FOR DIALOG II

I.. Structure: Layo' ba ang simbahan? O. Layo'.

A. Repetition drill: class repeats after the teacher.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Layo' ba ang simbahan?	Layo' ba ang simbahan?
Layo' ba ang merkado?	Layo' ba ang merkado?
Layo' ba ang dormitory?	Layo' ba ang dormitory?
etc.	

B. Simple substitution drill: teacher cues single word.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Layo' ba ang merkado?	Layo' ba ang merkado?
plasa	Layo' ba ang plasa?
post office	Layo' ba ang post office?
simbahan	Layo' ba ang simbahan?
dormitory	Layo' ba ang dormitory?
bulangan	Layo' ba ang bulangan?
pantalan	Layo' ba ang pantalan?
etc.	

C. Response drill: teacher asks questions, students give affirmative answers.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Layo' ba ang simbahan?	O. Layo'.
Layo' ba ang merkado?	O. Layo'.
Layo' ba ang pantalan?	O. Layo'.
Layo' ba ang beer joint?	O. Layo'.
Layo' ba ang bulangan?	O. Layo'.
etc.	

D. Chain response drill: one student asks another, who, after answering, asks a third student a different question, and so on. Students make their own questions, using English or Cebuano.

John: Layo' ba ang pantalan, Ric?
Ric: O. Layo'.

Ric: Layo' ba ang simbahan? Peter?
Peter: O. Layo'.

Peter: Layo' ba ang drug store, Anne?
Anne: O. Layo'.

Anne: Layo' ba ang _____? etc.

E. Short dialog: teacher sets model, then students substitute freely.

John: Asa man ka, Mike?
 Mike: Sa Eddie's Log Cabin.
 John: Layo' ba ang Eddie's?
 Mike: O. Layo'.

II. Structure: Layo' ba ang simbahan? Dili'. Dili' layo'.

A. Repetition drill: students learn to say dili'.

B. Response drill: teacher asks questions, students give negative short answers.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Layo' ba ang munisipyo?	Dili'. Dili' layo'.
Layo' ba ang merkado?	Dili'. Dili' layo'.
Layo' ba ang post office?	Dili', Dili' layo'.
etc.	

C. Response drill: students ask and answer each other; teacher cues with pictures.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student</u>	<u>2nd Student</u>
Layo' ba ang bulangan? munisipyo	Layo' ba ang bulanga? Dili'. Dili' layo'	
pantalan	Layo' ba ang munisipyo? Dili'. Dili' layo'	
	Layo' ba ang pantalan? Dili'. Dili' layo'	
	etc.	

D. Introduction of new vocabulary: "adjectives". Teacher uses each adjective to describe objects in the classroom or pictures. The teacher uses the predicate-topic word order.

gamay
 dako'
 du'ol
 nindot

E. Simple substitution drill using new vocabulary.

<u>Teacher</u>	<u>Students</u>
Layo' ba ang simbahan?	Layo' ba ang simbahan?
Du'ol	Du'ol ba ang simbahan?
Dako'	Dako' ba ang simbahan?
Gamay	Gamay ba ang simbahan?
Nindot	Nindot ba ang simbahan?
etc.	

F. Repeat drill # E, but use different place nouns.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
1. Layo' ba ang pantalan? Gamay etc.	Layo' ba ang pantalan? Gamay ba ang pantalan?
2. Dako' ba ang merkado? Layo' etc.	Dako' ba ang merkado? Layo' ba ang merkado?
3. Etc.	

G. Moving slot substitution drill.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Layo' ba ang simbahan? Du'ol	Layo' ba ang simbahan? Du'ol ba ang simbahan?
	Du'ol ba ang merkado?
Dako'	Du'ol ba ang munisipiyo?
Nindot	Dako' ba ang munisipiyo?
Layo' Gamay	Dako' ba ang plasa?
	Nindot ba ang plasa?
	Nindot ba ang simbahan?
Duko'	Layo' ba ang simbahan?
Nindot	Gamay ba ang simbahan?
Duko'	Gamay ba ang merkado?
	Gamay ba ang klinika?
Nindot	Nindot ba ang klinika?
	Nindot ba ang eskuwelahan?
Duko'	Duko' ba ang eskuwelahan?
	Duko' ba ang bulangan?

H. Substitution-response drill: teacher cues slot; first group of students makes questions; second group gives affirmative short answers.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Layo' ba ang simbahan?	Layo' ba ang simbahan?	O. Layo'.
Duko'	Duko' ba ang simbahan?	O. Du'ol.
	Dako' ba ang simbahan?	O. Dako'.
Munisipiyo	Dako' ba ang munisipiyo?	O. Dako'.
plasa	Dako' ba ang plasa?	O. Dako'.
Nindot	Nindot ba ang plasa?	O. Nindot.
Klinika	Nindot ba ang klinika?	O. Nindot.
Bulangan	Nindot ba ang bulangan?	O. Nindot.
	etc.	

I. Substitute-response drill: same as drill #H, but with negative short answers.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Layo' ba ang simbahan? Du'ol merkado	Layo' ba ang simbahan? Du'ol ba ang simbahan? Du'ol ba ang merkado? etc. (use drill #G for cues)	Dili'. Dili' layo'. Dili', Dili' du'ol. Dili'. Dili' du'ol.

J. Response drill: students ask each other about objects in the room. English or Cebuano; free answer.

<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Gamay ba ang pencil? Dako' ba ang room? Nindot ba ang view? Du'ol ba ang Bill's Joint? etc.	O, gamay. O, dako'. Dili'. Dili' nindot. Dili'. Dili' du'ol.

III. Structure: Layo' ang simbahan. Dili' layo' ang simbahan.

A. Introduction of new vocabulary:

lalaki
babaye
bata'
tawo
balay

B. Simple substitution drill.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dako' ang balay	Dako' ang balay
Gamay	Gamay ang balay
Du'ol	Du'ol ang balay
Layo'	Layo' ang balay
Nindot	Nindot ang balay
etc. (repeat with other place nouns if necessary)	

C. Moving slot substitution drill

	<u>Teacher</u>		<u>Student(s)</u>
Dako'	ang lalaki.		ang lalaki.
	bata'		bata'.
Gamay			Gamay ang bata'.
	babaye		Gamay ang babaye.
	munisipiyo		Gamay ang munisipiyo.
Layo'			Layo' ang munisipiyo.
	klinika		Layo' ang klinika
Nindot			Nindot ang klinika.
Du'ol			Du'ol ang klinika.
	pantalan		Du'ol ang pantalan.
Gamay			Gamay ang pantalan.
	tawo		Gamay ang tawo.
		etc.	

D. Conversion drill: students transform statement into question

	<u>Teacher</u>		<u>Student(s)</u>
Dako'	ang lalaki.		ba ang lalaki?
Gamay	ang bata'.		ba ang bata'?
Layo'	ang munisipiyo.		ba ang munisipiyo?
Nindot	ang simbahan.		ba ang simbahan?
Du'ol	ang pantalan.		ba ang pantalan?
Dako'	ang tawo.		ba ang tawo?
Gamay	ang klinika.		ba ang klinika?
Nindot	ang babayw.		ba ang babayw?
Dako'	ang balay.		ba ang balay?
		etc.	

E. Conversion-response drill: first student transforms statement to question; second student gives positive answer.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Gamay ang bata!	Gamay ba ang bata?	O. Gamay ang bata!
Layo! ang bulangan.	Layo! ba ang bulangan?	O. Layo! ang bulangan.
Nindot ang plasa.	Nindot ba ang plasa?	O. Nindot ang plasa.
Dako! ang lalaki.	Dako! ba ang lalaki?	O. Dako! ang lalaki.
Layo! ang munisipyo.	Layo! ba ang munisipyo?	O. Layo! ang munisipyo.
Gamay ang klinik.	Gamay ba ang klinik?	O. Gamay ang klinik.
Nindot ang simbahan.	Nindot ba an ¹ simbahan?	O. Nindot an ¹ simbahan.
Du'ol ang bulangan.	Du'ol ba an ¹ bulangan?	O. Du'ol an ¹ bulangan.
Dako! ang pantalan	Dako! ba an ¹ pantalan?	O. Dako! an ¹ pantalan.
Gamay ang tawo.	Gamay ba an ¹ tawo?	O. Gamay an ¹ tawo.
Layo! ang merkado.	Layo! ba an ¹ merkado?	O. Layo! an ¹ merkado.
Gamay ang simbahān.	Gamay ba an ¹ simbahān?	O. Gamay an ¹ simbahān.
Dako! ang balay.	Dako! ba an ¹ balay?	O. Dako! an ¹ balay.
	etc.	

F. Conversion-response drill: first student transforms statement to question; second student gives negative answer.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Gamay ang bata!	Gamay ba an ¹ ; bata?	Dili! Dili! gamay an ¹ bata!
Layo! ang bulangan.	Layo! ba an ¹ ; bulangan?	Dili! Dili! layo! ang bulangan.
Nindot ba ang plasa.	Nindot ba an ¹ plasa?	Dili! Dili! nindot an ¹ plasa.
etc., using structures from #E.		

G. Response drill: affirmative answers cued by nod, negative by headshake.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Gamay ang bata!	Gamay ba an ¹ bata?	{nod}	O. Gamay an ¹ bata!
Layo! ang bulangan.	Layo! ba an ¹ bulangan?	{shake}	Dili! Dili! layo! ang bulangan
Nindot ba ang plasa.	Nindot ba an ¹ plasa?	{shake}	Dili! Dili! nindot an ¹ plasa.
etc., using structures from drill #E.			

H. Synonym drill: the student gives word which means the same as what the teacher says.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
dili' du'ol	layo'
dili' gamay	dako'
dili' layo'	du'ol
dili' dako'	gamay

I. Response drill: students answer in negative and assert the opposite.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dako' ba ang babaye?	Dili', Dili' dako'. Gamay.
Layo' ba ang bulangan?	Dili'. Dili' layo', Du'ol.
Gamay ba ang bata'?	Dili', Dili' gamay, Dako'.
Du'ol ba ang munisipiyo?	Dili'. Dili' du'ol, Layo'.
etc.	

J. Short Dialog

Ginny: Asa man ka, Linda?
 Linda: Sa Merkado,
 Ginny: Du'ol ba ang merkado?
 Linda: Dili'. Dili' du'ol. Layo'.

K. Free variations on drill #J, using du'ol, layo', gamay, dako', and the place names.

L. Introduction of new vocabulary

guwapa
 guwapo
 ma'ayo
 kugihan

M. Use of new vocabulary: students say something about a picture of a boy, girl, or child.

<u>Picture</u>	<u>Student(s)</u>
Handsome man	Guwapo ang lalaki.
Doing good	Ma'ayo ang lalaki.
Working hard	Kugihan ang lalaki.
etc.	

N. Students ask and answer each other's questions about various things. Either English or Cebuano.

1st Student(s)

Guwapa ba ang babaye?
Kugihan ba ang bata'?
Dako' ba ang chair?
Happy ba ang teacher?
Smart ba ang students?
Ma'ayo ba ang tawo?

2nd Student(s)

O. Guwapa ang babaye.
Dili'. Dili' kugihan ang bata'.
O. Dako' ang chair.
O. Happy ang teacher.
Dili'. Dili' smart ang students.
O. Ma'ayo ang tawo.

etc.

Supplement

B-9

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

ang	(a word that indicates the topic of the sentence)
ba	(a particle with several uses; here it indicates a question that can be answered by yes or no)
layo!	far

B. Drills

bata!	child
kugihan	industrious, hardworking
dako!	big
dili!	(a negative which negates adjectives, nouns, etc., and certain verb constructions)
du'ol	near
gamay	small
guwapo	handsome
lalaki	man, boy, male
ma'ayo	good
nindot	nice, pretty

II. Cultural Notes

1. Words derived from Spanish that apply to people often have masculine and feminine forms. The masculine ends in "-o" and the feminine ends in "-a", as guwapo and guwapa, ma'istro and ma'estra, Amerikano and Amerikana.

DIALOG

Ikatulong Dialog

Situation: Usa ka Peace Corps
nihapit sa usa ka balay aron
sa pagpangayo' ug tubig.

Doug (PCV): Ma'ayol! Ma'ayol!
Tigulang: (busy in the kitchen,
calls) Einsa ka?

Doug (PCV): Ako si Doug.

Tigulang: Dayon! (She comes out
and sees Doug).

Amerikano ka ba?

Doug (PCV): O. Amerikano ako,

Third Dialog

Situation: A Peace Corps Volunteer
stopped at a house to ask for
water.

Hello! (Anybody home?)
Who's there? Who are you?

I'm Doug.

Come in.

Are you an American?

Yes, I'm American.

DRILLS FOR DIALOG III

I. Pattern: Kinsa ka? Ako si Doug.

A. Repetition-substitution drill: students repeat answer after teacher.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Kinsa ka? Ako si Doug.	Ako si Doug.
Kinsa ka? Babie.	Ako si Babie.
Kinsa ka? Bomboy	Ako si Bomboy.
Kinsa ka? Esperanza	Ako si Esperanza.
Kinsa ka? Gaming	Ako si Gaming.
	etc.

B. Response drill: students ask each other's names.

<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Kinsa ka?	Ako si David.
Kinsa ka?	Ako si Lani.
Kinsa ka?	Ako si Bill.
	etc.

II. Pattern: Amerikano ka ba? O. Amerikano ako.

A. Fixed slot substitution drill.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Amerikano ka ba?	Amerikano ka ba?
Peace Corps	Peace Corps ka ba?
Maistro.	Ma'istro ka ba?
Bisaya'	Bisaya' ka ba?
Pilipino	Pilipino ka ba?
Babaye	Babaye ka ba?
Tagalog	Tagalog ka ba?
Lalaki	Lalaki ka ba?
	etc.

B. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Students</u>
Amerikano ako.	Amerikano ako.
Peace Corps	Peace Corps ako.
Bisaya'	Bisaya' ako.
ka	Bisaya ka.
Ma'istro	Ma'istro ka.
Babaye	Babaye ka.
ako	Babaye ako.
Estudiyante	Estudiyante ako.
ka	Estudiyante ka.
Lalaki	Lalaki ka.

C. Substitution-response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Amerikano ka ba?	Amerikano ka ba?	O. Amerikano ako.
Peace Corps	Peace Corps ka ba?	O. Peace Corps ako.
Ma'istro	Ma'istro ka ba?	O. Ma'istro ako.
Bisaya'	Bisaya' ka ba?	O. Bisaya' ako.
Pilipino	Pilipino ka ba?	O. Pilipino ako.
Babaye	Babaye ka ba?	O. Babaye ako.
Lalaki	Lalaki ka ba?	O. Lalaki ako.
Estudiyante	Estudiyante ka ba?	O. Estudiyante ako.

D. Fixed slot substitution drill: requires amnesiac students

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Amerikano ba ako?	Amerikano ba ako?
Peace Corps	Peace Corps ba ako?
Ma'istro	Maistro ba ako?
Bisaya'	Bisaya' ba ako?
Babaye	Babaye ba ako?
	etc.

E. Substitution-response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Teacher</u>
Peace Corps ba ako?	Peace Corps ba Eko?	O. Peace Corps ka.
Bisaya'	Bisaya ba ako?	O. Bisaya' ka.
Pilipino	Pilipino ba ako?	O. Pilipino ka.
Ma'istro	Ma'istro ba ako?	O. Ma'istro ka.
Insik	Insik ba ako?	O. Insik ka.
Babaye	Babaye ba ako?	O. Babaye ako.

F. Response drill: students ask and answer each other, using English or Cebuano words. Answers are affirmative.

<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Amerikano ka ba?	O, Amerikano ako.
Smart ka ba?	O, smart ako.
Peace Corps ka ba?	O, Peace Corps ako.
Tall ka ba?	O, tall ako.
Dako' ka ba?	O, dako' ako.
	etc.

G. Short dialog: a school child holds a conversation with Miss Eisen,

Child: Kinsa ka, Mum?
 Miss Eisen: Ako si Miss Eisen.
 Child: Ma'istra ka ba, Mum?
 Miss Eisen: O, ma'istra ako.

H. Moving slot substitution-response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Peace Corps ba ang babaye?	Peace Corps ba ang babaye?	O. Peace Corps ang babaye.
Gamay	Gamay ba ang babaye?	O. Gamay ang babaye.
Ialaki	Ialaki ba ang babaye?	O. Gamay ang Ialaki.
Bata!	Bata! ba ang babaye?	O. Gamay ang bata!
Dako!	Dako! ba ang bata?	O. Dako! ang bata!
Layo!	Layo! ba ang bulangan?	O. Dako ang bulangan.
Ma'ayo	Ma'ayo ba ang pantalan?	O. Layo! ang bulangan.
Kugihan	Kugihan ba ako?	O. Layo! an pantalan.
Amerikana	Kugihan ba ang babaye?	O. Ma'ayo ang pantalan.
	Amerikana ba ang babaye?	O. Ma'ayo ang tawo.
		O. Ma'ayo ka.
		O. Kugihan ka.
		O. Kugihan ang babaye.
		O. Amerikana ang babaye.

I. Moving slot substitution-response drill: people's names, affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Peace Corps ba si Miss Bolan?	Peace Corps ba si Miss Bolan?	O. Peace Corps si Miss Bolan.
Amerikana	Amerikana ba si Miss Bolan?	O. Amerikana si Miss Bolan.
Mrs. Brown	Mrs. Brown ba si Mrs. Brown?	O. Amerikana si Mrs. Brown.
Guwapa	Guwapa ba si Mrs. Brown?	O. Guwapa si Mrs. Brown.
Dako!	Dako! ba si Mrs. Brown?	O. Dako! si Mrs. Brown.
Mum Perez	Dako! ba si Mum Perez?	O. Dako! si Mum Perez.
Mrs. Ruiz	Dako! ba si Mr. Ruiz?	O. Dako! si Mr. Ruiz.
Kugihan	Kugihan ba si Mr. Ruiz?	O. Kugihan si Mr. Ruiz.
Judith	Kugihan ba si Judith?	O. Kugihan si Judith.
Camay	Camay ba si Judith?	O. Camay si Judith.
Pedro	Camay ba si Pedro?	O. Camay si Pedro.
Miss Orat	Camay ba si Miss Orat?	O. Camay si Miss Orat.
etc.		

J. Short Dialog (review):

Bruce: Ma'ayoi
 Chuck: Dayon, Isa man ka?
 Bruce: Sa merkado.
 Chuck: Layo' ba ang merkado?
 Bruce: Dili'. Dili' layo' ang merkado.

III. Pattern: Dili'. Dili' ako Amerikano.

A. Fixed slot substitution drill.

<u>Teacher</u>		<u>Student(s)</u>
Dili'. Dili' ako Amerikano	Dili'. Dili' ako Amerikano.	
Peace Corps	Dili'. Dili' ako Peace Corps.	
dako'	Dili'. Dili' ako dako'.	
Pilipino	Dili'. Dili' ako Pilipino.	
Kugihan	Dili'. Dili' ako kugihan,	
ma'istro	Dili'. Dili' ako ma'istro,	
gamay	Dili'. Dili' ako gamay.	
estudiyante	Dili'. Dili' ako estudiyante.	
Insik	Dili'. Dili' ako Insik,	
lalaki	Dili'. Dili' ako lalaki.	

B. Substitution-response drill: negative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Amerikano ka ba?	Amerikano ka ba?	Dili'. Dili' ako Amerikano.
Peace Corps	Peace Corps ka ba?	Dili'. Dili' ako Peace Corps.
Ma'istra	Ma'istra ka ba?	Dili'. Dili' ako ma'istra.
Guwapo	Guwapo ka ba?	Dili'. Dili' ako guwapo.
	etc.	

C. Substitution-response drill, cued by head gesture.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Pilipino ka ba?	Pilipino ka ba?	(shake)	Dili'. Dili' ako Pilipino.
Estudiyante	Estudiyante ka ba?	(nod)	O, estudi yante ako.
Babaye	Babaye ka ba?	(nod)	O, babaye ako.
Bata'	Bata' ka ba?	(shake)	Dili'. Dili' ako bata'

D. Free conversation, using the patterns:

Amerikano ka ba?

O, Amerikano ako,

Dili'. Dili' ako Amerikano.

Vocabulary to use:

Dakot
Gamay
Guwapo
Ma'ayo
Ma'istro

Kugihan
Amerikano
Bisaya'
Pilipino

Insik
Babaye
Estudiyante
lalaki

E. Cumulative Dialog:

Ben: Asa man ka?

Dodong: Sa eskwelahan.

Ben: O! Ma'istro ka ba?

Dodong: Dili'. Dili' ako ma'istro. Estudiyante ako.

Supplement

C-6

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

ako	I (personal pronoun, topic form)
kinsa	who
dayon	come in
si	(used to indicate a proper name, topic form)

B. Drills

Amerikano	American
babaye	woman, girl, female
Bisaya'	Visayan person or thing (the Visayan Language is Binisaya')
estudiante	student (girl or boy)
Insik	Chinese person or thing
ma'istro	teacher
Mam	(term of address for female teachers)
Pilipino	Filipino person or thing

II. Cultural Notes

A. ma'ayo - In this situation ma'ayo means "Is anybody home?" It is polite to shout this as you wait at the door or stairs of the house. When the occupant of the house is ready to have you come in, he shouts back dayon.

B. Peace Corps - Peace Corps volunteers usually call themselves "volunteers", but Filipinos usually use the whole for the part: "In my town there's a Peace Corps named Jim..."

DIALOG

Ika'upata nga Dialog

Situation: Si Pedro mi'adto sa balay ni Juan, usa ka opaw.
 Nakita' ni Pedro ang amigo ni Juan.

Pedro : Ha'in man ang tawong opaw?

Amigo: Ang opaw ng tawo?

Pedro: O'o.

Amigo: Tu'a didto sa barberiya.

Pedro: Salamat, ha?

Amigo: Walay sapayán.

Fourth Dialog

Situation: Pedro went to the house of Juan, a bald (man). Pedro saw a friend of Juan.

Where's the bald man?

Bald man.

Yes.

(There) at the barber shop.

Thanks.

You're welcome.

DRILLS FOR DIALOG IV

I. Pattern: Ma'in man ang tawo?
Ha'in man si Peping?

A. Introduction of new Vocabulary

tawo	siya	hotel
lapis	lamisa	balay
libro	artista	nanay
sinina'	mayor	tatay
kalo'	sine	iro'
bir	siyudad	

B. Fixed slot substitution drill: use new vocabulary

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ha'in man ang tawo?	Ha'in man ang tawo?
lapis	Ha'in man ang lapis?
libro	Ha'in man ang libro?
bata'	Ha'in man ang bata'?
lalaki	Ha'in man ang lalaki?
munisipiyo	Ha'in man ang munisipiyo?
etc.	

C. Fixed slot substitution drill: people's names

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ha'in man si Peping?	Ha'in man si Peping?
Carlos	Ha'in man si Carlos?
Babie	Ha'in man si Babie?
Carmen	Ha'in man si Carmen?
etc.	

D. Fixed slot substitution drill: mixed nouns

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ha'in man ang lapis?	Ha'in man ang lapis?
Peping	Ha'in man si Peping?
Carlos	Ha'in man si Carlos?
siya	Ha'in man ang siya?
libro	Ha'in man ang libro?
Juan	Ha'in man si Juan?
balay	Ha'in man ang balay?

II. Pattern: Tu'a didto sa Sugbu.

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Tu'a didto sa Sugbu	Tu'a didto sa Sugbu.
siyudad	Tu'a didto sa siyudad.
Manila	Tu'a didto sa Manila.
hotel	Tu'a didto sa hotel.
munisipiyo	Tu'a didto sa munisipiyo.
merkado	Tu'a didto sa merkado.
etc.	

B. Substitution-response drill: people's names

<u>1st Student(s)</u>	<u>Teacher</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ha'in man si Carlos?	merkado	Tu'a didto sa merkado.
Ha'in man si Carlos?	pantalan	Tu'a didto sa pantalan.
Ha'in man si Carlos?	bulangan	Tu'a didto sa bulangan.
Ha'in man si Carlos?	simbahan	Tu'a didto sa simbahan.
	etc.	

C. Substitution-response drill: common "nouns"

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ha'in man ang tawo?	Ha'in man ang tawo?	eskuelahan	Tu'a didto sa eskuelahan.
lalaki	Ha'in man ang lalaki?	plasa	Tu'a didto sa plasa.
bata'	Ha'in man ang bata'?	klinika	Tu'a didto sa klinika.
babaye	Ha'in man ang bebaye?	simbahan	Tu'a didto sa simbahan.
		etc.	

D. Substitution-response drill: mixed "nouns" and names

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ha'in man ang artista?	Ha'in man ang artista?	Munisipiyo	Tu'a didto sa munisipiyo.
lalaki	Ha'in man ang lalaki?	siyudad	Tu'a didto sa siyudad.
Carlos	Ha'in man si Carlos?	Sugbu	Tu'a didto sa Sugbu.
babaye	Ha'in man ang bebaye?	hotel	Tu'a didto sa hotel.
Maria	Ha'in man si Maria?	Manila	Tu'a didto sa Manila.

E. Short Dialog:

Child: Tatay, ha'in man si Nanay?
 Father: Tu'a didto sa merkado.

F. Free expression; students ask each other where their friends are, using names or nicknames; the answers, in the pattern of "Tu'a didto sa", can be in English or Cebuano.

G. Short dialog:

Dick, to his roommate: Ha'in man ang doctor's office?
 Mike: Tu'a didto sa Lincoln Street.

H. Free expression: practice using 'ang' and 'si' correctly by asking and telling where things are.

III. Pattern: Na'a dinha' sa balay.**A. Fixed slot substitution drill**

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Na'a dinha' sa balay.	Na'a dinha' sa balay.
lamisa.	Na'a dinha' sa lamisa.
siya (chair)	Na'a dinha' sa siya.
eskuwelahan	Na'a dinha' sa eskuwelahan.
sine	Na'a dinha' sa sine.
etc.	

B. Response drill: teacher asks students about things in the room.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ha'in man ang lapis?	Na'a dinha' sa lamisa.
Ha'in man ang bir?	Na'a dinha' sa lamisa.
Ha'in man ang chalk?	Na'a dinha' sa blackboard.
Ha'in man ang paper?	Na'a dinha' sa siya.
etc.	

C. Chain response drill: students ask each other about objects near them.

<u>1st Student</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ha'in man ang notebook?	Na'a dinha' sa desk.
Ha'in man ang libro?	Na'a dinha' sa floor.
Ha'in man ang glasses?	Na'a dinha' sa siya.
etc.	

IV. Pattern: Ni'a dinhi sa merkado.

A. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ha'in man si Bill?	Ha'in man si Bill?	Ni'a dinhi sa munisipyo.
Ha'in man ang doctor?	Ha'in man ang doctor?	Ni'a dinhi sa munisipyo.
Ha'in man ang mayor?	Ha'in man ang mayor?	Ni'a dinhi sa munisipyo.
Ha'in man ang chief of police?	Ha'in man ang cp?	Ni'a dinhi sa munisipyo.
Ha'in man si Oscar?	Ha'in man si Oscar?	Ni'a dinhi sa munisipyo.
Ha'in man ang post office?	Ha'in man ang P.O.?	Ni'a dinhi sa munisipyo?
	etc.	

B. Response drill: teacher cues response by pointing far away or near.

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Ha'in man si Jing?	far	Tu'a didto.
Ha'in man ang libro?	near	Ni'a dinhi.
Ha'in man si Jovelita?	far	Tu'a didto.
Ha'in man ang bata?	middle	Ni'a dinhi.
Ha'in man ang babaye?	near	Ni'a dinhi.
	etc.	

C. Dialog

PCV: Ha'in man si Betty?
 Maid: Tu'a didto sa library.
 PCV: Layo, ba ang library?
 Maid: Dili'. Du'ol lang.

D. Dialog variation: The students vary the dialog.

PCV: Ha'in man ang iro?
 Maid: Ni'a dinhi sa front yard.
 PCV: Dako, ba ang iro?
 Maid: O. Dako'.

V. Pattern: "Adjective" / ng / "noun"
 "Noun" / ng / "adjective"

A. Conversion drill

Teacher
 Ang tawong opaw
 Ang simbahang dako
 Ang librong gamay
 Ang plasaang berde
 Ang batang guwapo

etc.

Student(s)
 Ang opawng tawo
 Ang dakong simbahan
 Ang gamayng libro
 Ang berdeng plasa
 Ang guwapong bata

B. Conversion drill

Teacher
 Ang opawng tawo
 Ang dakong simbahan
 Ang gamayng libro
 Ang berdeng plasa
 Ang guwapong bata
 Ang dakong sinina

1st Student(s)
 Ang opawng tawo
 Ang dakong simbahan
 Ang gamayng libro
 Ang berdeng plasa
 Ang guwapong bata
 Ang dakong sinina
 etc.

2nd Student(s)
 Ang tawong opaw
 Ang simbahang dako
 Ang librong gamay
 Ang plasaang berde
 Ang batang guwapo
 Ang sininang dako

C. Moving slot substitution drill

Teacher
 Ang dakong libro
 berde
 sinina
 gamay
 bata
 tawo
 dako
 merkado

Student(s)
 Ang dakong libro
 Ang berdeng libro
 Ang berdeng sinina
 Ang gamayng sinina
 Ang gamayng bata
 Ang gamayng tawo
 Ang dakong tawo
 Ang dakong merkado
 etc.

D. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>	<u>1st</u>
Ha'in man ang dakong libro?	Ha'in man ang dakong libro?	ang librong dako!	0.
berde	Ha'in man ang berdeng libro?	ang librong berde?	0.
sinina?	Ha'in man ang berdeng sinina?	ang sininang berde?	0.
gamay	Ha'in man ang gamayng sinina?	ang sininang gamay?	0.
bata?	Ha'in man ang gamayng bata?	ang batang gamay?	0.
tawo	Ha'in man ang gamayng tawo?	ang tawong dako?	0.
dako!	Ha'in man ang dakong tawo?	ang tawong dako?	0.
merkado	Ha'in man ang dakong merkado?	ang merkaong dako?	0.

E. Substitution-response drill: teacher gives a spoken and pointed cue

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	
Ha'in man ang opawng tawo?	Ha'in man ang opawng tawo?	near Ni'a dinhi ang opawng tawo.	
dakong simbahan	Ha'in man ang dakong simbahan?	far Tu'a didto ang dakong simbahan	
berdeng sinina	Ha'in man ang berdeng sinina?	middle Ni'a dinhi ang berdeng sinina.	
gamayng libro	Ha'in man ang gamayng libro?	far Tu'a didto ang gamayng libro.	
guwapong bata?	Ha'in man ang guwapong bata?	middle Na'a dinha! ang guwapong bata.	
dakong lapis	Ha'in man ang dakong lapis?	near Ni'a dinhi ang dakong lapis.	
	etc.		

F. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ni'a dinhi ang guwapong babaye.	Ni'a dinhi ang guwapang babaye.
Tu'a didto	Tu'a didto ang guwapong babaye.
ma'istra	Tu'a didto ang guwapang ma'istra.
dako!	Tu'a didto ang dakong ma'istra.
iro!	Tu'a didto ang dakong iro!
Na'a dinha!	Na'a dinha! ang dakong iro!
etc.	Na'a dinha! ang gamayng iro!
Ni'a dinhi	Ni'a dinhi ang gamayng iro!

G. Dialog

PCV boy: Ha'in man ang babayeng Amerikana?

Passerby: Ang guwapang babaye?

PCV boy: O.

Passerby: Tu'a didto sa eskwelahan.

H. Free expression: students ask each other where people, things, or places are, using the linked adjective and noun. English Cebuano can be used.

Ex.: Ha 'in man ang ma'ayong restaurant?

Tu'a didto ang ma'ayong restaurant.

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

barberiya	barber shop
didto	there (location far from both the speaker and the person spoken to)
ha'in	where (with present sense)
ha?	O.K.? (used at the end of a sentence to ask permission)
-ng	(contracted form of the linker nga)
opaw	bald
salamat	thank you (used less frequently than Americans say thank you)
tawo	men (generic term for men and women), man (in singular applicable only to a male)
tu'a	there (location far from both the speaker and the person spoken to)
walay sapayan	you're welcome

B. Drills

artista	actress
berde	green
bir	beer
ka'ayo	very
kalo'	hat
dinha'	there (1. near the person spoken to 2. not too far from both the speaker and the person spoken to)
dinh'i	here (1. near the speaker 2. near both the speaker and the person spoken to)
iro'	dog
lamisa	table
lapis	pencil
libro	book
na'a	there (1. near the person spoken to 2. not too far from both the speaker and the person spoken to)
ni'a	here (1. near the speaker 2. near both the speaker and the person spoken to)
sine	movies
sinina'	dress
siya	chair (the accent on the first syllable)
siyudad	city

II. Cultural Notes

- A. Cebuanos frequently use physical characteristics to identify people whether or not they know the person's name. "Who are you looking for, the bearded guy?"

amang - dumb (can't speak)	bungoton - bearded
	bulhog - blind in one eye

DIALOG

Ikalimang Dialog

Situation: Usa ka Peace Corps
nakakita' ug lalaki nga
Nag'inom ug tuba' sa tindahan.
Nangutana siya unsay iyang
gi'inom.

Peace Corps: Unsa man na'?

Lalaki: Tuba' ni.

Peace Corps: Lami' ba kana'?

Lalaki: O. (slurp) Lami' ka'ayo.

Fifth Dialog

Situation: A Peace Corps Volunteer
saw a man drinking tuba at a
store. He asked what he was
drinking.

What's that?

This is tuba.

Is that good?

Yes. (It's) very good.

DRILLS FOR DIALOG FIVE

I. Structure: Unsa man ni? Sinina' na'.

A. Response drill: teacher cues by pointing to objects near her.

<u>Teacher</u> (pointing)	<u>Student(s)</u>
Unsa man ni?	Sinina' na.
Unsa man ni?	Libro na'.
Unsa man ni?	Siya na'.
Unsa man ni?	Lapis na'.
etc.	

B. Response drill: student indicates an object near him and ask another student what it is.

<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Unsa man ni?	Lapis na'.
Unsa man ni?	Desk na'.
Unsa man ni?	Picture na'.
Unsa man ni?	Libro na'.
etc.	

C. Response drill: teacher indicates object near student

<u>Teacher</u> (pointing)	<u>Student(s)</u>
Unsa man na'?	Sinina' ni.
Unsa man na'?	Libro ni.
Unsa man na'?	Lapis ni.
etc.	

D. Chain response drill

<u>1st Student (s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Unsa man na'?	Shoes ni.
Unsa man na'?	Lamisa ni.
Unsa man na'?	Glasses ni.
etc.	

E. Response drill: teacher points to objects far away from everyone in the room.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Unsa man to?	Kahoy to.
Unsa man to?	Balay to.
Unsa man to?	Bintana' to.
Unsa man to?	Pultahan to.
etc.	

F. Response drill: teacher points to an object and asks what it is.
If pointing is too vague or does not allow enough control,
use picture cues.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Unsa man na'?	Lapis ni.
Unsa man to?	Kahoy to.
Unsa man ni?	Notebook na'.
Unsa man ni?	Siya na'.
	etc.

G. Free expression: students ask each other what objects are.

II. Pattern: Kini ang bongbong:

A. Introduction of new vocabulary

bongbong	kusina
kuwarto	sala

B. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Kini ang bongbong	Kini ang bongbong
kuwarto	Kini ang kuwarto.
libro	Kini ang libro.
kusina	Kini ang kusina.
sala	Kini ang sala.
lapis	Kini ang lapis.
munisipiyo	Kini ang munisipiyo
	etc.

C. Substitution-conversion drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Kini ang simbahan.	Kini ang simbahan.	Simbahan ni.
pantalan	Kini ang pantalan.	Pantalan ni.
bata'	Kini ang bata'.	Bata' ni.
Amerikano	Kini ang Amerikano.	Amerikano ni.
siyudad	Kini ang siyudad.	Siyudad ni.
Kusina	Kini ang kusina.	Kusina ni.
	etc.	

D. Conversion drill

Teacher
 Lalaki na'.
 Babaye na'.
 Kalo'.. na'.
 Lamisa na'.
 Bongbong na'.

etc.

Student(s)
 Kana' ang lalaki.
 Kana' ang babaye.
 Kana' ang kalo'.
 Kana' ang lamisa.
 Kana' ang bongbong.

E. Free expression: students talk about things near them and near the people they are talking to. This can be done in a chain.

1st Student: Kini ang lapis. Kana' ang siya'
 2nd Student: Kini ang siya. Kana' ang lamisa.
 3rd Student: Kini ang lamisa. Kana' ang blackboard.
 4th Student: Kini ang blackboard. Kana' ang notebook.
 etc.

F. Fixed slot substitution drill: teacher cues by pointing or with words, or both.

Teacher
 Kadto ang kahoy,
 bintana'
 pantalan
 eskuwelahan
 babaye
 etc.

Student(s)
 Kadto ang kahoy.
 Kadto ang bintana'.
 Kadto ang pantalan.
 Kadto ang eskuwelahan.
 Kadto ang babaye.

G. Moving slot substitution drill

	<u>Teacher</u>
Kini	ang babaye.
	libro
Kana'	
	klinika
	Pilipino
Kadto	kahoy
	bulangan
Kini	
	kusina
	etc.

	<u>Student(s)</u>
Kini	ang babaye.
	ang libro.
Kana'	ang libro.
	ang klinika.
	ang Pilipino.
Kadto	ang kahoy.
	ang bulangan.
Kini	
	ang kusina.

H. Chain response drill: student points to an object and asks another student what it is.

1st Student(s)
Unsa man na?
Unsa man to?
Unsa man ni?

etc.

2nd Student(s)
Kini ang lapis.
Kadto ang kahoy.
Kana' ang libro.

I. Free dialog exchange: students can find out new words from the teacher using this method,

Student: Unsa man na'?
Teacher: Kini?
Student: O, kana'.
Teacher: Kini ang sapatos.

III. Pattern: Kini si Maria.

A. Moving slot substitution drill

Teacher
Kini si Maria.
 Juan.
Kadto
Kana'
 Jovelita
Kadto

etc.

Student(s)
Kini si Maria.
Kini si Juan.
Kadto si Juan.
Kana' si Juan.
Kana' si Jovelita.
Kadto si Jovelita.

B. Response drill: teacher points and asks

Teacher
Kinsa man na'?
Kinsa man ni?
Kinsa man to?

etc.

Student(s)
Kini si John.
Kini si Robert.
Kadto si Ellen.

C. Response drill: student uses intonation for asking the same question a second time.

Teacher
Kini ang iro'.
Kini si Rebecca.
Kadto si Mary.
Kana' ang bintana'.

etc.

Student(s)
Unsa man na'?
Kinsa man na'?
Kinsa man kadto?
Unsa man ni?

D. Dialog: a schoolboy introduces his PCV teacher to his mother.

Carlos: Nay, kini si Mr. Taylor.

Mother: Ma'istro ka ba, sir?

Mr. Taylor: O, ma'istro ako.

Mother: 'Bright' ba si Carlos?

Mr. Taylor: O, 'bright' ka'ayo, Nang.

E. Dialog: two bench-sitters dicuss two passing PCV's.

One crony: Kinsa man kadto?

Other crony: A, kadto ang Peace Corps.

One Crony: Asa man to?

Other crony: Sa eskuwelahang.

F. Free expression students describe pictures shown to them by the teacher. They use as many patterns and as much vocabulary as they know.

Ex. picture of a boy on the wharf.

The teacher, if the student has trouble, can guide by asking a question. The parentheses indicate questions which may be asked if necessary, and the possible answers to those questions.

<u>Teacher</u>	
{Kinsa kini?}	
(Babaye ba si Fredo?)	
{Dado' ba si Fredo?}	
(Guwapo ba si Fredo?)	
(Estudiyante ba si Fredo?)	
{Fa'in man si Fredo?}	
(Gamay ba ang pantalan?)	
	etc.

<u>Student(s)</u>
Kini si Fredo.
(Dili'. Dili' babaye si Fredo)
Lalaki si Fredo.
{O.) Dako' si Fredo.
{O.) Guwapo si Fredo.
(Dili'.) Dili' estudiyante si Fredo,
Ma'istro si Fredo.
Tu'a didto si Fredo sa pantalan.
(Dili'.) Dako' ang pantalan.

IV. Pattern: Kini ba ang merkado?

Kini ba si Julia?

A. Conversion-expansion drill.

<u>Teacher</u>
Kini ang merkado,
Kini ang kusina.
Kini ang bata'.
Kini ang plasa.
Kini ang Insik.
Kini ang lapis.
Kini ang sinina!

etc.

<u>Student(s)</u>
Kini ba ang merkado?
Kini ba ang kusina?
Kini ba ang bata'?
Kini ba ang plasa?
Kini ba ang Insik?
Kini ba ang lapis?
Kini ba ang sinina?

B. Conversion-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Kana' ang merkado. iro' bir	Kana' ang merkado. Kana' ang iro'. Kana' ang bir. etc., continue as in IV-A	Kana' ba ang merkado? Kana' ba ang iro'? Kana' ba ang bir?

C. Conversion-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Kadto ang siyudad. kahoy	Kadto ang siyudad. Kadto ang kahoy. etc., as in IV-A	Kadto ba ang siyudad? Kadto ba ang kahoy?

D. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Kini ba ang bongbong? Kadto	Kini ba ang bongbong? Kadto ba ang bongbong? Kadto ba si Ricardo? Kadto ba ang kahon? Kana' ba ang kahon? Kini ba ang kahon? Kini ba ang sala? Kana' ba ang sala? Kana' ba si Ramon? Kadto ba si Ramon? etc.
Ricardo Kahon	
Kana'	
Kini	
sala	
Kana'	
Ramon	

E. Response drill: students make their own question, using the word the teacher gives. Affirmative answers.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
kini	Kini ba ang kuwarto?	O. Kini ang kuwarto.
kana'	Kana' ba ang notebook?	O. Kana' ang notebook.
Kadto	Kadto ba si Raul?	O. Kadto si Raul.
Kadto	Kadto ba ang trak? etc.	O. Kadto ang trak.

F. Dialog

Pedro: Ha'in man si Manuel?
 Tony: Tu'a didto sa Manoling's Store.
 Pedro: Kadto ba ang Manoling's Store?
 Tony: O, kadto du'ol ka'tayo.

G. Free expression students ask about objects in the room, pictures, etc., using the pattern:
Kana' ba si Ruth?

and the short answer:
O, si Ruth na'.

V. Pattern: Dili' kini ang merkado.
Dili' kini si Julia.

A. Moving slot drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' kini ang merkado. pantalan. kana'	Dili' kini ang merkado. Dili' kini ang pantalan. Dili' kana' ang pantalan.
babaye	Dili' kana' ang babaye.
Recto	Dili' kana' si Recto.
libro	Dili' kana' ang libro.
Bebe	Dili' kana' si Bebe.
kadto	Dili' kadto si Bebe.
kahoy	Dili' kadto ang kahoy.
	etc.

B. Response drill: teacher cues by head gesture

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Kini ba ang lapis? (yes)	O. Kana' ang lapis.
Kadto ba ang kusina? (no)	Dili'. Dili' kadto ang kusina.
kana' ba ang siya? (yes)	O. Kana' ang siya.
	etc.

C. Response general questions

<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Siya ba na'?	O. Siya kini.
Lapis ba to?	Dili'. Dili' to lapis.
Bongbong ba ni?	O. Bongbong na'.
	etc.

I. Vocabulary introduced in the lesson**A. Dialog**

kana'	that (object pronoun for 1. something near person spoken to 2. something not too far from both the speaker and the person spoken to)
lami'	delicious, nice
unsa	what

B. Drills

bintana'	window
bongbong	wall
kahon	big box
kahoy	wood, tree, firewood
kusina	kitchen
kuwarto	bedroom
di'ay	(particle with many uses; here it is used to express surprise; the speaker has learned something he hadn't known before)
pultahan	door
sala	livingroom

II. Cultural Notes

- A. Tuba' is an alcoholic drink made from the sap of the coconut palm.
- B. Trak, from the English word truck, means bus.

F.

DIALOG

Ika'unom nga Dialog

Situation: Si Mario ug si Ben nagkita' sa pantalan. Si Mario nagdala ug dakong kahon. Si Ben nagdala ug isda'. Nangutana si Ben unsay gidala ni Mario.

Ben: Unsa man na'?

Mario: Kining dakong kahon?

Ben: O, Kanang kahon.

Mario: Sssst! (Whisper)

'Blue Seal' cigarettes!

Ben: Uy! Smugler ka di'ay!

Sixth Dialog

Situation: Mario ang Ben met in the wharf. Mario was carrying a big box. Ben was carrying fish. Ben ask what Mario was carrying.

What's that?

This big box?

Yes, that box.

Sssst! 'Blue Seal' cigarettes!

Oh, you're a smuggler!

DRILLS FOR DIALOG SIX

I. Pattern: "demonstrative" and linker ('nga) and 'noun'

A. Moving slot substitution drill: sentence fragment

	<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
	kining kahon	kining kahon
	bata'	kining bata'
kana'		kanang bata'
kadto		kadtong bata'
	kahoy	kadtong kahoy
	balay	kadtong balay
kini		kining balay
	lalaki	kining lalaki
kana'		kanang lalaki
kadto		kadtong lalaki
	etc.	

B. Expansion drill: students substitute 'kini' and 'ing' for 'ang'

	<u>Teacher</u>	<u>Student's</u>
	Dako' ang kahon.	Dako' kining kahon.
	Gamay ang kahoy.	Gamay kining kahoy.
	Nindot ang plasa.	Nindot kining plasa.
	etc.	

C. Repeat I-B, using 'kana' ' ang 'ng' ang then 'kadto' and 'ng' as the expansion.

D. Moving slot substitution drill

	<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
	Dako' kining kahon.	Dako' kining kahon.
	Gamay	Gamay kining kahon.
		Gamay kining iro'
kana'	iro'	Gamay kanang iro'
		Gamay kanang kalo'.
kadto	kalo'	Gamay kadtong kalo'.
Nindot		Nindot kadtong kalo'.
	sinina'	Nindot kadtong sinina'.
kini		Nindot kining sinina'.
	etc.	

B. Integration drill

Teacher

Kahor kini. Dako!
Iro' kana'. Gamay.
Sinina' kadto. Berde.
Babaye kana'. Guwapa
Bata' kini. Ma'ayo.
Lalai kadto. Amerikano.
etc.

Student(s)

Dako' kinin^g kahon.
Gamay kanang iro'.
Berde kadtong sinina'.
Guwapa kanang babaye.
Ma'ayo kinin^g bata'.
Ariarikano kadtong lalaki.

- P. Expansion-response drill; change the given statement to the interrogation:
affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
pako' kinin ^g kahon.	Dako' ba kinin ^g kahon?	O, dakoi' kanang kahon.
Gamay kinin ^g kahon.	Gamay ba kinin ^g kahon?	O, gamay kanang iro'.
Gamay kinin ^g iro'.	Gamay ba kinin ^g iro'?	O, ma'ayo kanang iro'.
Ma'ayo kinin ^g iro'.	Ma'ayo ba kinin ^g iro'?	O, ma'ayo kinin ^g iro'.
Ma'ayo kanang iro'.	Ma'ayo ba kanang iro'?	O, ma'ayo kinin ^g iro'.
Ma'ayo kanang tuba'.	Ma'ayo ba kanang tuba'?	O, ma'ayo kinin ^g tuba'.
Lami' kanang tuba'.	Lami' ba kanang tuba'?	O, lami' kinin ^g tuba'.
Lami' kanang sinina'.	Lami' ba kanang sinina'?	O, nindot kinin ^g sinina'.

I. No new vocabulary was introduced in the lesson**II. Cultural Notes**

A. blue seal - Blue seal cigarettes which are supposedly made and taxed in the United States. They are smuggled into the Philippines and thus avoid the white Philippine tax stamp. "Blue Seal" is regarded as a seal of quality. U.S. products find a ready market in the Philippines; blue seal cigarettes and alcoholic beverages top the list of popular U.S. products. Other goods, chiefly in the manufactured category, are referred to as "state-side" commodities, and are quite popular. Smuggling of these goods into the Philippines is an unceasing problem for local customs officials. Read any article in the Free Press about smuggling.

DRILLS FOR DIALOG SEVEN

I. Pattern: Kinsa and topic phrase

A. Introduction of new vocabulary

tambok
niwang
ta'as

abogado
mayor
mubo'

B. Fixed slot substitution drill

Teacher
Kinsa kinining tawo?
kana'
Kadto

Student(s)
Kinsa kinining tawo?
Kinsa kanang tawo?
Kinsa kadtong tawo?

etc.

C. Moving slot substitute drill

Teacher
Kinsa kinining tawo?
bata'
kadto
babaye
kana'
kini
lalaki

Student(s)
Kinsa kinining tawo?
Kinsa kinining bata'?
Kinsa kadtong bata'?
Kinsa kadtong babaye?
Kinsa kanang babaye?
Kinsa kinining babaye?
Kinsa kinining lalaki?

etc.

D. Fixed slot substitution drill

Teacher
Kinsa kanang tawong tambok?
niwang
gamay
kugihan
dako'
ta'as
guwapo

Student(s)
Kinsa kanang tawong tambok?
Kinsa kanang tawong niwang?
Kinsa kanang tawong gamay?
Kinsa kanang tawong kugihan?
Kinsa kanang tawong dako'?
Kinsa kanang tawong ta'as?
Kinsa kanang tawong guwapo?

etc.

E. Moving slot substitution drill

Teacher

Kinsa kanang tawong tambok?	
kini	
	niwang
	bata'
kadto	lalaki
	ta'as
	babaye
kana'	

etc.

Student(s)

Kinsa kanang tawong tambok?	
Kinsa kining tawong tambok?	
Kinsa kining tawong niwang?	
Kinsa kining batang niwang?	
Kinsa kadtong batang niwang?	
Kinsa kadtong lalaking niwang?	
Kinsa kadtong lalaking ta'as?	
Kinsa kadtong babayeng ta'as?	
Kinsa kanang babayeng ta'as?	

II. Pattern: Kinsa siya? Unsa siya?

A. Chain response drill: one student points to someone and asks another student the question; continue around the room.

1st Student(s)

Kinsa kanang tawo?	
Kinsa kanang babaye?	
Kinsa kanang lalaki?	

2nd Student(s)

Siya si Juan	
Siya si Ginny.	
Siya si Doug,	

etc.

B. Substitution-response drill: 2nd Student(s) use any appropriate name.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Kinsa kanang tawo?	Kinsa kanang tawo?	Siya si Roel.
bata?	Kinsa kanang bata'?	Siya si Fred.
kining	Kinsa kining bata'?	Siya si Rolando.
babaye	Kinsa kining babaye?	Siya si Becky.

etc.

C. Reduction drill

Teacher

Unsa kana' siya?	
Unsa kadto siya?	
Unsa kini siya?	

Student(s)

Unsa na' siya?	
Unsa to siya?	
Unsa ni siya?	

D. Response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>
na'	Unsa na' siya?
to	Unsa to siya?
ni	Unsa ni siya?
to	Unsa to siya?

etc.

<u>Teacher</u>
Ma'istro
mayor
estudiyante
abogado

<u>2nd Student(s)</u>
Ma'istro siya.
Mayor siya.
Estudiyante siya.
Abogado siya.

E. Moving slot substitution drill: use as much appropriate vocabulary as possible.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
'Wrestler' siya.	'Wrestler' siya.
Tambok	Tambok siya.
ka	Tambok ka.
ko	Tambok ko.
Niwang	Niwang ko.
siya	Niwang siya.
Abogado.	Abogado siya.
Mubo'	Mubo' siya.
ka	Mubo' ka.
Kugihan	Kugihan ka.
	etc.

F. Dialog

Caridad: Kinsa kanang tawong ta'as?

Fely: Kanang Amerikano?

Caridad: O, kinsa na' siya?

Fely: Siya si Michael, Peace Corps siya sa Ormoc.

G. Free expression: students describe themselves, the people they're talking to, and the people they're talking about. Teacher sets the pattern.

Ex.: Ako si Jack.
 Estudyante ako.
 Ikaw si Miss Castro.
 Ma'istra ka.
 Siya si Richard.
 Estudyante siya.
 Amerikano siya.
 Ta'as ka'ayo siya.
 etc.

III. Pattern Guwapa ba si Miss Reyes?

O. Guwapa siya.
 Dili'. Dili' siya guwapa.

A. Reduction drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Guwapa ba si Miss Reyes?	Guwapa ba siya?
Kugihan ba si Juan?	Kugihan ba siya?

Ta'as ba si Pedro?
 Tambok ba si Pita?
 Niwang ba si Mariano?
 Mubo' ba si Pedro?

etc.

Ta'as ba siya?
 Tambok ba siya?
 Niwang ba siya?
 Mubo' ba siya?

B. Reduction drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Mubo' ba ang bata'?	Mubo' ba ang bata'?	Mubo' ba siya?
Niwang ba si Jack?	Niwang ba si Jack?	Niwang ba siya?
Tambok ba ang iro'?	Tambok ba ang iro'?	Tambok ba siya?
Ta'as ba si Rachel?	Ta'as ba si Rachel?	Ta'as ba siya?
Kugihan ba si Bill?	Kugihan ba si Bill?	Kugihan ba siya?
Guwapa ba ang babaye?	Guwapa ba ang babaye?	Guwapa ba siya?
	etc.	

C. Response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Amerikano ba siya?	O. Amerikano siya.
Dako' ba si Ferdinand?	O. Dako' siya.
Ma'istro ba siya?	O. Ma'istro siya.
Abogado ba si Mr. Bongato?	O. Abogado siya,
Gamay ba siya?	O. Gamay siya.
	etc.

D. Response drill: negative answers

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Guwapa ba si Mary Poppins?	Dili'. Dili' siya guwapa.
Mayor ba si Mr. Cortez?	Dili'. Dili' siya mayor.
Ta'as ba ang babaye?	Dili'. Dili' siya ta'as.
Mubo' ba si Ginny?	Dili'. Dili' siya mubo'.
Tambok ba si Lani?	Dili'. Dili' siya tambok.
Gamay ba ang bata'?	Dili'. Dili' siya gamay.
Kugihan ba ang lalaki?	Dili'. Dili' siya kugihan.
	etc.

E. Response drill: mixed answers cued by gesture

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Dako' ba ang tawo?	yes	O. Dako' siya.
Gamay ba si Lita?	no	Dili'. Dili' siya gamay.
Ta'as ba ang lalaki?	Yes	O. Ta'as siya.
Kugihan ba si Mary?	no	Dili'. Dili' siya kugihan.
Mubo' ba ang babaye?	no	Dili'. Dili' siya mubo'.
	etc.	

F. Free expression: teacher asks questions about pictures or people.

Students answer: Teacher

Ex.: Kinsa man siya?
 Una man siya?
 Ta'as ba siya?
 Ha'in man siya?
 etc.

G. Free Expression: a student asks as many questions as he can about a picture or a person. Other students answer.

H. Teacher presents a situation in English, and the students make a spontaneous dialog to suit the situation.

For example: an old woman who cannot see confronts a Peace Corps Volunteer and asks him about himself.
 etc.

IV. Pattern: Kinsa kanang mga babaye?

Sila si Baby ug si Petra.

I. Dialog

Roberto: Kinsa kanang mga babayeng niwang?
 Pedro: Sila si Barbara Perez ug si Celia Rodriguez.
 Roberto: Una kana' sila?
 Pedro: Mga' model' sila sa Manila.

B. Expansion drill: fragment

Teacher
 tawo
 babaye
 bata'
 lamisa
 Amerikano
 ma'istro
 lalaki
 etc.

Student(s)
 mga tawo
 mga babaye
 mga bata'
 mga lamisa
 mga Amerikano
 mga ma'istro
 mga la laki

C. Response drill: teacher shows pictures of objects and people; students name object, using *mga*, if there is more than one object.

D. Expansion drill: fragment

Teacher

kanang bata'
 kining tawo
 kadtong bintana'
 kanang kahoy
 kadtong babaye
 kanang abogado

etc.

Student(s)

kanang mga bata'
 kining mga tawo
 kadtong mga bintana'
 kanang mga kahoy
 kadtong mga babaye
 kanang mga abogado

E. Expansion drill

Teacher

kanang mga abogado
 kadtong mga tawo
 kining mga babaye
 kadtong mga lalaki
 kanang mga Amerikano
 kining mga bata'

etc.

Student(s)

Kinsa kanang mga abogado?
 Kinsa kadtong mga tawo?
 Kinsa kining mga babaye?
 Kinsa kadtong mga lalaki?
 Kinsa kanang mga Amerikano?
 Kinsa kining mga bata'?

F. Find slot substitution-response drill: alternate men & women

Teacher

Kinsa kanang mga tawo?

kadto

kini

kana

kini

1st Student(s)

Kinsa kanang mga tawo?

Kinsa kadtong mga babaye?

Kinsa kining mga tawo?

Kinsa kanang mga bata?

etc.

Cue2nd Student(s)Bob/Pete Sila si Bob ug
si Pete.

Sila si Betty ug si

Petra.

Sila si Boy/Rudy ug

si Rudy.

Sila si Fely/Maria ug si

Fely ug si

Maria.

Sila si Manoy/Bimboy ug si
Manoy ug si Bimboy.

G. Chain response drill: teacher points to two people; one student asks another student who they are. Students answers; continue around room.

Student

Kinsa man sila?

etc.

Student

Sila si Carol ug si Joan.

V. Pattern: Unsa kana' sila?

Mga ma'istra sila.

A. Substitution-response drill

1st Student(s)
Unsa kana' sila?
Unsa kana' sila?

Cue
abogado
ma'istra
estudiyante
Amerikano
Insik
Pilipino
etc.

2nd Student(s)
Mga abogado sila.
Mga ma'istra sila.
Mga estudiyante sila.
Mga Amerikano sila.
Mga Insik sila.
Mga Pilipino sila.

B. Expansion drill

Teacher
Estudiyante siya.
Amerikano siya.
Mayor siya.
Bata' siya.
Pilipino siya.
Babaye siya.

etc.

Student(s)
Mga estudiyante sila.
Mga Amerikano sila.
Mga Mayor sila.
Mga bata' sila.
Mga Pilipino sila.
Mga babaye sila.

C. Substitution-response drill: teacher cues pronoun with number of fingers.

Teacher 1st Student(s)
(one finger) Unsa kana' siya?
(five fingers) Unsa kana' sila?
(one finger) Unsa kana' siya?
(four fingers) Unsa kana' sila?

Teacher
Insik
ma'istra
Peace Corps
Peace Corps
etc.

2nd Student(s)
Insik siya,
Mga ma'istra sila.
Peace Corps siya.
Mga Peace Corps
sila.

VI. Pattern: Mga ma'istra ba si Miss Reyes ug si Miss Kintanar?

O, Mga ma'istra sila.
Dili'. Dili' sila mga ma'istra.

B. Reduction-substitution drill

to
G

Teacher **1st Student(s)**

Ricardo
Ellen and Jane
Roberto
Bill and Pete

Ma'istro ba si Ricardo?
Mga Ma'istra ba si Ellen ug si Jane? Mga ma'istra ba sila?
Ma'istro ba si Roberto?
Mga ma'istro ba si Bill ug si Pete? Mga ma'istro ba sila?
etc.; change ma'istro to other professions
or nationalities

2nd Student(s)

Ma'istro ba siya?
Mga ma'istra ba sila?
Ma'istro ba siya?
Mga ma'istro ba sila?
etc.; change ma'istro to other professions
or nationalities

G. Guessing game: teacher gives a name or several names and the students try to guess the profession, nationality, or characteristic of the people named.
For example: teacher is thinking of the name Bill. Bill is a student.
(Only one answer should be correct.)

Teacher

Students
Teacher
Bill
Ma'istro ba si Bill?
Kugihan ba si Bill?
Estudiyante ba si Bill?
Fely ug Corazon Mga abogado ba sila?
etc.

Teacher

Dili'. Dili' siya ma'istro.
Dili'. Dili' siya kugihan.
O. Estudiyante siya.
Dili'. Dili' sila mga abogado.

D. Substitution-response drill: negative answer

Teacher

Kugihan
Ma'ayo
Lalaki
Estudyante

1st Student(s)
(Mga) Kugihan ba sila?
(Mga) Ma'ayo ba sila?
Mga Lalaki ba sila?
Mga estudyante ba sila?

2nd Student(s)

Dili'. Dili' sila (mga) kugihan.
Dili'. Dili' sila (mga) ma'ayo.
Dili'. Dili' sila mga Lalaki.
Dili'. Dili' sila estudyante.

E. Picture drill: Students talk about pictures of people. They say several negative sentences before saying an affirmative one.

Example: a picture of some boys playing:
Dili' sila ta'as (tag-as).
Dili' sila mga ma'istro.
Dili' sila mga babaye.
Dili' sila(mga) kugihan.
Mga estudyante sila.
etc.

F. Guessing game: students take all parts. Play the same way as in VI-C.

I. Vocabulary introduced in the lesson**A. Dialog**

Manila	the largest city in the Philippines
siya	he, she (personal pronoun, topic form) (accent on the last syllable)
tambok	fat

B. Drills

abogado	lawyer
mayor	mayor
mubo!	short
niwang	thin
sila	they (personal pronoun, topic form)
ta'as	tall, long

II. Cultural Notes

- A. The words *polis* for police and *mayor*, with a Visayan pronunciation, for mayor have been borrowed from English and Spanish.
- B. Some adjectives form the plural by the addition of the consonant "g" at the end of the first syllable.

ta'as	- tag'as
dako'	- dagko'
mubo!	- mugbo!
lapad	- lagpad
gamay	- gagmay

- C. Boy is a common nickname in the Philippines; it is usually given to the first son.

Baby is a nickname given to a young female child in a family.

- D. *mga* pluralizes substantives. It does not replace the topic or object indicator:

ang lapis	the pencil
ang <i>mga</i> lapis	the pencils
sa <i>mga</i> lapis	the pencils

DIALOG

Ikawalong Dialog

Situation: Si Norma ug si Rolly nanglingkod sa garden. Milabay ang usa ka lalaki.

Norma: Sus! Kaguwapo! Kinsa man na' siya?

Rolly: Siya si Fernando.

Norma: Dili' ba siya palikero?

Rolly: Dili', Dili' siya palikero.

Eighth Dialog

Situation: Norma and Rolly were sitting in the garden. A man went by.

Wow! How handsome!

Who's he?

He's Fernando.

Isn't he a playboy?

No. He isn't a playboy.

DRILLS FOR DIALOG EIGHT

I. Pattern: Dili' ba siya palikero?

Dili'. Dili' siya palikero.

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba siya palikero?	Dili' ba siya palikero?
estudivante	Dil' ba siya estudiyante?
kugihan	Dili' ba siya kugihan?
abogado	Dili' ba siya abogado?
ma'ayo	Dili' ba siya ma'ayo?
Pilipino	Dili' ba siya Pilipino?
etc.	

B. Substitution-response drill: negative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Dili' ba siya palikero?	Dili' ba siya palikero? Dili'.	Dili' siya palikero
Insik	Dili' ba siya Insik? Dili'.	Dili' siya Insik.
guwapo	Dili' ba siya guwapo? Dili'.	Dili' siya guwapo.
abogado	Dili' ba siya abogado? Dili'.	Dili' siya abogado.
ma'ayo	Dili' ba siya ma'ayo? Dili'.	Dili' siya ma'ayo.
dako'	Dili' ba siya dako'? Dili'.	Dili' siya dako'.
	etc.	

C. Substitution-response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
abogado	Dili' ba siya abogado?	abogado siya.
mayor	Dili' ba siya mayor?	Mayor siya.
ta'as	Dili' ba siya ta'as?	Ta'as siya.
Pilipino	Dili' ba siya Pilipino?	Pilipino siya.
mubo'	Dili' ba siya mubo'?	Mubo' siya.
babaye	Dili' ba siya babaye?	Babaye siya.
	etc.	

D. Substitution-response drill: answers cued by hand gestures

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
palikero	Dili' ba siya palikero? (he is)	Palikero siya.
ma'istra	Dili' ba siya ma'istra? (she isn't)	Dili'. Dili' siya ma'istra.
guwapo	Dili' ba siya guwapo? (she is)	Guwapo siya.
ta'as	Dili' ba siya ta'as? (he is)	Ta'as siya.
	etc.	

II. Pronoun drills:

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Dili' ba siya palikero?
 sila
 'ka
 ako
 siya
 ako
 ka
 sila

etc.

Student(s)

Dili' ba siya palikero?
 Dili' ba sila palikero?
 Dili' ka ba palikero?
 Dili' ba ako palikero.
 Dili' ba siya palikero?
 Dili' ba ako palikero?
 Dili' ka ba palikero?
 Dili' ba sila palikero?

B. Response drill: affirmative answers

Teacher

Dili' ba siya palikero?
 Dili' ba sila ta'as?
 Dili' ka ba ma'ayo?
 Dili' ba ako niwang?
 Dili' ba siya guwapo?
 Dili' ka ba Amerikano?
 Dili' ba sila Pilipino?
 Dili' ba ako ma'istra?

etc.

Student(s)

Palikero siya.
 Ta'as (tag-as) sila.
 Ma'ayo ako.
 Niwang ka.
 Guwapo siya.
 Amerikano ako.
 Pilipino sila..
 Ma'istra ka.

C. Response drill: negative answers

Teacher

Dili' ba siya estudyante?
 Dili' ba ako ma'ayo?
 Dili' ka ba Pilipino?
 Dili' ba sila abcgado?
 Dili' ba ako ta'as?
 Dili' ka ba mubo?'

etc.

Student(s)

Dili'. Dili' siya estudyante.
 Dili' Dili' ka ma'ayo.
 Dili'. Dili' ko Pilipino.
 Dili'. Dili' sila abogado.
 Dili'. Dili' ka ta'as.
 Dili'. Dili' ako mubo'.

D. Response drill: mixed answers

Teacher

Dili' ba ako Insik?	<u>que</u>	no
Dili' ba siya mayor?		yes
Dili' ba sila guwapo?		yes
Dili' ka ba palikero?		no
Dili' ba sila Amerikano?		yes
Dili' ba ako ta'as?		no

etc.

Student(s)

Dili'. Dili' ka Insik.
 Mayor siya.
 Guwapo sila.
 Dili' ko palikero.
 Amerikano sila.
 Dili'. Dili' ka ta'as.

E. Substitution-response drill: cued by word, picture, and head gesture.

Ex 3

Teacher

Dili' ba siya palikero?	Dili' ba siya patikero?
sila (ma'istro)	Dili' ba sila ma'istro?
ako (kugihan)	Dili' ba ako kugihan?
ka (babaye)	Dili' ka ba babaye?
sila (niwang)	Dili' ba sila niwang?

etc.

1st Student(s)

Dili' ba siya siya?	yes	Palikero siya.
Dili' ba sila ma'istro?	no	Dili'. Dili' sila ma'istro
Dili' ba ako kugihan?	yes	Kugihan ka.
Dili' ka ba babaye?	no	Dili'. Dili' ako babaye.
Dili' ba sila niwang?	no	Dili'. Dili' sila niwang.

Cue

2nd Student(s)
Palikero siya.
Dili'. Dili' sila ma'istro
Kugihan ka.
Dili'. Dili' ako babaye.
Dili'. Dili' sila niwang.

F. Freq expressions student asks a negative question beginning with 'dili' ba'.

For example, as student indicates two other students with his hand, he asks a third the question: 'Dili' ba sila ta as?'

III. Pattern: Ni'a ba dinhi si David?

Ni'a siya dinhi.

Ni'a ba siya dinhi?

A. Substitution-correlation drill

Teacher

Na'a dinha si David.	Student(s)
Tu'a ditto si David.	Na'a dinha si David.
Ni'a	Tu'a ditto si David.
etc.	Ni'a dinhi si David.

B. Reductioin-transposition drill

Teacher

Na'a dinha si David.	Student(s)
Tu'a ditto si Maria.	Na'a siya dinha.
Na'a dinha si Trish.	Tu'a siya ditto.
Ni'a dinhi si Marty.	Na'a siya dinha.
Tu'a ditto si Pete.	Na'a siya dinhi.
Ni'a dinhi si Julia.	Tu'a siya ditto.
etc.	Ni'a siya dinhi.

etc.

C. Moving slot (correlative) substitution drill

Teacher

Na'a dinha'	si David.
Tu'a	
	siya
Ni'a	
	si Juan
Tu'a	
	siya
Na'a	
	si Ginny
	etc.

Student(s)

Na'a dinha'	si David.
Tu'a	didto si David.
	Tu'a siya didto.
Ni'a	dinhi.
	Ni'a dinhi si Juan.
Tu'a	didto si Juan.
	Tu'a siya didto.
Na'a	dinha'.
	Na'a dinha' si Ginny.

D. Response drill: affirmative answers

Teacher

Na'a ba dinha'	si Betty?
Ni'a ba dinhi	si Arturo?
Tu'a ba didto	si Manuel?
Ni'a ba dinhi	si Fedring?
Na'a ba dinha'	si Vincente?
	etc.

Student(s)

O. Na'a siya dinha.
O. Ni'a siya dinhi.
O. Tu'a siya didto.
O. Ni'a siya dinhi.
O. Na'a siya dinha.

E. Transposition drill

Teacher

Na'a ba dinha'	si Cleofe?
Ni'a ba dinhi	si Cora?
Tu'a ba didto	si Zon?
	etc.

Student(s)

Na'a ba siya dinha'?
Ni'a ba siya dinhi?
Tu'a ba siya didto?

F. Free expression: students ask and answer each other.

1st Student: Ha'in man si Juan? Ni'a ba siya dinhi?
 2nd Student: O. Ni'a siya dinhi.

G. Fixed slot substitution drill: pronouns

Teacher

Ni'a sila dinhi.
siya
ko
ka
etc.

Student(s)

Ni'a sila dinhi.
Ni'a siya dinhi.
Ni'a ko dinhi.
Ni'a ka dinhi.

H. Repeat #G with 'Na'a' and 'Tu'a'

I. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Na'a sila dinha'.	Na'a sila dinha'.
Ni'a	Ni'a sila dinhi.
siya	Ni'a siya dinhi.
ako	Ni'a asko dinhi.
siya	Ni'a siya dinhi.
Tu'a	Tu'a siya didto.
Na'a	Na'a siya dinha'.
sila	Na'a sila dinha'.
Tu'a	Tu'a sila didto.
Ni'a	Ni'a sila dinhi.
	etc.

J. Expansion-response drill: question intonation

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Na'a sila dinha'.	Na'a ba sila dinha'?	O. Na'a sila dinha'.
Na'a siya dinha'.	Na'a ba siya dinha'?	O. Na'a siya dinha'.
Ni'a siya dinhi.	Ni'a ba siya dinhi.	O. Ni'a siya dinhi.
Tu'a siya didto.	Tu'a ba siya didto?	O. Tu'a siya didto.
Ni'a asko dinhi.	Ni'a ba asko dinhi?	O. Ni'a ka dinhi.
	etc.	

IV. Pattern: Wa'a siya dinhi.

A. Dialog: Usa ka Peace Corps mihapit sa balay sa iyang amigo.
A Peace Corps Volunteer stopped in at his friend's house.

PCV: Ma'ayo!

Raul: Dayon!

PCV: (sees "Beware of Dog" sign)

Gamay ba ang iro'?

Raul: Dili' siya gamey. Dako' siya,

PCV: (Hesitates more) Ni'a ba dinhi ang iro'?

Raul: Wala! Wala' siya dinhi.

B. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Wala' dinhi ang iro'.	Wala' dinhi ang iro'.
ma'istro	Wala' dinhi ang ma'istro.
mayor	Wala' dinhi ang mayor.
abogado	Wala' dinhi ang abogado.
palikero	Wala' dinhi ang palikero.
Amerikano	Wala' dinhi ang Amerikano.
estudiyante	Wala' dinhi ang estudiyante.
	etc.

C. Repeat #B using dinha' and didto.

D. Substitution-transposition drill: reduction to pronouns

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Wala' didto ang babaye.	Wala' didto ang babaye.	Wala' siya didto.
lalaki	Wala' didto ang lalaki.	Wala' siya didto.
Pilipino	Wala' didto ang Pilipino	Wala' siya didto.
bata'	Wala' didto ang bata'.	Wala' siya didto.
John	Wala' didto si John.	Wala' siya didto.
ma'istra	Wala' didto ang ma'istra.	Wala' siya didto.
Bruce	Wala' didto si Bruce.	Wala' siya didto.
	etc.	

E. Response drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Wala' dinhi ang babaye,	Wala' siya dinhi.
Wala' didto ang mga bata'.	Wala' sila didto.
Wala' dinha' ang abogado.	Wala' siya dinha'.
Wala' didto si Bruce ug si Pete.	Wala' siya didto.
Wala' dinhi ang mga lalaki.	Wala' sila dinhi.
Wala' dinha' ang Amerikano.	Wala' siya dinha'.
Wala' didto ang mga Peace Corps.	Wala' sila didto.
	etc.

F. Moving slot substitution-conversion drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Wala' dinhi ang babaye.	Wala' dinhi ang babaye.
siya	Wala' siya dinhi.
Mr. Cruz.	Wala' dinhi si Mr. Cruz.
dinha'	Wala' dinha' si "r. Cruz.
siya	Wala' siya dinha'.
sila	Wala' sila dinha'.
didto	Wala' sila didto.
Ben	Wala' didto si Ben.
ma'istro	Wala' didto ang ma'istro.
ka	Wala' ka didto.
dinha'	Wala' ka dinha'.
ako	Wala' ko dinha'.
bata'	Wala' dinha' ang bata.
	etc.

G. Response drill: negative answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ni'a ba dinhi si Pedro?	Ni'a ba dinhi; ang mga ma'istra? Na'a ba dinha;	Wala'. Wala' siya dinhi.
Tu'a ba didto ang mayor?	Tu'a ba didto ang mayor?	Wala'. Wala' siya didto.
Na'a ba dinha' si Carlos?	Na'a ba dinha' si Carlos?	Wala'. Wala' siya dinha'.
Ni'a ba dinhi ang mga Amerikano?	Ni'a ba dinhi ang mga Amerikano?	Wala'. Wala' siya dinhi.
Tu'a ba didto si Tony?	Tu'a ba didto si Tony?	Wala'. Wala' siya didto.
	etc.	

H. Response drill: answers cued by head gesture; question cued by distance gesture.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ni'a ba dinhi ang ma'istro?	Ni'a ba dinhi ang ma'istro?	yes O.	Ni'a siya dinhi.
(far) bata!	Tu'a ba didto and bata!	no Wala!	Wala' siya didto.
(middle) sila	Na'a ba sila dinha?	yes O.	Na'a sila dinha'.
(far) and mga lalaki	Tu'a ba didto ang mga lalaki?	no Wala!	Wala' sila didto
(near) siya	Na'a ba siya dinhi?	no Wala!	Wala' siya dinhi
(middle) Carlos	Na'a ba dinha' si Carlos?	yes O.	Na'a siya dinha'.
	etc.		

I. Dialog

Loloy: Ni'a ba si Carding?
 Ismael: Wala'. Wala' siya dinhi.
 Loloy: Ha'in man kadto siya?
 Ismael: Tu'a siya didto sa munisipyo.

J. Variations: Students act out their own variations of the dialog.

V. Pattern: *dinhi*, *dinha'* and *didto* (location) negated by "wala'" contrasted with adjectives, nouns negated by "dili'".

A. Short answer response drill

Teacher

Amerikano ka ba?
Amerikano ba siya?
Mga guwapo ba sila?
Dili' ba siya Pilipino?
Ma'istro ba ako?
Mga Pilipino ba sila?
Dili' ba sila mga Insik?
Ma'ayo ka ba?

etc.

Student(s)

Dili'
Dili'
Dili'
Dili'
Dili'
Dili'
Dili'
Dili'

B. Short answer response drill

Teacher

Ni'a ba siya *dinhi*?
Tu'a ba sila *didto*?
Na'a ba *dinha'* ang abogado?
Ni'a ba sila *dinhi*.
Tu'a ba *didto* ang mga mayor?
etc.

Student(s)

Wala'
Wala'
Wala'
Wala'
Wala'

C. Short answer response drill

Teacher

Pilipino ka ba?
Dili' ba siya estudyante?
Ni'a ba siya *dinhi*?
Tu'a ba sila *didto*?
Dili' ba sila ma'ayo
Na'a ba siya *dinha'*?
Ahogado ka ba?
Na'a ka ba *dinha*?
Ni'a ba sila *dinhi*?

etc.

Student(s)

Dili'
Dili'
Wala'
Wala'
Dili'
Wala'
Dili'
Wala'
Wala'

D. Conversation: teacher asks longer questions which students answer as they wish.

Examples: Dili' ba Pilipino kanang dakong tawo? Dili'.
Ni'a ba *dinhi* sa kining eskuwelahan ang mga ma'istrong Peace Corps? Wala'.

E. Guessing game: teacher says he is thinking of something, and the students must guess first who, or what it is, some of its characteristics, and then where it is.

For example:

<u>Student</u>	<u>Teacher</u>
Tawo ba na'?	O. Tawo.
Babaye ba siya?	Dili'.
Lalaki ba na' siya?	O.
Bata' ba siya?	Dili'.
Si Ricardo ba ang bata'?	Dili'.
Si Ferdinand ba siya?	O.
Guwapo ba siya?	O.
etc.	
Tu'a ba siya didto sa pantalan Wala'. Wala' siya	
Ni'a ba siya dinihi sa klase? Wala'. Wala' siya	didto.
etc,	dinihi.

Supplement

H-10

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

ka How
palikero playboy

B. Drills

sigi O.K., go ahead, continue
wala' (a negative which negates existential
 sentences, location, and certain verb
 constructions)

DIALOG

Ikasivam nga Dialog

Situation: Sila si Tita ug si Fely nilabaysa balay ni Gemma nga nagsul-ob ug nindot mga sinina'.

Gemma: Wow!! Kalami! Asa man kamo?

Tita: Adto kami sa bayli.

Gemma: Na'in man ang bayli?

Tita: Tu'a didto sa munisipyo.

Fely: Ikaw, asa man?

Gemma: Anhi lang ko dinihi.

Tita: Sus, Kildyoy!

Ninth Dialog

Situation: Tita and Fely went by Gemma's house wearing pretty clothes.

Wow!! How nice! Where are you all going?

-We're going to the dance.

Where's the dance?

(There) at the municipal building.

Where're you going?

I'll just be (stay) here.

Kill-joy!

DRILLS FOR DIALOG NINE

I. Pattern: (Asa man ka?) Asa man kamo?
Adto ko sa bayli.

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Adto ko sa bayli.	Adto ko sa bayli.
merkado	Adto ko sa merkado.
munisipiyo	Adto ko sa munisipiyo.
pantalan	Adto ko sa pantalan.
piyer	Adto ko sa piyer.
eskuwelahan	Adto ko sa eskuwelahan.
simbahan	Adto ko sa simbahan.
bulangan	Adto ko sa bulangan.
etc.	

B. Response drill: teacher cues terms of address and place

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Day	Asa man ka, Day?	Bayli	Adto ko sa bayli.
Dong	Asa man ka, Dong?	bulangan	Adto ko sa bulangan.
Bay	Asa man ka, Bay?	pantalan	Adto ko sa pantalan.
Day	Asa man ka, Day?	simbahan	Adto ko sa simbahan.
	etc.		

C. Chain response drill: students use appropriate address for their fellows; They can use English or Cebuano for their destinations,

Jack: Asa man ka, Bay?
Jim: Adto ko sa "Dormitory".
Jim: Asa man ka, Day?
Marge: Adto ko sa hairdresser.

Marge: Asa man ka, Dong?
Bill: Adto ko sa Lincoln Hall.
etc.

D. Fixed Slot substitution drill: pronouns

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Asa man ka?	Asa man ka?
kamo	Asa man kamo?
kami	Asa man kami?
siya	Asa man siya?
Sila	Asa man sila?
kita	Asa man kita?
etc.	

E. Fixed slot substitution drill: distinction between 'ka' and 'kamo'; the teacher gestures to indicate whether class is addressing one person or more than one.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
one	Asa man ka?
three	Asa man kamo?
two	Asa man kamo?
one	Asa man ka?
	etc.

F. Response drill: teacher cues place; to vary the drill, the first group can ask, then the second can ask, and so on, back and forth.

<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Asa man kamo?	Cebu	Adto kami sa Cebu.
Asa man kamo?	piyer	Adto kami sa piyer,
Asa man kamo?	eskuwelahan	Adto kami sa eskuwelahan,
Asa man kamo?	bayli	Adto kami sa bayli.
	etc.	

G. Response drill: teacher should help verbal understanding by using gestures; destination is constant.

<u>Teacher</u>	<u>Student or Students</u>
Asa man ka?	Adto ko sa dormitory.
Asa man kamo?	Adto kami sa dormitory.
Asa man ka?	Adto ko sa dormitory.
Asa man kamo?	Adto kami sa dormitory.
	etc.

H. Substitution-response drill: teacher indicates who will answer; destination is constant.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
one	Asa man ka?	Adto ko sa merkado.
group	Asa man kamo?	Adto kami sa merkado.
one	Asa man ka?	Adto ko sa merkado.
group	Asa man kamo?	Adto kami sa merkado.
group	Asa man kamo?	Adto kami sa merkado.
	etc.	

I. Free expression students ask each other where they're going.

J. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Adto ko sa bayli.	Adto ko sa bayli.
ka	Adto ka sa bayli.
merkado	Adto ka sa merkado.
kami	Adto kami sa merkado.
sila	Adto sila sa merkado.
simbahan	Adto sila sa simbahan.
kamo.	Adto kamo sa simbahan.
siya	Adto siya sa simbahan.
munisipiyo	Adto siya sa munisipiyo.
etc.	

K. Fixed slot substitution drill: teacher elicits correct question by carefully grouping the people to be asked. There should be three separate groups from which the teacher picks various numbers of people to be addressed or talked about.

L. Short Dialog: various combinations of students ask each other where they're going or where someone else(siya, sila) is going.

II. Pattern: Adto kami sa bayli.
Adto kita sa bayli.

A. Distinguish between 'kami' and 'kita': When the teacher says "Adto kami", he makes a parting gesture and he separates from the person he's talking to. When the teacher says "Adto kita", he makes an inclusive gesture and walks with the person he's talking to.

B. Same as #A, but when the teacher speaks it is the student indicates whether the parting or the inclusive gesture should be used.

C. Students perform the acted monolog with each other.

D. Response drill: constant destination

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Asa man kamo?	Adto kami sa bayli.
Asa man kita?	Adto kita sa bayli.
Asa man kamo?	Adto kami sa bayli.
etc.	

E. Dialog: students perform with appropriate gestures

Asa man kamo?
Adto kami sa

F. Substitution response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Asa man ka?	Asa man ka?	Adto ko sa merkado.
siya	Asa man siya?	Adto siya sa merkado.
kamo	Asa man kamo?	Adto kami sa merkado.
sila	Asa man sila?	Adto sila sa merkado.
kita	Asa man kita?	Adto kita sa merkado.
ko	Asa man ko?	Adto ke sa merkado.
Kami	Asa man kami? etc.	Adto kamo sa merkado.

G. Free expression, varying the pronouns and the destinations; all the pronouns should be used correctly;

**III. Pattern: Anha' siya dinha',
Anhi siya dinhi.**

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Anhi ko dinhi.	Anhi ko dinhi.
sila	Anhi sila dinhi.
siya	Anhi siya dinhi.
ka	Anhi ka dinhi.
kamo	Anhi kamo dinhi.
kami	Anhi kami dinhi.
kita	Anhi kita dinhi.
etc.	

B. Response drill: anhi

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Asa man ka?	Anhi ko dinhi.
Asa man kamo?	Anhi kami dinhi.
Asa man siya?	Anhi siya dinhi.
etc.	

C. Fixed slot substitution drill: anha'

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Anhi' ko dinha'.	Anha' ko dinha'.
kita	Anha' kita dinha'.
kamo	Anha' kamo dinha'.
kami	Anha' kami dinha'.
etc.	

D. Substitution-response drill: anha'

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Asa man siya?	Asa man siya?	Anha' siya dinha'.
ka	Asa man ka?	Anha' ko dinha'.
ko	Asa man ko?	Anha' ka dinha'.
etc.		

E. Moving slot substitution correlation drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Anha' ka dinhi.	Anhi' ko dinhi.
Anha'	Anha' ko dinha'.
siya	Anha' siya dinha'.
sila	Anha' siya dinha.
kamo	Anha' kamo dinha'.
Adto	Adto kamo didto.
kami	Adto kami didto.
Anhi	Anhi kami dinhi.
etc.	

F. Substitution-response drill: cued by word and by pointing distance

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Asa man sila?	Asa man sila?	far	Adto sila didto.
ka	Asa man ka?	middle	Anha' ko dinha'.
kamo	Asa man kamo?	near	Anhi kami dinhi.
kita	Asa man kita?	middle	Anha' kita dinha'.
	etc.		

G. Guided expression students address each other using various pronouns; teacher cues the distance word.

IV. Pattern: distinguish between answers to 'ha'in' and 'asa'

A. Correlative-substitution drill

Teacher

Tu'a siya didto
Adto
Anha'
Ni'a
Anhi
Na'a
Tu'a

etc.

Student(s)

Tu'a siya didto.
Adto siya didto.
Anha' siya dinha'.
Ni'a siya dinhi.
Anhi siya dinhi.
Na'a siya dinha',
Tu'a siya didto.

B. Transposition drill: teacher gives answer, student gives question.

Teacher

Anhi ko dinhi.
Tu'a siya didto.
Anha' kamo dinha'.
Ni'a kita dinhi.
Na'a ka dinha'.
Adto sila didto,

1st Student(s)

Asa man ka?
Ha'in man siya?
Asa man kami?
Ha'in man kita?
Ha'in man ko?
Asa man sila?

2nd Student(s)

Anhi ko dinhi.
Tu'a siya didto.
Anha' kamo dinha'.
Ni'a kita dinhi.
Na'a ka dinha'.
Adto sila didto.

C. Substitution-response drill: teacher cues by pointing

Teacher

Ha'in man siya?
Asa man ka?
Asa man kamo?
Ha'in man kamo?
Ha'in man sila?
Asa man kita?

1st Student(s)

Ha'in man siya?
Asa man ka?
Asa man kamo?
Ha'in man kamo?
Ha'in man sila?
Asa man kita?

Cue 2nd Student(s)

far Tu'a siya didto.
near Anhi ko dinhi.
middle Anha' kami dinha'.
near Ni'a kami dinhi.
middle Na'a sila dinha'.
far Adto kita didto.

D. Dialog

Peter: Ma'ayo'.
Paul: Dayon.
Peter: Ni'a ba si Carlos?
Paul: Wala' siya dinhi.
Peter: Ha'in man siya?
Paul: Tu'a siya didto sa pantalan.
Peter: Asa man siya?
Paul: Adto siya sa Cebu.

Supplement

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

adto	there (future sense, far from both the speaker and the person spoken to)
anhi	here (future sense, 1. near the speaker 2. near both the speaker and the person spoken to)
bayli	dance
kami	we (personal pronoun, topic form, excluding the person spoken to)
kamo	You (personal pronoun, topic form, plural)
kildyoy	killjoy, spoilsport

B. Drills

Ba y	(term of address used men for other men around their own age and status)
bukid	mountain, inland
kita	we (personal pronoun, topic form, including the person spoken to)
dagat	sea
Day	(term of address for women the same age or younger as yourself)
Dong	(term of address for men and boys the same age or younger than yourself)

II. Cultural notes

A. Kildyoy - Many expressions in Cebuano are taken directly from English. With their adaptation into Cebuano, their pronunciation, spelling, and sometimes meaning change.

B. Sus - The word "Sus" is an abbreviation of Jesus; it loses its blasphemous connotations through common usage, and in most cases can be regarded as an expression of surprise or a word that gives added emphasis to a sentence. Sometimes the expression is also uttered in anger, but not often.

DIALOG

Ikanapulong Dialog

Situation: Si Fe nagbasa ug komiks.
Ang iyang inahan nagbasa ug Bisaya'.

Fe: Susmariosep!

Unsa man ni?

Inahan: Hain?

Fe: Kining laksot nga tawo,

Inahan: A... Abat kana' siya.

Tenth Dialog

Situation: Fe was reading
comi's.
Her mother was reading
Bisaya' magazine.

Oh my God! What's this?

Where?

This ugly man.

Um ... It's an abat.

DRILLS FOR DIALOG 10

I. Pattern: Consonant, & linker & word

A. Conversion drill:

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
laksot nga tawo	tawong laksot
tambok nga tawo	tawong tambok
tambok nga lalaki	lalaking tambok
niwang nga lalaki	lalaking niwang
niwang nga iro	irong niwang
bu'ang mga iro	irong buhang
	etc.

B. Conversion drill:

<u>Teacher</u>	<u>I Student(s)</u>	<u>II Student(s)</u>
Tambok nga manok	tambok nga manok	manok nga tambok
niwang nga manok	niwang nga manok	manok nga niwang
niwang nga kanding	niwang nga kanding	kanding nga niwang
laksot nga kanding	laksot nga kanding	kanding nga laksot
mahal nga kanding	mahal nga kanding	kanding nga mahal
mahal nga lapis	mahal nga lapis	lapis nga mahal
nindot nga lapis	nindot nga lapis	lapis nga nindot
nindot nga iring	nindot nga iring	iring nga nindot

C. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ang tambok nga manok	Ang tambok nga manok
niwang	Ang niwang nga manok
	Ang niwang nga kanding
kanding	Ang laksot nga kanding
laksot	Ang mahal nga kanding
mahal	Ang mahal nga lapis
	Ang nindot nga lapis
lapis	Ang nindot nga iring
nindot	Ang nindot nga iring
iring	
	etc.

D. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Unsa man ni?	Laksot nga tawo	Kana' ang laksot nga tawo.
Unsa man to?	Niwang	Kadong ang niwang nga tawo.
Unsa man na'?	ma'ot	Kini ang ma'ot nga tawo.
Unsa man ni?	tambok	Kana' ang tambok nga tawo.
Unsa man to?	ta'as	Kadto ang ta'as nga tawo.
Unsa man na'?	laksot	Kini ang laksot nga tawo.
	etc.	

II. Pattern: Review

Ma'istro ba kamo?

O. Ma'istro kami.
Dili'. Dili' kami ma'istro.

A. Response drill: affirmative answers

Teacher

Ma'istro ba kamo?
 Ma'istro ba sila?
 Estudiyante ba sila?
 Abogado ba sila?
 Abogado ba kita?
 Babaye ba kita?
 Babaye ba siya?
 Babaye ba kami?
 Lalaki ka ba?
 Lalaki ba ako?

etc.

Student (s)

O. Ma'istro kami.
 O. Ma'istro sila.
 O. Estudiyante sila.
 O. Abogado sila.
 O. Abogado kita.
 O. Babaye kita.
 O. Babaye siya.
 O. Babaye kami.
 O. Lalaki ako.
 O. Lalaki ka.

B. Response drill: negative answers

Teacher

Ma'istra ba siya?
 Mayor ba siya?
 Estudiyante ba siya?
 Estudiyante ba sila?
 Pilipino ba kami?
 Pilipino ba ako?
 Insik ba kami?
 Amerikano ba kami?
 Amerikano ba kita?

etc.

Student (s)

Dili'. Dili' siya ma'istra.
 Dili', Dili' siya mayor.
 Dili', Dili' siya estudiyante.
 Dili', Dili' sila estudiyante.
 Dili'. Dili' kami Pilipino.
 Dili'. Dili' ka Pilipino.
 Dili'. Dili' kami Insik
 Dili', Dili' kami Amerikano.
 Dili'. Dili' kita amerikano.

C. Response drill: mixed answers cued by head gesture

Teacher

Layo' ba ang simbahan?
 Dako' ba si Pedro?
 Ta'as ba sila?
 Amerikano ka ba?
 Guwapo ba kami?
 Gamay ba ang iro'?
 Niwang ba kita?
 Nindot ba ang siyudad?
 Ma'ayo ba si Angel?

Cue

yes
 no
 yes
 No
 no
 yes
 no
 no
 yes

etc.

Student (s)

O. Layo' ang simbahan.
 Dili'. Dili' dako' si Pedro.
 O. Ta'as sila.
 Dili'. Dili' ako Amerikano.
 Dili'. Dili' kami guwapo.
 O. Gamay ang iro'.
 Dili'. Dili' kita niwang.
 Dili'. Dili' nindot ang siyudad.
 O. Ma'ayo si Angel.

D. Free expression: students ask each other questions using the range of their vocabulary. They answer either yes or no. The questions can be cued by pictures, objects, etc.

III. Pattern: Review

Dili' ba kamo ma'istro?

Ma'istro kami.

O. Dili' kami ma'istro.

A. Response drill: contradicting answer

Teacher

Dili' ba kamo ma'istro?
 Dili' ba sila ma'istro?
 Dili' ba sila estudyante?
 Dili' ba sila abogado?
 Dili' ba kita abogado?
 Dili' ba ako ta'as?
 Dili' ba Pilipino si Miguel?
 Dili' ba dako' ang babaye?

Student(s)

Ma'istro kami.
 Ma'istro sila.
 Estudyante sila.
 Abogado sila.
 Abogado kita.
 Ta'as ka.
 Pilipino si Miguel.
 Dako' ang babaye.

B. Response drill: agreeing answer

Teacher

Dili' ba siya mayor?
 Dili' ba nindot ang sinina'?
 Dili' ba kamo ta'as (tag-as)?
 Dili' ba sila Amerikano?
 Dili' ba ako gamay?
 Dili' ba berde ang libro?
 Dili' ba ba dako' ang kalo'?
 Dili' ba kita guwapo?

Student(s)

O. Dili' siya mayor.
 O. Dili' nindot ang sinina'.
 O. Dili' kami ta'as (tag-as).
 O. Dili' sila Amerikano.
 O. Dili' ka gamay.
 O. Dili' berde ang libro.
 O. Dili' dako' ang kalo'.
 O. Dili' kita guwapo.

etc.

C. Response drill: mixed answers cued by headshake.

Teacher

Dili' ka ba bata'?
 Dili' ba siya tambok?
 Dili' ba ako mubo'?
 Dili' ba kami estudyante?
 Dili' ba sila ma'istro?
 Dili' ba ta'as ang bata'?
 Dili' ba tambok si Henry?
 Dili' ba ma'ayo si Sara?

Cue

yes
no
yes
Yes
no
no
yes
no

Student(s)

Bata' ako.
 O. Dili' siya tambok.
 O. Mubo ka.
 Estudyante kamo.
 O. Dili' sila ma'istro.
 O. Dili' ta'as ang bata'.
 Tambok si Henry.
 O. Dili' ma'ayo si Sara.

etc.

D. Response drill: mixed answers

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba layo' ang merkado?	yes	Layo' ang merkado.
Tambok ba si Juan?	no	Dili' tambok si Juan.
Ta'as ba siya?	yes	O. Ta'as siya.
Dili' ba siya mayor?	no	O. Dili' siya mayor.
Pilipino ba si Ben?	yes	O. Pilipino si Ben.
Dili' ba Insik si John?	no	O. Dili' Insik si John.
	etc.	

E. Free expression: teacher indicates whether student should ask question beginning with 'dili' or not. Student answers appropriately.

F. STORY

Batang lalaki si Ricardo. Tu'a siya didto sa merkado.
 "Nanay! Tatay! Ha'in man kamo?"
 Si Nanay ug Tatay tu'a didto sa gamayng tindahan. Layo'
 tindahan.
 "Nanay! Tatay! Ha'in man kamo?
 Na'a dinha' ang babayeng Peace Corps.
 "Kinsa ka, Dong?"
 "Ako si Ricardo. Kinsa man ka?"
 "Ako si Margaret. Peace Corps ako. Ma'istra ako didto
 sa Talisay."
 "Ha'in man si Nanay ug si Tatay? Wala' sila dinhi. _____ O,
 ni'a na sila si Nanay ug si Tatay."
 "Uy! Ricardo! Kinsa man ni?"
 "Kini si Margaret. Pease Corps siya."
 "Asa man ka, Margaret?"
 "Adto lang ko sa tindahan."
 "O. Sigi. Babay."
 "Babay."

Supplement

J-5

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

abat	a creature like a witch
laksot	ugly
susmariosep	my goodness!

B. Drills

bu'ang	crazy, fool
kanding	goat
iring	cat
manok	chicken
ma'ot	bad
tindahan	store

II. Cultural notes

A. mahal - Like the English word dear, the word mahal has two meanings: one means expensive or costly, the other means cherished or beloved. Thus, both a person and an article can be mahal; the person is beloved, the article is expensive.

B. susmariosep - Like Sus, susmariosep is a word indicating surprise, concern, or bewilderment. It is only used by women.

DIALOG

Ika'onsing Dialog

Situation: Si Bebe ug si Norma nagkatabo' sa usa ka eskina.

Norma: Uy, Bebe! Di'in man ka?

Bebe: Didto sa dagat. Init dinihi sa Pilipinas.

Norma: Bitaw! Init ka'ayo.

Bebe: Ikaw? Di'in man ka?

Norma: Didto sa merkado.

Eleventh Dialog

Situation: Bebie and Norm met on a corner.

Well, Bebie! Where have you been?
(There) at the ocean.

It's hot here in the Philippines.

It really is. Very hot.

How about you? Where have you been?
(There) in the market.

DRILLS FOR DIALOG ELEVEN

I. Pattern: Di'in man ka?
Didto sa dagat.

A. Introduction of shortened pronoun forms

ikaw/ka
ako/ko
kita/ta
kami/mi
kamo/mo

B. Fixed out substitution drill

Teacher

Di'in man ako?
ka
siya
kita
kami
kamo
sila
etc.

Student(s)

Di'in man ako?
Di'in man ka?
Di'in man siya?
Di'in man kita?
Di'in man kami?
Di'in man kamo?
Di'in man sila?

C. Reduction drill: student changes long pronoun form to short form

Teacher

Di'in man ako?
Di'in man ikaw?
Di'in man kita?
Di'in man kamo?
Di'in man siya?
Di'in man kami?
Di'in man sila?
etc.

Student(s)

Di'in man ko?
Di'in man ka?
Di'in man ta?
Di'in man mo?
Di'in man siya?
Di'in man mi?
Di'in man sila?

D. Fixed slot substitution drill

Teacher

Didto ako sa munisipyo.
siya
ka
kamo
kita
sila
kami
etc.

Student(s)

Didto ni sa munisipyo.
Didto siya sa munisipyo.
Didto ka sa munisipyo.
Didto kamo sa munisipyo.
Didto kita sa munisipyo.
Didto sila sa munisipyo.
Didto kami sa munisipyo.

E. Response drill: long form in question, short form in answer.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Di'in man kamo?	Didto mi sa dagat.
Di'in man sila?	Didto sila sa dagat.
Di'in man kami?	Didto mo sa dagat.
Di'in man ikaw?	Didto ko sa dagat.
Di'in man ako?	Didto ka sa dagat.
Di'in man siya?	Didto siya sa dagat.
Di'in man kita?	Didto ta sa dagat.
etc.	

F. Reduction-substitution-response drill: first student shortens cue; second student answers, also with short form.

<u>Teacher</u>	<u>First Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>Second Student(s)</u>
Kamo	Di'in man mo?	dagat	Didto mi sa dagat.
kita	Di'in man ta?	simbahan	Didto ta sa simbahan.
ako	Di'in man ko?	bukid	Didto ka sa bukid.
siya	Di'in man siya?	pantalan	Didto siya sa pantalan.
ka	Di'in man ka?	munisipyyo	Didto ko sa munisipyo.
kami	Di'in man mi?	tindahan	Didto mo sa tindahan.
sila	Di'in man sila?	bulangan	Didto sila sa bulangan.
	etc.		

G. Dialog: students act out the following dialog or one like it.

Roger: Ma'ayo!

Philip: Dayon. O, Roger, Di'in man ka?

Roger: Didto ko sa Hongkong.

H. Semi-free expression teacher divides class into groups to elicit the various pronouns in two-sentence dialog exchanges.

Teacher cues the places students have just come from.

I. Response drill: distinction in answers to "ha'in, "asa" and "di'in"

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ni'a siya dinhi.	Ha'in man siya?
Adto sila didto,	Asa man sila?
Dinhi kami.	Di'in man mo?
Anha' mo dinha'.	Asa man mi?
Dinha' ta.	Di'in man ta?
Na'a ka dinha'.	Ha'in man ko?
Didto ko.	Di'in man ka?
etc.	

J. Moving slot correlation drill

Teacher

Tu'a siya didto sa merkado
Anha'

Ni'a

Adto
Didto
Anhi

Na'a
Dinha'

piyer

plasa

simbahani

pantalan

Student(s)

Tu'a siya didto sa merkado.
Anha' siya dinha' sa merkado.
Anha' siya dinha' sa piyer.
Ni'a siya dinhi sa piyer.
Ni'a siya dinhi sa plasa.
Adto siya didto sa plasa.
Didto siya sa plasa.
Anhi siya dinhi sa plasa.
Anhi siya dinhi sa simbahani.
Na'a siya dinha' sa simbahani.
Dinha' siya sa simbahani.
Dinha' siya sa pantalan.
etc.

K. Response drill: gesture indicates distance.

Teacher

Ha'in man sila?
Asa man mo?
Di'in man ta?
Ha'in man ka?
Di'in man ko?
Asa man mi?
Ha'in man siya?
Di'in man sila?
Asa man mo?

Cue

far
near
middle
near
far
far
middle
near
middle

Student(s)

Tu'a sila didto.
Anhi mi dinhi.
Dinha' ta.
Ni'a ko dinhi.
Didto ka.
Adto mo didto.
Na'a siya dinha'.
Dinhi sila.
Anha' mi dinha'.
etc.

L. Controlled question-response: one or more students go somewhere (for example, to the window), wait, and finally come back. During each stage the teacher asks questions with asa, ha'in and di'in.

Teacher

Asa man siya?
Ha'in man siya?
Di'in man siya?

Student(s)

Anha' siya dinha' sa bintana'.
Na'a siya dinha' sa bintana'.
Dinha' siya sa bintana'.

II. Pattern: Adjective and location word and phrase

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Init dinhi sa Pilipinas.

Student(s)

Init dinhi sa Pilipinas.

Ma'ayo
Nindot
Bugnaw
Lami'

etc.

Mdayo dini sa Pilipinas.
Nindot dini sa Pilipinas.
Bugnaw dini sa Pilipinas.
Lami' dini sa Pilipinas.

B. Moving slot substitution drill

Teacher

Init dini sa Pilipinas.
didto

Ma'ayo

Luzon

Bugnaw

bukid

dini

Nindot

Bohol

Negros

Lami'

Sugbu

etc.

Student(s)

Init dini sa Pilipinas.
Init didto sa Pilipinas.

Ma'ayo didto sa Pilipinas.

Ma'ayo didto sa Luzon.

Bugnaw didto sa Luzon.

Bugnaw didto sa bukid.

Bugnaw dini sa bukid.

Nindot dini sa bukid.

Nindot dini sa Bohol.

Nindot dini sa Negros.

Lami' dini sa Negros.

Lami' dini sa Sugbu.

**C. Free expression: students talk about state, town, school,
classroom they're in.**

III. Patern: Taga di'in man ka?

Taga Cebu ko.

A.

Dialog

Bob: Kinsa kadtong babaye? Lami' ka'ayo.

Bill: O! Kadto si Minda Miranda.

Bob: Taga di'in man siya?

Bill: Taga Ormoc siya.

B. Fixed slot substitution drill

Teacher

Taga di'in man siya?
sila
mo
ka
etc.

Student(s)

Taga di'in man siya?
Taga di'in man sila?
Taga di'in man mo?
Taga di'in man ka?

C. Moving slot substitution drill

Taga di'in man siya.

Teacher

Taga Ormoc siya.
 Leyte
 sila.
 Mindanao.
 Zamboanga
 ako.
 Cebu
 kamo
 Negros
 etc.

Student(s)

Taga Ormoc siya.
 Taga Leyte siya.
 Taga Leyte sila.
 Taga Mindanao sila.
 Taga Zamboanga sila.
 Taga Zamboanga ako.
 Taga Cebu ako.
 Taga Cebu kamo.
 Taga Negros kamo.

D. Substitution-response drill

Teacher

First Student(s)

CueSecond Student

Taga di'in siya?	Taga di'in man siya?	Leyte	Taga Leyte siya
sila	Taga di'in man sila?	Manila	Taga Manila sila
mo	Taga di'in man mo?	Cebu	Taga Cebu kami
ka	Taga di'in man ka?	Amerika	Taga Amerika
sila	Taga di'in man sila	Bohol	Taga Bohol sila
kamo	Taga di'in man kamo?	Mindanao	Taga Mindanao kami.
	etc.		

E. Free expression: students ask each other what states and towns they're from.

F. Free expression: students ask each other as many questions as they can think of.

Example:

Kinsa ka?
 Taga di'in man ka?
 Amerikano ka ba?
 Dili' ka ba Pilipino?
 Unsa man na'?
 Ma'ayo ba ang mga Peace Corps Volunteers?
 Ha'in man si Dick?
 Ni'a ba si Presidente Marcos?
 etc.

SUPPLEMENT

K - 6

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

bitaw	really (a work of agreement)
di'in	where (with past sense)
init	hot
Pilipinas	Philippines

B. Drills

bugnaw	cold
Leyte	province in the Visayas bordering on the Pacific
mi	we (short form of kami)
Mindanao	large southern island; the Philippines western frontier
mo	you (short form of kamo)
Negros	sugar-producing island in the Visayas, west of Cebu
Ormoc	city in western Leyte
ta	we (short form of kita)
taga	from (in the expression, 'taga siyudad', etc.)
Zamboanga	city at western tip of Mindanao

II. Cultural notes: Bugnaw and tugnaw - bugnaw means cool or cold, and refers to the condition of tangible objects; tugnaw means cold and refers to climatic conditions.

Compare: Bugnaw and Coke.

Tugnaw dinhi sa siyudad.

L

DIALOG

Ikaddsing Dialog

(Ikanapulo' ug Duhang Dialog)

Situation: Si Chito nilabay sa "waiting shed" nga gilingkoran ni Lino.

Lino: O, Bay! Di'in man ka?

Chito: Didto sa plasa!

Lino: Nag'unsa ka didto?

Chito: Nagsuroysuroy lang.

Twelfth Dialog

Situation: Chito went to the waiting shed where Lino was sitting.

Hey, Chito, Where've you been
(There) in the plasa.

What did you do there?

Just walked around.

DRILLS FOR DIALOG TWELVE

I. Pattern: Nag'unsa ka didto?
Nagsuroysuroy ko didto.

A. Introduction of new vocabulary.

nagtu'on	nag'inom	nag'ilis
nagluto'	nagdula'	nagsuroysuroy
nagka'on	nagsayaw	

B. Fixed slot substitution drill

Teacher

Nag'unsa ka didto?
dlinhi
dinha
diha'
etc.

Student(s)

Nag'unsa ka didto?
Nag'unsa ka dlinhi?
Nag'unsa ka dinha?
Nag'unsa ka diha'?

C. Fixed slot substitution drill

Teacher

Nagtu'on ko didto.
luto'
ka'on
inom
dula'
sayaw
ilis
suroysuroy
etc.

Student(s)

Nagtu'on ko didto,
Nagluto' ko didto,
Nagka'on ko didto,
Nag'inom ko didto,
Nagdula' ko didto,
Nagsayaw ko didto,
Nag'ilis ko didto,
Nagsuroysuroy ko didto.

D. Response drill: picture cue

Teacher

Nag'unsa ka didto?
Nag'unsa ka dlinhi?
Nag'unsa ka diha?
Nag'unsa ka didto?
Nag'unsa ka dinha?
Nag'unsa ka dinhi?
Nag'unsa ka didto?
Nag'unsa ka dinhi?

Cue

eat
cook
study
drink
go around
change
dance
play
etc.

Student(s)

Nagka'on ko didto.
Nagluto' ko dlinhi.
Nagtu'on ko diha'.
Nag'inom ko didto.
Nagsuroysuroy ko dinha'.
Nag'ilis ko dlinhi.
Nagsayaw ko didto.
Nagdula' ko dlinhi.

E. Free dialog: students vary the dialog in the underlined slots.

O, Day. Di'in man ka?
 Didto ko sa eskuelahan.
Nag'unsa ka didto?
Nagdula' ko didto.

First Student
 Second Student
 First Student
 Second Student

F. Moving slot substitution drill

Teacher

Nag'unsa ka didto?
 mo
 dinha'
 sila
 dinihi
 ta
 didto
 siya
 etc.

Student(s)

Nag'unsa ka didto?
 Nag'unsa mo didto?
 Nag'unsa mo dinha?
 Nag'unsa sila dinha?
 Nag'unsa sila dinihi?
 Nag'unsa ta dinihi?
 Nag'unsa ta didto?
 Nag'unsa siya didto?

G. Moving slot substitution drill

Teacher

Nagluto' ko didto,
 siya
 ka'on
 "swim"
 inom
 mo
 dinha'
 sayaw
 sila
 dula'
 kami
 etc.

Student(s)

Nagluto' ko didto.
 Nagluto' siya didto.
 Nagka'on siya didto.
 Nagswim siya didto.
 Nag'inom siya didto,
 Nag'inom mo didto.
 Nag'inom mo dinha'.
 Nagsayaw mo dinha'.
 Nagsayaw sila dinha'.
 Nagdula' sila dinha'.
 Nagdula' kami dinha'.

H. Substitution-response drill

Teacher First Student(s) Cue 2nd Student(s)

<u>Nag'unsa</u> ka didto?	Nag'unsa ka didto?	surcysuroy	Nagsuroysuroy ko
mo	Nag'unsa mo didto?	luto'	didto.
sila	Nag'unsa sila didto?	ka'on	Nagluto' mi didto.
ko	Nag'unsa ko didto?	sayaw	Nagka'on sila
siya	Nag'unsa siya didto?	dula'	didto.
mi	Nag'unsa mi didto?	inom	Nagsayaw ka didto.
ta	Nag'unsa ta didto?	ilis	Nagdula' siya
	etc.		didto.
			Nag'inom mo didto.
			Nag'ilis ta didto.

I. Free dialog; teacher sets up various individuals and groups so that all pronouns may be used.

Di'in man sila?
 Dinha' sila sa merkado.
 Nag'unsa sila dinha'?
 Nag'inom sila dinha'.

J. Students can ask each other where they've been and what they've been doing. They can use English or Visayan. But ... they should use the base form of the English verb, not a tense form, since the nag-prefix carries the tense.

For instance: Nagbaseball ko dinhi.
 Nagsit sila didto.

Note that at this stage only "intransitive" verbs should be used.

K. Dialog:

Ha'in man si Charlie?
 Tu'a siya didto sa Kuwarto.
 Nag'unsa man siya?
 Nag'ilis siya.

L. Substitution-response drill: individuals or groups perform an action; part of the class asks what the person is doing, and the other part answers.

<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>	<u>3rd Student(s)</u>
(drinks)	Nag'unsa man siya?	Nag'inom siya.

M. Conversation centered around a picture.

For example: the students talk about a picture of a boy eating; besides other questions and comments they know how to say, they can ask each other:

Ha'in man si Fredo?
 Na'a siya dinha' sa balay.
 Nag'unsa man siya dinha'.
 Nagka'on siya.

N. Using the pictures from M, show them to the class, then put them away, to indicate that the action is over. Then the class will ask and answer:

Di'in man si Fredo?
 Dinha' siya sa balay.
 Nag'unsa man siya dinha?
 Nagka-on siya.

O. Dialogs: question, answer, question, answer: varying numbers of people; free expression

Situations: 1) an individual coming back from somewhere,
2) a group coming back from somewhere,
3) an American coming back from somewhere. A Cebuano wants to know where the American has been. There is a bilingual Peace Corps Volunteer who translates.

Filipino: Di' in man ka?

American: (looks puzzled, because he can't understand)

PCV: He asked, "Where were you?"

American: I was at the wharf.

PCV: Didto siya sa pantalan.

Filipino: (to American) Nag'unsa man ka didto?

PCV: He asked, "What did you do there?"

American: I was working there.

PCV: Nagtrabaho siya didto.

Filipino: Ai:

4) A group of Americans coming back from somewhere. Same as above, but with pronouns changed. Different verbs and places.

SUPPLEMENT

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog:

lang	just, only (various nuances of meaning)
nag---	(tense to indicate continuing action)
nag'unsa	what is/was/are/were (<u>subject</u>) doing?
suroysuroy	go around aimlessly for enjoyment

B. Drills

ka'on	eat
dula'	play
ilis	change
inom	drink
luto'	cook
tu'on	study

II. Cultural notes: suroysuroy - Going for a suroysuroy is popular.

After supper in the evenings, especially at the full moon, parks, plazas, and public places are crowded with people.

DIALOG

Ikatrising Dialog

(ikanapulo' ug Tulong Dialog)

Situation: Si Ken mihapit sa usa ka "nipa hut" aron sa pagdagkot sa iyang sigarilyo.

Situation: Ken stopped at a nipa hut to light his cigaret.

Ken: Ma'ayo! Ma'ayo!

Anybody home?

Tigulang: O, Dayon.

Come in.

Ken: Duna ka bay posporo, Iya'? Have you got any matches, Iya'?

Tigulang: O. Duna, Dong.

Yes, (I) have, Dong.

DRILLS FOR DIALOG THIRTEEN

I. Pattern: Duna ka bay posporo?

O. Duna.

A. Introduction of new vocabulary.

posporo	kuwarta	Nong
manok	papel	Nang
kanding	Iya'	Nuy
iring	Iyo'	

B. Fixed slot substitution drill

Teacher

Student(s)

Duna ka bay posporo, Iya'?	Duna ka bay posporo, Iya'?
Dong	Duna ka bay posporo, Dong?
Bay	Duna ka bay posporo, Bay?
Do'	Duna ka bay posporo, Do'?
Nong	Duna ka bay posporo, Nong?
Nang	Duna ka bay posporo, Nang?
Nuy	Duna ka bay posporo, Nuy?
etc.	

C. Fixed slot substitution drill

Teacher

Student(s)

Duna ka bay posporo?	Duna ka bay posporo?
lapis	Duna ka bay lapis?
libro	Duna ka bay libro?
bir	Duna ka bay bir?
kuwarta	Duna ka bay kuwarta?
sigarilyo	Duna ka bay sigarilyo?
manok	Duna ka bay manok?
kanding	Duna ka bay kanding?
iring	Duna ka bay iring?
etc.	

D. Substitution-response drill: groups I and II alternate questions.

Teacher: lapis

1st Student(s): Duna ka bay lapis?

2nd Student(s): O. Duna.

Teacher: sigarilyo.

1st Student(s): Duna ka bay sigarilyo?

2nd Student(s): O. Duna.

Teacher: Posporo.

1st Student(s): Duna ka bay posporo?

2nd Student(s): O. Duna.

etc., kuwarta, bir, papel, iro', etc.

E. Free expression: students ask each other whether they have various objects. The answers must be affirmative.

II. Pattern: Duna kay lapis.

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna kay lapis.	Duna kay lapis.
iro'.	Duna kay iro'.
sigarilyo	Duna kay sigarilyo.
posporo	Duna kay posporo.
kuwarta	Duna koy kuwarta.
bir	Duna koy bir.
papel	Duna koy papel.
balay.	Duna koy balay.
etc.	

B. Substitution-response drill: affirmative answers.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Duna ka bay lapis?	Duna ka bay lapis?	O. Duna koy lapis;
bata'?	Duna ka bay bata'?	O. Duna koy bata'.
libro	Duna ka bay libro?	O. Duna koy libro.
sinina'	Duna ka bay sinina'?	O. Duna koy sinina'.
kalo'	Duna ka bay kalo'?	O. Duna koy kalo'.
kahon	Duna ka bay kahon?	O. Duna koy kahon.
iring	Duna ka bay iring?	O. Duna koy iring.
	etc.	

C. Free expression: students use the pattern to ask and answer questions. English can be used for nouns when Visayan vocabulary is unknown.

D. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna koy lapis.	Duna koy lapis.
ka	Duna kay lapis.
siya	Duna siyay lapis.
sila	Duna silay lapis.
mo	Duna moy lapis.
ta	Duna tay lapis.
mi	Duna miy lapis.
etc.	

E. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna koy iro'.	Duna koy iro'.
iring.	Duna koy iring.
siya	Duna siyay iring.
ka	Duna kay iring.
sinina'	Duna kay sinina'.
mi	Duna miy sinina'.
papel	Duna miy papel.
sila	Duna silay papel.
kuwarta	Duna silay kuwarta.
etc.	

F. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna ba siyay kuwarta?	Duna ba siyay kuwarta?
kamo	Duna ba kamoy kuwarta?
sila	Duna ba silay kuwarta?
ako	Duna ba akoy kuwarta?
kita	Duna ba kitay kuwarta?
kami	Duna ba kamiy kuwarta?
ka	Duna ka bay kuwarta?
siya	Duna ba siyay kuwarta?
mo	Duna ba moy kuwarta?
etc.	

G. Moving slot substitution drill:

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna ba kamoy manok?	Duna ba kamoy manok?
kuwarta	Duna ba kamoy kuwarta?
ka	Duna ka bay kuwarta?
papel	Duna ka bay papel?
siya	Duna ba siyay papel?
posporo	Duna ba siyay posporo?
ta	Duna ba tay posporo?
ko	Duna ba koy posporo?
lapis	Duna ba koy lapis?
sila	Duna ba silay lapis?
etc.	

H. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Duna ba silay iro'?	Duna ba silay iro'?	Duna silay iro'.
ta	Duna ba tay iro'?	0. Duna tay iro'.

siya	Duna ba siyay iro'?	O. Duna siyay iro'.
ka	Duna ka bay iro'?	O. Duna koy iro'.
kamo	Duna ba kamoy iro'?	O. Duna miy iro'.
kami	Duna ba kamiy iro'?	O. Duna moy iro'.
ko	Duna ba koy iro'?	O. Duna kay iro'.

I. Expansion drill: there is/are ---- he has

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Duna bay papel?	mo	Duna ba moy papel?
Duna bay Coke?	ka	Duna ka bay Coke?
Duna bay lamisa?	sila	Duna ba silay lamisa?
Duna bay lapis?	ta	Duna ba tay lapis?
Duna bay iro'?	siyá etc.	Duna ba siyay iro'?

K. Dialog:

Shopper: Duna ba moy Planter's Peanuts?

Storekeeper: O. Duna.

Shopper: Ha'in man?

Storekeeper: Tu'a didto sa second shelf.

L. Free dialog situation: students buy various items in a sari-sari store.

Bill: Duna ka bay tuba'?

Ling: O. Duna koy tuba'. (She pours Bill some.)

M. Cumulative dialog.

Dale: Kinsa kadong guwapang babaye?

Herb: Si Helen to.

Dale: Duna ba siyay trato?

Herb: O. Duna siyay trato. - Si Ricardo.

Dale: Taga di'in man siya?

Herb: Kinsa, si Helen?

Dale: Dili'. Si Ricardo.

Herb: Taga Zamboanga siya.

Dale: Muslim ba?

Herb: Dili'. Dili' siya Muslim. Insik.

SUPPLEMENT

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

ay	(intranslatable)
duna	There is/was/are/were
posporo	match

B. Drills

kuwarta	money
papel	paper
trato	boyfriend, girlfriend

II. Cultural notes

A. Iya': term of address for an old woman

Iyo': term of address for an old man

B. Nang: term of address for a woman older than you.

Nong, Nuy: terms of address for a man older than you.

DIALOG

Ikakatorsch Dialog

(Ikanapulo ug upat nga dialog)

Situation: Si Peter ni'adto sa tindahan aron sa pagpalit ug sigarilyo,

Peter: Ma'ayong buntag! Duna ka bay Marlboro cigarets?

Tindera: Wala'. May Chelsea hino'on.

Peter: O. sagdi lang.

Fourteenth Dialog

Situation: Peter went to the store to buy cigarettes.

Good morning!

Do you have Marlboros?

No, (There are) Chelseas.
though.

Oh, never mind.

DRILLS FOR DI~~A~~LOG FOURTEEN

I. Pattern: Ma'ayong buntag!.

A. Substitution - new vocabulary introduction

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ma'ayong buntag.	Ma'ayong buntag.
udto.	Ma'ayong udto.
hapon.	Ma'ayong hapon.
gabi'i.	Ma'ayong gabi'i.

B. Free expression: students greet each other.

II. Pattern: Wala' kay lapis.

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Wala' koy lapis.	Wala' koy lapis.
kalo'.	Wala' koy kalo'.
papel.	Wala' koy papel.
libro.	Wala' koy libro.
lamisa.	Wala' koy lamisa.
kahon.	Wala' koy kahon.
kuwarta.	Wala' koy kuwarta.
trato.	Wala' koy trato.
iring.	Wala' koy iring.
etc.	

B. Substitution-response drill: negative answers

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna ka bay lapis?	Wala', Wala' kay lapis.
Duna ba moy trato?	Wala'. Wala' miy trato.
Duna ba silay kahon?	Wala'. Wala' silay kahon.
Duna ba tay kuwarta?	Wala'. Wala' siyay libro.
Duna ba miy papel?	Wala', Wala' moy papel.
Duna ka bay kalo'?	Wala', Wala' koy kalo'.
etc.	

C. Response drill: mixed answers cu ed by head gesture

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Duna ka bay iring?	Yes	O, Duna koy iring.

Duna ba siyay lapis?	no	Wala'. Wala! siyay lapis.
Duna ba moy sinina'?	yes	O, Duna miy sinina'.
Duna ba silay iro'?	yes	O, Duna silay iro'.
Duna ba kitay kahoy?	no	Wala'. Wala' tay kahoy.
Duna ba miy kanding?	no	Wala'. Wala' may kanding.
Duna ba kay manok?	no	Wala'. Wala' kay manok.
	etc.	

D. Dialog: students pretend to buy things--The store has some things but not others..

III. Patterns: May Chelsea kami'.

A. Introduction of new vocabulary

relo	kalsonis
singsing	sapatos
sinilas	

B. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
May Chelsea kami.	May Chelsea kami.
singsing.	May singsing kami.
sinilas.	May sinilas kami.
kalsonis.	May kalsonis kami.
sapatos.	May sapatos kami.
relo.	May relo kami.
iro'.	May iro' kami.
kanding.	May kanding kami.
etc.	

C. Moving slot substitution drill.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
May Chelsea kami.	May Chelsea kami.
sila.	May Chelsea sila.
trato	May trato sila.
relo	May relo sila.
	May relo kamo.
kamo.	May sapatos kamo.
sapatos	May sapatos kita.
kita.	May singsing kita.
singsing.	May singsing siya.
siya	May sinilas siya.
sinilas	May kalsonis siya.
kalsonis	

D. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
May kalsonis ba mo?	May kalsonis 'ba mo?
relo	May relo ba mo?
sapatos	May sapatos ba mo?
singsing	May singsing ba mo?
sinilas	May sinilas ba mo?
kalo'	May kalo' ba mo?
iro'	May iro' ba mo?
iring	May iring ba mo?
etc.	

E. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>		<u>Student(s)</u>
May kalsonis	ba mo?	May kalsonis ba mo?
relo		May relo ba mo?
	ka	May relo ka ba?
	sila	May relo ba sila?
sapatos		May sapatos ba sila?
	kita	May sapatos ba kita?
singsing		May singsing ba kita?
	kami	May singsing ba kami?
	ko	May singsing ba ko?
	etc.	

F. Response drill: affirmative answers.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>	<u>Student(s)</u>
May kalsonis ba mo?	May kalsonis ba mo? O.	May kalsonis kami.
May relo ka ba?	May relo ka ba? O.	May relo ako,
May singsing ba sila?	May singsing ba sila? O.	May singsing sila
May balay ba siya?	May balay ba siya? O.	May balay siya.
May kalo' ba ko?	May kalo' ba ko? O.	May kalo' ka,
May iro' ba kita?	May iro' ba kita? O.	May iro' kita,
May kuwarta ba kami?	May kuwarta ba kami? O.	May kuwarta kamo.
May iring ba si Maria?	May iring ba si Maria? O.	May iring si etc. Maria.

G. Short dialog: students ask each other whether they have things using may.

Thief: May kuwarta ka ba?
Houseowner: O. May kuwarta, ako.
Thief: Ha'in man ang kuwarta?
Houseowner: Na'a dinha' sa lamisa.
Thief: Dili' kini kuwarta! Papel kini!

V. Pattern: distinction among word order: duna, may, wala'

A. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
May relo siya.	May relo siya.
Duna ka	Duna siyay relo.
Wala' kuwarta	Duna kay relo.
May kamo	Wala' kay relo.
Wala' Duna	Wala' kay kuwarta.
kalsonis	May kuwarta ka.
May etc.	May kuwarta kamo.
	Wala' kamoy kuwarta.
	Duna kamoy kuwarta.
	Duna kamoy kalsonis.
	May kalsonis kamo.

B. Response drill: students answer affirmatively using structure of question.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
May iro' ka ba?	O. May iro' ko.
Duna ba siyay trato?	O. Duna siyay trato.
Duna ba silay sinilas?	O. Duna silay sinilas.
May sapatos ba kita?	O. May sapatos kita.
Duna ba kay amigo?	O. Duna koy amigo.
May trato ba kami?	O. May trato kamo.
etc.	

C. Conversion resonse drill: students change one existential pattern to the other, then answer.

<u>Teacher</u>	<u>I Student</u>	<u>II Student</u>
May trato ka ba?	Duna ka bay trato?	O. Duna koy trato.
Duna ba siyay iro'?	May iro' ba siya?	O. May iro' siya.
May kalsonis ba sila?	Duna ba silay kalsonis?	O. Duna silay kalsonis.
Duna ba moy sinilas?	May sinilas ba mo?	O. May sinilas mi.
May amigo ba ko?	Duna ba koy amigo?	O. May amigo ka.
May lapis ba siya?	Duna ba siyay lapis?	O. Duna siyay lapis.
Duna ka bay kuwarta?	May kuwarta ka ba?	O. May kuwarta ako.
	etc.	

D. Response drill; alternate groups use duna and may: affirmative answers: kuwarta remains constant; teacher cues pronoun

Model: May kuwarta ba sila?

Teacher: ka - may
 I Student(s): May kuwarta ka ba?
 II Student(s): O, may kuwarta ako.
 Duna ka bay kuwarta?
 I Student(s): O, duna koy kuwarta.
 Teacher: siya - duna
 I Student(s): Duna ba siyay kuwarta?
 II Student(s): O, duna siyay kuwarta.
 May kuwarta siya?
 I Student(s): O, may kuwarta siya.
 Teacher: kamo - may
 I Student(s): May kuwarta ba kamo?
 II Student(s): O, may kuwarta kami.
 Duna ba moy kuwarta?
 I Student(s): O, duna miy kuwarta.
 etc.

E. Response drill: short answers cued by head shake

<u>Teacher</u>	<u>I Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>II Student(s)</u>
May Chelsea ka ba?	May Chelsea ka ba? yes	Duna.	
Duna ba siyay trato?	Duna ba siyay trato? no	Wala'.	
May kalsonis ba kita?	May kalsonis ba kita? no	Wala'.	
Duna ka bay iro'?	Duna ka bay iro'? yes	Duna.	
May sinilas ba kamo?	May sinilas ba kamo? no	Wala'.	
	etc,		

F. Guessing game: One student pretends to have something. The others take turns until the object is guessed.
Use both duna and may patterns.

<u>I Student</u>	<u>II Student</u>
Duna ka bay iro'?	Wala'.
May sinilas ka ba?	Wala'.
Duna ka bay iring?	Wala'.
	etc.

G. Dialog: Carlos: Ma'ayong gabi'i.
 Tindera: Gabi'i sab.
 Carlos: May tanduay ba kamo?
 Tindera: Wala'. Tuba' lang.
 Carlos: Duna ka bay Pepsi?
 Tindera: O. Duna.
 Carlos: Sigi. Pepsi ug tuba'.
 (Nag inom siya)

V. Pattern: existential sentences with a "noun" or "noun phrase".

A. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dunay sinilas si Juan.	Dunay sinilas si Juan.
May sigarilyo	May sinilas si Juan.
Duna Wala'	May sigarilyo si Juan.
ang tindera.	Dunay sigarilyo si Juan.
May si Bacario.	Walay sigarilyo si Juan.
tuba'	Walay sigarilyo ang tindera.
Duna	May sigarilyo ang tindera.
etc.	May sigarilyo si Bacario.
	May tuba' si Bacario.
	Dunay tuba' si Bacario.

B. Moving slot substitution drill: question.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Duna bay sinilas si Cardo sinina'	Duna bay sinilas si Cardo? Duna bay sinina' si Cardo?
May sapatos	May sinina' ba si Cardo? May sapatos ba si Cardo?
Duna	Duna bay sapatos si Cardo?
May lapis	May sapatos ba si Betty?
ang estudiyante	May lapis ba si Betty? May lapis ba ang estudiyante?
Duna Amerikano	Duna bay lapis ang estudiyante? Duna bay lapis ang Amerikano?
May	May lapis ba ang Amerikano?
etc.	

VI. Pattern: Wala' ka bay tuba'?

Duna
Wala'

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Wala' ka bay tuba'?	Wala' ka bay tuba'?
mo	Wala' ba moy tuba'?
sila	Wala' ba silay tuba'?
ka	Wala' ka bay tuba'?
mi	Wala' ba miy tuba'?
ta	Wala' ba tay tuba'?
ko	Wala' ba koy tuba'?
siya	Wala' ba siyay tuba'?
etc.	

B. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Wala' ka bay tuba'?	Wala' ka bay tuba'?
sigarilyo	Wala' ka bay sigarilyo?
siya	Wala' ba siyay sigarilyo?
ta	Wala' ba tay sigarilyo?
corn beef	Wala' ba tay corn beef?
mo	Wala' ba moy corned beef?
sila	Wala' ba silay corned beef?
lapis	Wala' ba silay lapis.
etc.	

C. Response drill: mixed answers cued by head gesture.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Wala' ka bay posporo?	Wala'ka bay posporo?	yes	Duna.
Wala' ba silay iring?	Wala'ba silay iring?	no	Wala'.
Wala' ba moy iro'?	Wala' ba moy iro'?	no	Wala'
Wala' ba tay kanding?	Wala' ba tay kanding?	yes	Duna.
Wala' ba miy tuba'?	Wala' ba miy tuba'?	yes	Duna.
etc.			

D. Free expression: students ask each other questions beginning with wala'. They answer as they wish.

E. Dialog:

Dick: Duna ka bay tuba'?
 Tinder: Wala' na.
 Dick: Wala na di'ay kay tuba'? Tanduay, duna pa?
 Tinder: O, Duna pay tanduay.

SUPPLEMENT.

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

buntag	morning
Chelsea	a brand of Philippine cigarettes
hino'on	though, instead
may	there is/was/are/were
sagdi lang	never mind

B. Drill

amigo	friend
kalsonis	pants
gabi'i	evening; last night
hapon	afternoon
pulseras	wristwatch
relo	clock
sapatos	shoes
singsing	ring
sinilas	sandals, thongs, flipflops
udto	noon

II. Cultural notes: greetings like "Ma'ayong buntag" and "Ma-ayong hapon" don't seem to be used much, except possibly for greeting your elders or superiors. "Asa man ka" or "Di'in man ka" is the greeting for peers.

C. Response drill: mixed answers

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Duna bay iring si Janet?	Duna bay iring si Janet?	yes	Dunay iring si Janet.
May kuwarta ba si Ginny?	May kuwarta ba si Ginny?	no	Wala kuwarta si Ginny.
Duna bay kalsonis si Boy?	Duna bay kalsonis si Boy?	no	Wala kalsonis si Boy.
May sinina! ba si Pauline? May sinina! ba si Pauline?	etc.	yes	May sinina! si Pauline.
D. Reduction drill			
<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>		
Dunay iring si Janet	Duna siyay iring.		
Wala kalsonis si Boy.	Wala siyay kalsonis.		
May kuwarta si Jim ug si Pete.	May kuwarta sila.		
Wala sinina! si Lita ug si Joan.	Wala! silay sinina!		
Duna sapatos si Fredo.	Duna siyay sapatos.		
May kalo! si Bert.	May kalo! siya.		
etc.			
E. Moving slot substitution drill			
<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>		
Wala tuba! ang tindera.	Wala tuba! ang tindera.		
siya	siya		
sigarilyo	sigarilyo		
May	May		
sila	sila		
etc.			
F. Free expression: students and teacher talk about each other and themselves using the patterns:			
Duna ka bay sigarilyo? Duna koy sigarilyo. / Wala! koy sigarilyo.			
May sigarilyo ka ba?			

DIALOG

Ikakinsing Dialog

(Ikanapulo ug Limang Dialog)

Situation: Si Janet nagshopping
sa merkado.

Fifteenth Dialog

Situation: Janet went shopping in
the market.

Tindera: Unsay imo, Day?

What would you like, Miss?

Janet: Bag ako', Nang.

A bag.

Tindera: Kining itom nga bag?

This black bag?

Janet: O, Kana'.

Yes, that one.

DRILLS FOR DIALOG FIFTEEN

I. Pattern: Unsay imo?

Bag ako'.

A. Introduction of new vocabulary

bag	tu'alya
sabon	pulseras
sudlay	

B. Fixed slot substitution drill: forms of address

Teacher

Unsay imo, Day?
Mum
Dong
Sir
Nang
Noy
Nong
Bay
Iya'
Iyo'

etc.

Student(s)

Unsay imo, Day?
Unsay imo, Mum?
Unsay imo, Dong?
Unsay imo, Sir?
Unsay imo, Nang?
Unsay imo, Noy?
Unsay imo, Nong?
Unsay imo, Bay?
Unsay imo, Iya'?
Unsay imo, Iyo'?

C. Fixed slot substitution drill

Teacher

Bag ko'.
sabon
kalsonis
Tu'alya
singsing
sapatos
kalo'
pulseras

etc.

Student(s)

Bag ako'.
Sabon ako'.
Kalsonis ako'.
Tu'alya ako'.
Singsing ako'.
Sapatos ako'.
Kalo' ako'.
Pulseras ako'.

D. Response drill

Cue 1st Student(s)

Day Unsay imo, Day?
Nang Unsay imo, Nang?
Bay Unsay imo, Bay?
Dong Unsay imo, Dong?
Nong Unsay imo, Nong?
Iya' Unsay imo, Iya'?

Cue

bag
Kalsonis
Sapatos
sudlay
singsing
pulseras
etc.

2nd Student(s)

Bag aks'.
Kalsonis aks'.
Sapatos aks'.
Sudlay aks'.
Singsing aks'.
Pulseras aks'.

E. Free questions using "Day", "Dong", or "Bay" forms of address,
Students answer, naming things they would like. Example:

<u>Student (girl)</u>	<u>Student (boy)</u>
Unsay imo, Dong?	Sapatos ako', Day.
etc.	

II. Pattern: Imo ba kini?
Ako' kana'.

A. Dialog:

Petra: Ha'in man ang lapis?
Mrs. Reyes: Ni'a dinhi sa lamisa.
Imo ba kini?
Petra: O. Ako' kana'.

B. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Imo ba kini? kana' kadto etc.	Imo ba kini? Imo ba kana? Imo ba kadto?

C. Substitution-response drill: teacher points to objects near or far from a student, and the student identifies it as his.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
far book middle pencil near notebook etc.	Ako' kadto. Ako' kana'. Ako' kini.

D. Response drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Imo ba kini? Imo ba kana'? Imo ba kadto? etc.	O, ako' kana'. O, ako' kana'. O, ako' kadto.

C. Substitution-response drill: teacher points to objects near or far student, and the student identifies it as his.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
far book	Ako' kadto.

0-3

middle pencil	Ako' kana'
near notebook	Ako' kini.
etc.	

D. Response drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Imo ba kini?	O, Ako' kana'.
Imo ba kana?	O, ako' kana'.
Imo ba kadto?	O, akø' kadto.
etc.	

E. Free expression: students ask each other whether things at various distances are theirs.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ako' ba kini?	Ako' ba kini?
Imo	Imo ba kini?
	Imo ba kana'?
Ako'	Ako' ba kana'?
	Ako' ba kadto?
Imo	Imo ba kadto?
	etc.

G. Response drill: teacher points to various objects, student answers affirmatively.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ako' ba kini?	O, imo kana'.
Imo ba kadto?	O, ako' kadto.
Ako' ba kana'?	O, imo kini.
etc.	

H. Free expression: students ask each other whether things at various distances are theirs. They use "ako" and "imo" to begin their questions.

For example: 1st Student: Imo ba kadto?
2nd Student: Kadtong lapis?
1st Student: O.
2nd Student: O. Ako' kadto.

III. Pattern: I'm ba kining iro'?

O. Åko' kanang iro'.

A. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Imo ang lapis. kini	Imo ang lapis. Imo kini.
Ako' tu'alya sabon	Ako' kini. Ako' ang tu'alya. Ako' ang sabon.
Imo sudlay	Imo' ang sabon. Imo' ang sudlay.
Ako' kana'	Ako' ang sudlay. Ako' kana'.

B. Transformation-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Imo ang lapis. Ako' kini.	Imo ba ang lapis? Ako' ba kini?	O. Ako' ang lapis. O. Imo kana'.
Imo ang tu'alya. Ako' kadto.	Imo ba ang tu'alya? Ako' ba kadto?	O. Ako' ang tu'alya. O. Imo kadto.
Ako' ang sudlay. Imo ang bata'.	Ako' ba ang sudlay? Imo ba ang bata'?	O. Imo ang sudlay. O. Ako' ang bata'.
	etc.	

C. Expansion drill

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Ako' ang sabon.	kini	Ako' kinining sabon.
Imo ang papel.	kana'	Imo kanang papel.
Ako' ang tu'alya.	kadto	Ako' kadtong tu'alya.
Imo ang singsing.	kana'	Imo kanang singsing.
Ako' ang sapatos.	kini	Ako' kinining sapatos.
Ako' ang kalsonis.	Kadto etc.	Ako' kadtong kalsonis.

D. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Imo ba kinining sabon? Ako' kana'	Imo ba kinining sabon? Ako' ba kinining sabon?
tu'alya	Ako' ba kanang sabon? Ako' ba kanang tu'alya?
Imo kadto	Imo ba kanang tu'alya?
toothbrush	Imo ba kadtong tu'alya?
etc.	Imo ba kadtong toothbrush?

Free expression: students ask each other whether various things are theirs. They use the full pattern.

Example: Imo ba kanang siya?
O. Ako' kanang siya.

IV. Pattern: Imo ba kining berdeng bag?

O. Ako' kanang berdeng bag.

A. Introduction of new vocabulary: colors

item	kape
puti'	berde
pula	
asul	

B. Moving slot substitution drill

Teacher

Ako' ang puting sinina'.
sapatos.

Imo

kape
pula
kalsonis.

Ako'

item
asul
tu'alya
berde

Imo

Student(s)

Ako' ang puting sinina'.
Ako' ang puting sapatos.
Imo ang puting sapatos.
Imo ang kapeng sapatos.
Imo ang pulang sapatos.
Imo ang pulang kalsonis.
Ako' ang pulang kalsonis.
Ako' ang item nga kalsonis.
Ako' ang asul nga kalsonis.
Ako' ang asul nga tu'alya.
Ako' ang berdeng tu'alya.
Imo ang berdeng tu'alya.
etc.

C. Transformation-expansion drill:

C. Transfer-matation-expansion drill:

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
O-6	Ako' ang berdeng sinina'. Imo ang puting papel. Ako' ang itom nga kalsonis. Imo ang pulang tu'alaya. Ako' ang esul nga sudlay. Imo ang kapeng sapatos.	Ako' ang berdeng sinina'. Imo ang puting papel. Ako' ang itom nga kalsonis. Imo ang pulang tu'alaya. Ako' ang asul nga sudlay. Imo ang kapeng sapatos. etc.	kini kane! kacto kini kana! kadto Imo ba kinine pulang tu'alaya? Imo ba kanang asul nga sudlay? Ako' ba kadtong kapeng sapatos.

D. Integration drill

Teacher

Ako' kinining sinina'. Puti' kinining sinina'.
Imo kaadtong kalsonis. Asul kaadtong kalsonis.
Ako' kanang iro' Dako' kanang iro'.
Imo kinining singsing. Nindot kinining singsing.
Ako' kaadtong balay. Gamay kaadtong balay.
Imo kanang sapatos. Itom kanang sapatos.
Ako' kinining bag. Pula kinining bag.
etc.

Ako' kinining puting sinina'.
Imo kaadtong asul nga kalsonis.
Ako' kanang dakong iro'.
Imo kinining nindot nga singsing.
Ako' kaadtong gamayng balay.
Imo kanang itom nga sapatos.
Ako' kinining pulang bag.

Student(s)

- E. Expansion:drill: teacher gives the basic sentence, first student expands it with "demonstrative", second student expands it with color or size; third student makes question, then everyone answers in the affirmative.
- Teacher: Imo ang sudlay.
1st Student: Imo kinining sudlay.
2nd Student: Imo kinining asul nga sudlay.
3rd Student: Ako' ba kinining asul nga sudlay?
Everyone: O, imo kinining asul nga sudlay.

F. Free expression: students sort through objects, take some for their own and give others to their friends.

For example: Betty: Ako' kining berdeng libro.

Mary: Imo ba na'?

Betty: O. Ig imo kanang pula.

Mary: O. Ako' kining pulang libro.

V. Pattern: Imo ba kining berdeng bag?

Dili' ako' kanang berdeng bag.

A. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ako' ang bag.	Dili' ako' ang 'bag.
sinina'	Dili' ako' ang sinina'.
bələy	Dili' ako' ang balay.
bata'	Dili' ako' ang bata'.
lapis	Dili' ako' ang lapis.
kalo'	Dili'ako' ang kalo'.
libro	Dili' ako' ang libro.
iro'	Dili' ako' ang iro'.
lamisa	Dili' ako' ang lamisa.
bir	Dili' akot' ang bir.
kuwarta	Dili' ako' ang kuwarta.
etc.	

B. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ako' ang kuwarta.	Dili'ako' ang kuwarta.
manok.	Dili' akol' ang manok.
imo	Dili' imo ang manok.
kuwarto	Dili' imo ang kuwarto.
ako'	Dili' ako' ang kuwarto.
iring	Dili' ako' ang iring.
etc.	

C. Expansion drill: teacher cues "demonstrative" by pointing.

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ako' ang iring.	near	Dili' ako' kining iring.

Dili' imo' ang tindahan.	far	Dili' imo' kadtong tindahan.
Dili' ako' ang papel.	middle	Dili' ako' kanang papel.
Dili' imo ang singsing.	far	Dili' imo kadtong singsing.
Dili' ako' ang sapatos.	near	Dili' ako' kining sapatos.
Dili' imo ang relo.	middle	Dili' imo kanang relo.
Dili' imo ang sudlay.	'near	Dili' imo kining sudlay.
Dili' ako' ang sabon.	far	Dili' ako' kadtong sabon.
	etc.	

D. Moving slot substitution drill

Teacher

Dili' imo kanang puting papel.
ako'

kini sinina'
 pula

 sapatos
item etc.

Student(s)

Dili' imo'kanang puting papel.
Dili' ako' kanang puting papel.
Dili' ako' kanang puting sinina'.
Dili' ako' kanang pulang sinina'.
Dili' ako' kining pulang sinina'.
Dili' ako' kining pulang sapatos.
Dili' ako' kining item nga sapato

E. Response drill

Teacher

Imo ba kining kapeng tu'alya?
Ako' ba kining asul nga sinilas?
Imo ba kadtong puting sinina'?
Ako' ba kanang berdeng kalo'?
etc.

Student(s)

Dili' ako' kanang kapeng tu'alya.
Dili' imo kanang asul nga sinilas.
Dili' ako kadtong puting sinina'.
Dili' imo kining berdeng kalo'.
etc.

F. Fixed slot substitution drill: teacher cues "ako" by pointing to self and having class point to themselves; "imo" by pointing to someone else. The teacher cues the "subject clause". Question:

Teacher

(self) kining dakong kalo'
(another) kadtong gamayng tindahan
(self) kanang mubong iro'
(self) kadtong asul nga sinina'.
(another) kining ma'ot nga iring.
etc.

Student(s)

Ako' ba kining dakong kalo'?
Imo ba kadtong gamayng tindahan;
Ako' ba kanang mubong iro'?
Ako' ba kadtong asul nga sinina?
Imo ba kining ma'ot nga iring?

G. Response drill: mixed answers

Teacher

(self) kanang ta'as nga estudyante. yes O. Imo kanang ta'as nga estudyante.
Ako' ba kanang ta'as nga estudyante?

Cue

(another) kining guwapong bata'

Imo ba kining guwapong bata'? no Dili' Dili' ako' kinin
guwapong bata'.

(self) kadtong gamayng manok

no Dili'. Dili' imo kadtong
gamayng manok.

etc.

H. Free expression: students ask each other about objects or pictures or objects. They use the complete pattern.
pronoun / ba / "demonstrative" / "adjective" / nga / "noun".

VI. Pattern: (Imo ba kining berdeng bag?)

Dili' kana' ako'.
Dili' na' ako'.

A. Moving slot substitution drill

Teacher

Dili' kana' ako'.
imo
kini
na'
kadto
ako'
to
na'
ni

etc.

Student(s)

Dili' kana' ako'.
Dili' kana' imo.
Dili' kini imo.
Dili' na' imo.
Dili' kadto imo.
Dili' kadto ako'.
Dili' to ako'.
Dili' na' ako'.
Dili' na' ako'.

B. Moving slot substitution drill

Teacher

Dili'ako' ang bag.
kana'
imo
kini
ang lapis
ako'
ni
kadto
to

etc.

Student(s)

Dili'ako' ang bag.
Dili' kana' ako'.
Dili' kana' imo.
Dili' kini imo.
Dili' imo ang lapis.
Dili' ako' ang lapis.
Dili' ni ako'.
Dili' kadto ako'.
Dili' to ako'.

C. Reduction drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ako' dakong bag.	Dili' na' ako'.
Dili' amo kining gamayng iro'.	Dili' ni imo.
Dili' ako' kadtong mubong iring.	Dili' to'ako'.
Dili' amo kining guwapang bata'.	Dili' ni ako'.
Dili' ako' kadtong ma'ayong bata'.	Dili' to'ako'.
Dili' ako' kanang berdeng libro. etc.	Dili' na' ako'.

D. Response drill: mixed forms

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Imo ba kadtong kapeng kalsonis?	no	Dili' to'ako'.
Ako' ba kining asul nga lapis?	yes	Imo na'.
Imo ba kanang pulang sinina'?	yes	Ako' ni.
Ako' ba kining gamayng kanding?	no	Dili' ni ako'.
Ako' ba kadtong dakong manok?	yes	Ako' to.
etc,		

E. Free expression: students ask and answer each other, using long and short answers.

F. Dialog: a lady sees her neighbor's clothes on the line.

Lady: Nindot kining asul nga sinina'. uy! Imo ba ni?

Neighbor: Dili' na' ako'. Ako' kining ma'ot nga
kalsonis.

Wala' koy nindot nga sinina'.

Lady: Dili' ma'ot kanang kalsonis! Fashionable hino'on!

VII. Pattern: Dili' ba na' imo?

(Dili' ba imo kanang berdeng sinina'?)

A. Reduction drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba imo ang sapatos?	Dili' ba imo ang sapatos?
Dili' ba imo ang libro?	Dili' ba imo ang libro?
Dili' ba imo ang sinilas?	Dili' ba imo ang sinilas?
Dili' ba ako' ang pen?	Dili' ba ako' ang pen?
Dili' ba ako' ang bag? etc.	Dili' ba ako' ang bag?

B. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba ako' ang papel?	Dili' ba ako' ang papel?
clip	Dili' ba ako' ang clip?
ink	Dili' ba ako' ang ink?
imo	Dili' ba imo ang ink?
kuwarta	Dili' ba imo ang kuwarta?
relo	Dili' ba imo ang relo?
singsing	Dili' ba imo ang singsing?
sapatos	Dili' ba imo ang sapatos?
etc.	

C. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba imo kanang dakong package?	Dili' ba imo kanang dakong package?
gamay	Dili' ba imo kanang gamayng package?
kahon	Dili' ba imo kanang gamayng kahon?
ako	Dili' ba ako' kanang gamayng kahon?
rabbit	Dili' ba ako' kanang gamayng rabbit?
iring	Dili' ba ako' kanang gamayng iring?
guwapa	Dili' ba ako' kanang guwapang iring?
imo	Dili' ba imo kanang guwapang iring?
etc.	

D. Short answer response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba imo kining kuwarta?	O. Ako' ni.
Dili' ba imo kining relo?	O. Ako' ni.
Dili' ba imo kining singsing?	O. Ako' ni.
Dili' ba imo kining ariyos?	O. Ako' ni.
etc.	

E. Short answer response drill: negative

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba imo kining papel?	Dili'. Imo na'.
Dili' ba imo kining libro?	Dili'. Imo na'.
Dili' ba imo kining ink?	Dili'. Imo na'.
etc.	

F. Short answer response drills: mixed answers.

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ba ako' kanang libro?	yes	O. Imo ni.
Dili' ba imo kadtong bag?	no	Dili'. Imo kadto.
Dili' ba ako' kanang sapatos?	yes	O. Imo kana!
Dili' ba ako' kanang pulseras?	no etc.	Dili'. Ako' kana!

G. Dialog:

1st Student: Dili' ba imo kanang bag?
 2nd Student: Ha'in?
 1st Student: Kanang item.
 2nd Student: O. Ako' na'.

SUPPLEMENT

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

ako'	mine (personal pronoun, possessive form)
bag	handbag
imo	yours (personal pronoun, possessive form singular)
item	black

B. Drills

asul	blue
cape	brown
pula	red
puti'	white
sabon	soap
sudlay	comb
tu'alya	towel

II. Cultural notes: shopping in the market

PCV's react differently to the different techniques of bargaining in the market; many 'perils' are involved: not knowing what the real value of an item is, starting at too high a first price, not having enough patience, being unargumentative by nature, not really knowing 'how' to bargain. It takes time, a lot of experience, some patience, and a good sense of humor has been known to help many an exasperated PCV. Where to start: perhaps

at one-half the asking price, and then raise your price, but not too sharply; play follow the leader; watch the reaction of your sales clerk. The important thing is to give some sort of impression that you are 'on' to this bargaining game. In most cases, if you show that you won't pay the first price they come down immediately. But only time will tell how much you will eventually have to pay for an item. One thing more must be said: if the buyer says that he will pay so-much for an article, he is bound by the rules of the game and of the market to pay such an amount; if the clerk agrees on you asking price, you then 'should' buy the article.

DIALOG

Ikadisisayis nga Dialog

(Iikanapulo' ug unom nga Dialog)

Situation: Gikatagbo' ni Maria ug ni Mario si Babie, usa ka "classmate" ni Maria.

Sixteenth Dialog

Situation: Maria and Mario met Babie, a classmate of Maria's.

Babie: Kinsa man na' siya?

Who is that?

Maria: Kanang akong ka'uban?

My companion?

Babie: O. Imong trato ba siya?

Yeah. Is he your boyfriend?

Maria: Dili' uy! Kana ang akong igsoon.

No! That's my brother.

DRILLS FOR DIALOG SIXTEEN

I. Pattern: Kini ang

"ako'" / nga / "noun"

A. Introduction of new vocabulary

igso'on	asawa
ka'uban	bana
trato	

B. Fixed slot substitution drill

Teacher

Kana' ang akong igso'on.
ka'uban
trato
amiga
ma'istro
asawa
bana
balay
libro
manok.
etc.

Student(s)

Kana' ang akong igso'on.
Kana' ang akong ka'uban.
Kana' ang akong trato.
Kana' ang akong amiga.
Kana' ang akong ma'istro.
Kana' ang akong asawa.
Kana' ang akong bana.
Kana' ang akong balay.
Kana' ang akong libro,
Kana' ang akong manok.

C. Expansion drill: addition of imong

Teacher

Kini ang singsing.
Kini ang relo.
Kini ang pulseras.
Kini ang sabon.
Kana' ang tu'alya.
Kana' ang sudlay.
Kadto ang balay.
Kadto ang kuwarto.
etc.

Student(s)

Kini ang imong singsing.
Kini ang imong relo.
Kini ang imong pulseras.
Kana' ang imong sabon.
Kana' among imong tu'alya.
Kana' ang imong sudlay.
Kadto ang imong balay.
Kadto ang imong igso'on.
Kadto ang imong kuwarto.

D. Substitution drill: teacher cues "pronoun" by pointing either to himself or to another; he cues "noun" orally. Class also points.

Teacher

{self} igso'on
(another) trato
(another) ka'uban
{self} asawa
{self} bana
(another) manok
(self) kanding

Student(s)

ang akong igso'on
ang imong trato
ang imong ka'uban
ang akong asawa
ang akong bana
ang imong manok
ang akong kanding.

etc.

E. Moving slot substitution drill

Teacher

Kana' ang akong igso'on,
imo

kauban

Kini

ako'

asawa
bana

Kana'

imo

balay
manok

etc.

Student(s)

Kana' ang akong igso'on.

Kana' ang imong igso'on.

Kana' ang imong ka'uban.

Kini ang imong ka'uban.

Kini ang akong ka'uban.

Kini ang akong asawa.

Kini ang akong bana.

Kana' ang akong bana.

Kana' ang imong bana.

Kana' ang imong balay.

Kadto ang imong balay.

Kadto ang imong manok.

F. Translation-response drill: teacher gives second cue in English: students P-3 choose either "imong" or "akong", and use an appropriate gesture.

Teacher	1st Student(s)	Cue	2nd Student(s)
Kinsa man na' siya?	Kinsa man na' siya?	brother	Kana! ang _____ igs'on.
Kinsa man to siya?	Kinsa man to siya?	companion	Kadto ang _____ ka'uban.
Kinsa man ni siya?	Kinsa man ni siya?	student	Kini ang _____ estudyante.
Kinsa man na' siya?	Kinsa man na' siya?	sister	Kana! ang _____ igs'on.
Kinsa man ni siya?	Kinsa man ni siya?	teacher	Kini ang _____ ma'istra.
Kinsa man to siya?	Kinsa man to siya?	asawa	Kadto ang _____ asawa.
etc.			

G. Free expression: introduction; students introduce people to each other, using the pattern.

For example: Kini si Robert, ang akong igso'on. Estudyante siya sa University of the Philippines.

or Kini si Chuck, ang akong ka'uban sa Danao. Ug kana!
siya si Mr. Gable, ang akong principal.

H. Dialog: Alice is myopic. She asks Lilia who that man is.

Alice: Kinsa man to siya, Lilia?

Lilia: Kadto ang imong bana, Day.

Alice: Aw, di'ay? Hain man ang akong glasses (antiyohos)?

I.I. Pattern: Kini ba eng akong lapis?

O. Kana! ang imong lapis.
Dili. Dili! kana! ang imong lapis.

A. Expansion-transformation drill

Teacher

Kini ang akong lapis.
Kana! enz imong papel.
Kadto eng akong libro.
Kini ang imong lamisa.
Kana! eng imong siya?

Student(s)

Kini ba ang akong lapis?
Kana! ba ang imong papel?
Kadto ba eng akong libro?
Kini ba ang imong lamisa?
Kana! ba eng imong siya?

Kadto ang akong amigo.
 Kana' ang akong kalsonis.
 Kini ang imong sinina'.
 etc.

Kadto ba ang akong amigo?
 Kana' ba ang akong kalsonis?
 Kini ba ang imong sinina'?

B. Expansion-transformation-response drill

Teacher

Kini ang akong lapis.
 Kana' ang imong papel.
 Kadto ang akong libro.
 Kini ang imong lamisa.
 Kana' ang imong siya.
 Kadto ang akong amigo.
 Kana' ang akong kalsonis.
 Kini ang imong sinina'.
 etc.

Kana' ba ang imong lapis?
 Kini ba ang akong papel?
 Kadto ba ang imong libro?
 Kini ba ang akong lamisa?
 Kana' ba ang akong siya?
 Kadto ba ang imong amigo?
 Kini ba ang imong kalsonis?
 Kana' ba ang akong sinina'?

C. Free expression: students ask each other about objects and people using the pattern:

Kana' ba ang imong ka'uban?
 Affirmative long answers.

D. Moving slot substitution drill

Teacher

Dili' kana' ang imong lapis.
 libro
 ako
 kini
 igso'on
 imo
 ako'
 ma'istra
 etc.

Student(s)

Dili' kana' ang imong lapis.
 Dili' kana' ang imong libro.
 Dili' kana' ang akong libro.
 Dili' kini ang akong libro.
 Dili' kadto ang akong libro.
 Dili' kadto ang akong igso'on.
 Dili' kadto ang imong igso'on.
 Dili' kana' ang imong igso'on.
 Dili' kana' ang akong igso'on.
 Dili' kana' ang akong ma'istra.

E. Substitution-response drill: cued by pointing, words, and head gestures.

Teacher

(far) balay
 (near) trato
 (middle) iro'

1st Student(s)

Kadto ba ang imong balay? yes
 Kini ba ang imong trato? no
 Kana' ba ang imong iro'? no

Cue 2nd Student(s)

O. Kadto ang akong balay.
 Dili'. Dili' kini ang akong trato.
 Dili'. Dili' kana' ang akong iro'.

(far) asawa Kadto ba ang imong asawa? yes
 (near) ka'uban Kini ba ang imong ka'uban? no
 (middle) sinina' Kana' ba ang imong sinina? yes
 etc.

F. Report #E, but have the first students use "nakong" in the question and the second students answer with "imong".

G. Conversation: students exchange possessions, then one asks the other:

Bill: Kana' ba ang imong lapis?
 Al: Dili'. Dili' kini ang akong lapis. Imo kini.
 etc.
 Bill: Kana' ba ang akong libro?
 Al: O. Kini ang imong libro. Here. (He gives it back).

H. Dialog:

Herb: Imo ba kini?
 Dale: Unsa?
 Herb: Kining pulang kalsonis.
 Dale: Dili'. Dili' kana' ang akong kalsonis.
 Herb: Kini ba?
 Dale: O, kana'.

III. Pattern: Imong trato ba siya?

A. Moving slot substitution drill

Teacher

Imong trato ba siya?
 bena
 amigo kadto(siya)

ako'

asawa kana'

imo

sepatos

iro'

Student(s)

Imong trato ba siya?
 Imong bana ba siya?
 Imong amigo ba siya?
 Imong amiko ba kadto (siya)
 Akong amigo ba kadto?
 Akong asawa ba kadto?
 Akong asawa ba kana'?
 Imong asawa ba kana'?
 Imong sepatos ba kana'?
 Imong iro' sapatos pa kini?

Ako!

etc.

Akong iro' ba kini?

3. Substitution-response drill: affirmative answers

Teacher

1st Student(s)

2nd Student(s)

Imong sinilas ba kini?
relò {middle}
papel {far}
iring {near}

Imong sinilas ba kini?
Imong relò ba kina'?
Imong papel ba kadto?
Imong iring ba kini?
etc.

C. Repeat #B: negative answers

Teacher

Imong sinilas ba kini?

Imong sinilas ba kini? Dili'. Dili' kana' ang
etc. akong sinilas.

D. Chain response drill: affirmative and negative answers.

Jane: imong sapatos ba kina'?

Hal: Dili'. Dili' kini ang akong sapatos.

Hal: Imong sinina' ba kini?

Ruby: O. Kini ang akong sinina'.
etc.

E. Transformation drill

Teacher

Student(s)

Kini ba ang ako
Kana' ba ang imong bana?
Kana' ba ang akong singsing?
Kana' ba ang akong sapatos?
Kini ba ang imong sapatos?
Kadto ba ang imong balay?
Kadto ba ang imong ka'uban?
Siva ta ang akong bana?

Imong amigo ba kini?
Imong bana ba kana'?
Akong singsing ba kana'?
Akong sapatos ba kana'?
Imong sapatos ba kini?
Imong baley ba kadto?
Imong ka'uban be kadto?
Ikone bana ba siva?

F. Transformation-drill: repeat #E, but reverse roles.

G. Transformation drill

Teacher

Imong iro' ba kini?
 Akong lapis ba kana'?
 Imong libro ba kadto?
 Akong sinina' ba kini?
 Imong sapatos ba kana'?
 Akong relo ba kini?
 Akong kahoy ba kadto?

etc.

Student(s)

Imo ba kining iro'?
 Ako' ba kanang lapis?
 Imo ba kadtong libro?
 Ako' ba kining sinina'?
 Imo ba kanang sapatos?
 Ako' ba kining relo?
 Ako' ba kadtong kahoy?

H. Translation drill: the students give three ways of roughly translating each English sentence.

Teacher

Is that my ring?

Kana' ba ang akong singsing?
 Akong singsing ba kana'?

Is this your hat?

Ako' ba kanang singsing?
 Kini ba ang imong relo?

Are those-there my shoes?

Imong kalo' ba kini?
 Imo ba kining kalo'?
 Kadto ba ang akong sapatos?
 Akong sapatos ba kadto?
 Ako' ba kadtong sapatos?

e'

I. Free expression: students use the various forms to ask about objects or pictures.

IV. Pattern: Dili' ba kini ang akong singsing?
 Dili' ba ako' kining singsing?

J. Transformation drill: make negative question.

Teacher

Kini ang akong singsing.
 Kana' ang imong trato.
 Kadto ang akong asawa.
 Kana' ang akong manok.
 Kini ang imong kanding.
 Kadto ang akong amigo.
 etc.

Student(s)

Dili' ba kini ang akong singsing.
 Dili' ba kana' ang imong trato.
 Dili' ba kadto ang akong asawa.
 Dili' ba kana' ang akong manok.
 Dili' ba kini ang akong kanding.
 Dili' ba kadto ang akong amigo.

B. Transformation drill: make negative question.

Teacher

Ako' kining singsing
Imo kanang sinilas.
Ako' kanang tu'alya.
Ako' kadtong balay.
Imo kining sudlay.
Imo kadtong sabon.
etc.

Student(s)

Dili' ba ako' kining singsing?
Dili' ba imo kanang sinilas?
Dili' ba ako' kanang tu'alya?
Dili' ba ako' kadtong balay?
Dili' ba imo kining sudlay?
Dili' ba imo kadtong sabon?

C. Transformation drill: make negative question:

Teacher

Kini ang akong singsing.
Ako' kining singsing.
Kana' ang imong trato.
Imo kanang sinilas.
Kadto ang akong asawa.
Ako' kanang tu'alya.
Kana' ang akong manok.
Ako' kadtong balay.
Imo kining sudlay.
etc.

Student(s)

Dili' ba kini ang akong singsing?
Dili' ba ako' kining singsing?
Dili' ba kana' ang imong trato?
Dili' ba imo kanang sinilas?
Dili' ba kadto ang akong asawa?
Dili' ba ako' kanang tu'alya?
Dili' ba kana' ang akong manok?
Dili' ba imo kining sudlay?

D. Dialog: A PCV looks for her clothes in the labandera's basket.

PCV: Kini ang akong sinina', kini ang

Labandera: Kamubo! Dili' kana' imo, uy!

PCV: Ako, Nang. Ako' kining nubong sinina'. London look!!

**V. Pattern: "demonstrative" / "possessive pronoun" / "noun"
kining akong ka'uban.**

A. Expansion drill: akong or imong cued by pointing

Teacher

(self) kining ka'uban
(another) kining amigo
(self) kining libro
(self) kanang lapis
(another) kanang kuwarto
(self) kanang manok
(another) kadtong kanding
(another) kadtong ma'istro
etc.

Student(s)

kining akong ka'uban
kining imong amigo
kining akong libro
kining akong lapis
kining akong kuwarto
kining akong manok
kining akong kanding
kining akong ma'istro

B. Moving slot substitution drill

	<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
	Kining akong ka'uban imo	kining akong ka'uban
	ma'istro	kining imong ka'uban
kadto		kining imong ma'istro
	ako'	kadtong imong ma'istro
kana'		kadtong akong ma'istro
	asawa	kanang akong ma'istro
	imo	kanang akong asawa
	etc.	kanang imong asawa

C. Expansion drill

(imo)	Teacher: Dako' ba ang iro'?
(kana')	1st Student: Dako' ba ang imong iro'?
(teacher cues yes)	2nd Student: Dako' ba kanang imong iro'?
All:	O, Dako' ka'ayo kanang akong iro'.
(ako')	Teacher: Mubo' ba ang sinina'?
(kadto)	1st Student: Mubo' ba ang akong sinina'?
(no)	2nd Student: Mubo' ba kadtong akong sinina'?
All:	Dili'. Dili' mubo' kadtong imong sinina'.
	etc.

D. Dialog: Dale wants his shoes.

Dale: Ha'in man ang sapatos?
 Bruce: Imong sapatos?
 Dale: O, kadtong akong item nga sapatos.
 Bruce: Tu'a kadtong imong sapatos sa "closet".

E. Response drill: short answers; distinction between "locative" and "demonstratives"; negative.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Kadto ba si Bill?	Dili'.
Tu'a ba si Emily?	Wala'.
Didto ba si Claude?	Wala'.
Kana' ba si George?	Dili'.
Nia ba si Ellen?	Wala'.
etc.	

SUPPLEMENT**I. Vocabulary introduced in the lesson****A. Dialog**

akong	my (personal pronoun; prenominal form)
ka'uban	friend, companion
igso'on	sibling, brothers and sisters
imong	your (personal pronoun, prenominal form singular)

B. Drills

amigo	friend
asawa	wife
bana	husband

II. Cultural notes

A. Ka'uban: A companion or someone who goes along with another person. It is customary for people, especially a woman, to go places with a companion or a group. It is a cultural transgression to be alone anywhere.

B. Igso'on: depending on its use, "igso'on" may include or not include the person whose family is being discussed.

R E V I E W D I A L O G

Ikadisisivete Nga Dialog

(Ikanapulo ug Pito nga Dialog)

Situation: Si Dick, usa ka Peace Corps, milabay sa gamayng tindahan sa eskina.

Into': O, Bay. Di'in man ka?

Dick: Didto ko sa bayli.

Into': Ma'ayo ba ang bayli?

Dick : O. Ma'ayo. Dunay guwapang mga babaye didto.

Into': Tu'a ba didto ang imong ka'uban?

Dick : Kinsa? Si Bill? Wala' siya didto. Tu'a siya sa siyudad.

Seventeenth Dialog

Situation: Dick, a Peace Corps Volunteer, passed the small store on the corner.

Where have you been?

I was (there) at the dance.

(Was) the dance nice?

Yeah, (It was) great. There were pretty girls there.

(Is) you roommate there?

Who? Bill? (No) he isn't there.

He's in the city.

DRILLS FOR DIALOG SEVENTEEN.

I. Pattern: ha'in, di'in, asa

A. Response drill: students say the question which the teacher's statement answers.

Teacher

Didto kami sa pantalan.
Anha' kita sa tindahan.
Ni'a sila dinhi.
Anhi kamo dinhi.
Dinhi ko sa balay,
Na'a siya dinhi.
Tu'a sila didto.
Dinha' ka sa bar.
Adto mi sa bayli.

etc.

Student(s)

Di'in man mo?
Asa man kita?
Ha'in man sila?
Asa man mi?
Di'in man ka?
Ha'in man siya?
Ha'in man sila?
Di'in man ko?
Asa man mo?

B. Dialog drill: teacher cues as indicated.

Teacher

pencil 1st: Ha'in man kadtong akong lapis?
red 2nd: Pula ba ang imong lapis?
middle 1st: O.
lamisa 2nd: Na'a dinha' sa lamisa ang pulang lapis.
dress 1st: Ha'in man kadtong akong sinina'?
blue 2nd: Asul ba ang imong sinina'?
far 1st: O.
room 2nd: Tu'a didto sa kuwarto ang asul nga sinina'.
dog 1st: Ha'in man kadtong akong iro'?
big 2nd: Dako' ba ang imong iro'?
(shake) 1st: Dili' siya dako'. Gamay.
small 2nd: Tu'a didto sa plasa ang gamayng iro'.
(far) 1st: Ha'in man kadtong akong igso'on?
plaza 2nd: Lalaki ba ang imong igso'on?
sibling 1st: Dili' siya lalaki. Babaye.
boy 2nd: Ni'a dinhi sa sala ang babaye.
(shake) 1st: Dili' siya girl.
girl 2nd: Ni'a dinhi sa sala ang babaye.
(near) 1st: Dili' siya girl.
living room 2nd: Ni'a dinhi sa sala ang babaye.
etc.

Student(s)

C. Response drill: complete answers but invented.

Teacher

Asa man si Juan?
Di'in man kanang imong
ka'uban?

Student(s)

Adto si Juan sa Munisipiyo.
Dinha' sa simbahan kanang
akong ka'uban.

Q-3

Ha'in man kadtong guwapang bata'?

Di'in man ka?

Ha'in man kadto siya?

Asa man si Ed ug si Dale?

etc.

Ni'a dinihi sa kusina kadtong guwapang bata'.

Dinihi ko sa balay.

Tu'a didto sa bulangan kadto siya.

Adto si Ed ug si Dale sa pantalan.

D. Response drill: teacher provides topic, first student chooses ha'in, di'in, or asa; second student answers.

Teacher

Kadtong niwang nga lalaki Ha'in man kadtong

Kanang akong igso'on

kining imong bata'

kanang guwapang ma'istra
kadtong ta'as nga Pilipino
kining tambok nga babaye
kadtong akong estudyante
kanang mubong abogado
kining imong amigo
kadtong akong ka'uban
kining ma'ayong asawa

etc.

1st Student(s)

niwang nga lalaki
Asa man kanang akong
igso'on?

Di'in man kining
imong bata'?

Tu'a didto sa
pantalan.

Anha' siya sa
tindahan.
Dinihi siya sa
eskuwelahan.

II. Pattern: use of wala' and dili'

A. Response drill: negative answers

Teacher

Taga Cebu ba si Mary?

Kadto ba si Ed?

Didto ba ang bata'?

Dako' ba ang kanding?

Dili' ba gamay si Fred?

Imong singsing ba ni?

Ni'a ba ang guwapang mga
babaye?

Amerikano ba si Ferdinand?

Taga Mindoro ba kamo?

Peace Corps ba to siya?

etc.

Student(s)

Dili'. Dili' siya taga Cebu.

Dili'. Dili' kadto si Ed.

Wala'. Wala' didto ang bata'.

Dili'. Dili' dako' ang kanding.

Dili'. Dili' gamay si Fred.

Dili'. Dili' na' ang akong
singsing.

Wala'. Wala' dinihi ang guwapang
mga babaye.

Dili'. Dili' Amerikano si
Ferdinand.

Dili'. Dili' kami taga Mindoro.

Dili'. Dili' to siya Peace Corps.

B. Translation drillTeacher

He isn't here.
 She isn't beautiful.
 They aren't there in the plaza.
 They aren't Americans.
 You (sing.) weren't here.
 They aren't here.
 You (sing.) aren't bad.
 He isn't good.

Etc.

Student(s)

Wala' siya dinihi.
 Dili' siya guwapa.
 Wala' sila didto sa plaza.
 Dili' sila amerikano.
 Wala' ka dinihi.
 Wala' sila dinihi.
 Dili' ka ma'ot.
 Dili' siya ma'ayo.

C. Response drill: student negates the teacher's statement.Teacher

Didto ang kugihang mga bata'.
 Kugihan ang mga bata'.
 Ni'a ang nindot nga mga sinina'.
 Nindot ang mga sinina'.
 Dinha' ang bu'ang mga tawo.
 Bu'ang mga tawo.
 Tambok ang mga mayor.
 Tu'a didto ang pulang mga manok.

etc.

Student(s)

Wala' didto ang kugihang mga bata'.
 Dili' kugihan ang mga bata'.
 Wala' dinhi ang nindot nga mga sinina'.
 Dili' nindot ang mga sinina'.
 Wala' dinha' ang bu'ang mga tawo.
 Dili' bu'ang ang mga tawo.
 Dili' tambok ang mga mayor.
 Wala' didto ang pulang mga manok.

III. Pattern: kinsa, unsa**A. Response drill: students give question to which teacher's statement is the answer.**Teacher

Kana' si Maria.
 Kana' ang simbahon.
 Kadto sila si John ug si June.
 Kadto ang mga Peace Corps.
 Munisipyo ni.
 Si Julia man to.
 Kini siya si Ed.
 Kadto ang dakong merkado.

etc.

Student(s)

Kinsa man na'?
 Unsa man na'?
 Kinsa man kadto sila?
 Unsa man to?
 Unsa man ni?
 Kinsa man to?
 Kinsa kini siya?
 Unsa man kadto?

C-5 B. Response drill: teacher gives topic

Teacher

1st Student(s)

kadtong gamayng babaye

Kinsa man kadtong gamayng

Siya si Maria.

Kanang mga lalaki

Kinsa man kanang mga lalaki?

Sila si Bill ug si Joe

kining ma'ayong bata!

Kinsa man kining ma'ayong

Kana' si Jose.

kadtong mga babaye

Kinsa man kadtong mga babaye?

Kadto si Fe ug si Bebie.

kanang imong amigo.

Kinsa man kanang imong amigo?

Kanang akong amigo si Jerry.

etc.,

IV. Pattern: Nag'unsa man ka?

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Student(s)

Nag'unsa man ka?

mo

mi

sila

ta

ko

siya

etc.

B. Moving slot substitution drill

Teacher

Student(s)

Nagtudon ang estudiyyante.

ka'on ma'istra

inom siya

ilis abogado

Nagtudon ang estudiyyante.

Nagtudon ang ma'istra.

Nagkafon ang ma'istra.

Nag'fon siya.

Nag'inos siya.

ilis	abogado	Nag'inom ang abogado.
ko		Na's'ilis ang abogado.
lutot'	babaye	Nag'illis ko.
dula'	bata!	Nag'luto! ang babaye.
ka		Nag'luto! ang bata!
	etc.	Nag'dula! ang bata!
		Nag'dula! ka.

C. Substitution-response drill: teacher provides topic and cues answer

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
ka	Nag'unsa ka?	lutot'	Nag'luto! ko.
ang bata!	Nag'unsa ang bata?	dula'	Nag'dula! ang bata!
ang mga babaye	Nag'unsa ang mga babaye?	sayaw	Nagsayaw ang mga babaye.
kining gamayng iro!	Nag'unsa kining gamayng iro?	ili	Nag'ili on kinine gamayng iro!
kanang mga tawo	Nag'unsa kanang mga tawo?	ilis	Nag'illis kanang mga tawo
kadtong akong igso'on	Nag'unsa kadtong akong igso'on?	inom	Nag'inom kadtong inomig
ang dakong mga lalaki	Nag'unsa ang dakong mga lalaki?	dula'	Nag'dula! ang dakong mga lalaki.
	etc.		

D. Free expression using pictures. Show pictures of various people performing actions for which the students already know the vocabulary. The students ask each other questions about the pictures, using as much descriptive vocabulary as possible.

V. Pattern: duna, may, wala!

A. Equivalence drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dunay iro! si Juan.	May iro! si Juan.
Duna siyay iring.	May iring siya.
Dunay lapis ang lalaki.	May lapis ang lalaki.
Dunay kanding kadtong bata!.	May kanding kadtong bata!.

Duna kamy kuwarta.
Duna koy bag.
Dunay sudlay ang mga babaye.
Dunay trato kinig akong igso'on.
Duna moy sabon.
Dunay tu'alya si Carlos.
etc.

May kuwarta kami.
May bag ako.
May sudlay ang mga babaye.
May trato kinig akong igso'on.
May sabon kamo.
May tu'alya si Carlos.

B. Equivalence drill: repeat #A, reversing roles

C. Transposition-expansion.

Teacher

1st Student(s)

Teacher

2nd Student(s)

Dunay lapis ang bata'.
May igso'on ang babaye.
Duna tay sapatos.
May pulseras kami.

Duna siyay lapis. ^{mga berde}
May igso'on siya. ^{mga ma'ayo}
Duna tay sapatos. ^{mga puti}
May pulseras kami. ^{mga nindot}
etc.

Duna siyay mga 'berdeng lapis'.
May mga ma'ayong igso'on siya.
Duna tay mga puting sapatos
May mga nindot nga pulseras
kami.

D. Response drill: teacher supplies duna so may, and gestures to indicate pronoun; student invents topic.

Teacher

Gesture

1st Student(s)

2nd Student(s)

duna
may
duna

we (incl.)
he
they

Duna tay sapatos.
May rel-o siya.
Duna silay trato.
etc.

Duna ba tay sapatos?
May rel-o ba, siya?
Duna ba silay trato?

E. Guessing game: one student describes somebody, then asks who or what he is or what he's doing. The teacher begins. The person who guesses will then describe. (The students may look secretly at a picture to give them ideas).

Teacher: May mga libro siya. Iu'a didto siya sa munisipyo.

Mary: Mayor ba siya?

Teacher: Dili'. Dili' siya mayor.

Henry : Abogado ba siya?

Teacher : O. Abogado siya.

Henry : Guwapa ka'ayo kining babaye. May nindot nga sinina'. Tu'a didto siya sa bayli. Nag'unsa siya.

Rose : Nagsayaw ba siya?

Henry : O. Nagsayaw siya.

Rose : Lalaki siya. Duna siyay lapis. May pulang notebook siya. Ni'a siya dinihi sa kuwarto. Duna siyay asul nga kalsonis. Duna siyay puting sinina'. Kinsa man siya?

Lydia : Siya ba si Roberto?

Rose : O, Unsa man ni si Roberto?

Lydia : Peace Corps trainee kini siya.

Rose : Nag'unsa man siya?

Lydia : Nagtu'on siya.

etc.

c.

VI. Asking questions and answering them. Teacher gives word to begin question.

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Ha'in	Ha'in man kadtong lapis? Ni'a dinihi sa lamisa.	
Kinsa	Kinsa man kadto?	Kadto si Juan.
Duna	Duna ka bay papel?	Wala' kay papel.
Kana'		etc.
Kadto		
Kini		
Asa		
Di'in		
Dako'		
Amerikano		
Taga Cebu		
Taga		
Unsa		
Nag'unsa		
Wala'		
May		
Dili'		
Imo		
Imong		
Mga		

SUPPLEMENT

I. No new vocabulary was introduced in the lesson

II. Cultural notes:

Brush up on your dancing and singing. Dances are one of the few widely-inclusive social activities available in towns and barrios. Peace Corps volunteers are often asked to do exhibition dances, such as the jerk (what else is new?) or to sing songs in the dialect.

DIALOG

Ikadisi'otsong Dialog
(Ikanapulo ug Walong Dialog)

Situation: Usa ka Pilipino ug usa ka PCV nag'istoriya sa usa ka birthday party. Nanga'on sila ug kan'on;

Pilipino: Duna bay kan'on sa inyo?

PCV: Sa Amerika? Duna.

Pilipino: Tinu'od ba? Dili' ba pan lang didto sa States?

PCV: Dili'. Sa amo may pan ug kan'on, may saging sab.

Filipino: "pan wala' moy tuba", sa?

PCV: Wala'.

Eighteenth Dialog

Situation: A Filipino and a Peace Corps volunteer are talking at a birthday party. They're eating rice.

Is there rice in your (place)?

In America? There is.

Really? Isn't there only bread in the United States?

No. At our (house) there's bread and rice, and bananas too.

But you haven't got tuba, have you?

No.

DRILLS FOR DIALOG EIGHTEEN**I. Pattern: didto sa inyo**

A. Introduction to plural possessive pronouns (prenominal); teacher indicates with gestures various groups.

ato'	invo
amo'	ila

B. Response drill: students respond with word and gesture to indicate inclusiveness or exclusiveness of the "possessive pronoun".

Teacher

amo'
ato'

etc.

Student(s)

amo' (exclusive gesture)
ato' (inclusive gesture)

C. Correlation-expansion drill: special work on differentiating "amo'" and "ato'".

Teacher

Adto mi.
Adto ta.
Didto mi.
Didto ta.
Ni'a mi dinki.
Ni'a ta dinki.

etc.

Student(s)

Adto mi sa amo'.
Adto ta sa ato'.
Didto mi sa amo'.
Didto ta sa ato'.
Ni'a mi dinki sa amo'.
Ni'a ta dinki sa ato'.

D. Moving slot substitution drill

Teacher

didto sa amo'
dinho
dinho
dinha'
dinha'
didto
invo

etc.

Student(s)

didto sa amo'.
didto sa inyo
dinho sa inyo
dinho sa amo'
dinho sa ila
dinha' sa ila
dinha' sa ato'
didto sa ato'
didto sa inyo

E. Fixed slot substitution drill

Teacher

Duna bay kan'on didto sa inyo?

Student(s)

Duna bay kan'on didto sa
invo?

ato'
ila
amo'
etc.

Duna bay kan'on didto sa ato'
Duna bay kan'on didto sa ila?
Duna bay kan'on didto sa amo'

F. Moving slot substitution drill

Teacher

Duna bay kan'on didto sa inyo?
saging
ila
dinha'
dinh'i
ato'
pan
dinha'
amo'
ice cream
etc.

Student(s)

Duna bay kan'on didto sa inyo?
Duna bay saging didto sa inyo?
Duna bay saging didto sa ila?
Duna bay saging dinha' sa ila?
Duna bay saging dinhi sa ila?
Duna bay saging dinhi sa ato?
Duna bay pan dinhi sa ato'?
Duna bay pan dinha' sa ato'?
Duna bay pan dinha' sa amo'?
Duna bay ice cream dinha' sa amo'?

G. Substitution-response drill: students ask each other whether they have various things at home. Student copies teacher's cue gesture.

Teacher1st Student(s)

iro'(gesture away) Duna bay iro'sa inyo? no
saging(gesture to self) Duna bay saging
sa amo'?

iring(gesture away) Duna bay iring sa
inyo?

pan(gesture to self) Duna bay pan sa
amo'?

etc.

Cue 2nd Student(s)

yes Sa inyo? Duna.
yes Sa amo'? Duna.
no Sa inyo? Wala'.

H. Free expression using the form of #G, students use appropriate gestures with the pronouns they choose.

I. Substitution-response drill

Teacher1st Student(s)

Ha'in man si Jose? Ha'in man si Jose?
Ha'in man ang car? Ha'in man ang car?

Cue2nd Student(s)

(my house) Tu'a didto
sa amo'.
(your house) Tu'a didto
sa inyo.

Ha'in man ang doctor?
Ha'in man si Carmela?
Ha'in man si Julia?

Ha'in man ang doctor? {his house} Tu'a didto sa ila.
Ha'in man si Carmela? {our house} Tu'a didto sa ato'.
Ha'in man si Julia? {their house} Tu'a didto sa ila.
etc.

- J. Free expression: draw three houses on the blackboard. Students act out the dialog pointing to the house which matches the pronouns they choose to use in the dialog.

1st Student(s)

Ha'in man ang akong igo'on?

etc.

2nd Student(s)

Tu'a didto sa inyo.

III. Pattern: Kang kinsa ang papel?

Amo' ang papel..

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Kang kinsa ang papel?

lapis
kuwarta
sabon
sudlay
tu'alya
singsing
relo

etc.

Student(s)

Kang kinsa ang papel?

Kang kinsa ang lapis?

Kang kinsa ang kuwarta?

Kang kinsa ang sabon?

Kang kinsa ang sudlay?

Kang kinsa ang tu'alya?

Kang kinsa ang singsing?

Kang kinsa ang relo?

B. Fixed slot substitution drill

Teacher

Ako' ang kuwarta

Imo

Student(s)

Ako' ang kuwarta.

Imo ang kuwarta.

Iya
Ato!
Kmo!
Inyo
Ila

etc.

C. Substitution-response drill

Teacher

Kang kinsa ang kuwarta?
papel
kalsoris
sinilas
sapatos
manok
kanding

Kang kinsa ang kuwarta?
Kang kinsa ang papel?
Kang kinsa ang kalsoris?
Kang kinsa ang sinilas?
Kang kinsa ang sapatos?
Kang kinsa ang manok?
Kang kinsa ang kanding?

etc.

1st Student(s)

Iya
Ila
Imo
Ako!
Inyo
Amo!

Iya
Ila
Imo
Ako!
Inyo
Amo!

Cue

2nd Student(s)

Iya
Ila
Imo
Ako!
Inyo
Amo!

Iya
Ila
Imo
Ako!
Inyo
Amo!

D. Moving slot substitution drill

Teacher

Iya kinning kuwarta.
Ako!
kana!

Ako!
sapatos
balay

Ila
kadto

tindahan

Inyo
kini

sabon

etc.

Student(s)

Iya kinning kuwarta.
Ako!
kinning kuwarta.

Ako!
kanang kuwarta.
Ako!
kanang sapatos.

Ako!
kanang balay.
Amo!
kadto balay.

Ila
kadto

tindahan

Inyo
kini

Amo!
kinning sabon.

Iya ang kuwarta.
Ato! ang kuwarta.
Ako! ang kuwarta.
Inyo ang kuwarta.
Ila ang kuwarta.

Iya ang kuwarta.
Ila ang papel.
Ila ang kalsoris.
Ako! ang sinilas.
Inyo ang sapatos.
Amo! ang manok.
Ato! ang kanding.

E. Response drill: teacher asks questions, using gestures; affirmative answers.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Ako' ba kining papel?	O. Imo na'.
Imo ba kanang libro?	O. Ako' na'.
Inyo ba kadtong balay?	O. Amo' to.
Ila ba kanang tindahan?	O. Ila na'.
Amo' ba kadtong iro'?	O. Inyo to.
Iya ba kining iring?	O. Iya ni.
Ato'ba kining sapatos?	O. Ato' ni.
Imo ba kanang lapis?	O. Ako' na'.
etc.	

F. Response drill: negative answers.

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Ako' ba kining balay?	iya	Dili'. Iya ni.
Imo ba kadtong sinina'?	imo	Dili'. Imo to.
Iya ba kanang libro?	ako'	Dili'. Ako' na'.
Amo' ba kining lamisa?	ila	Dili'. Ila ni.
Ato' ba kadtong iro'?	iya	Dili'. Iya to.
Inyo ba kanang sinilas?	inyo	Dili'. Inyo na'.
Ila ba kining manok?	amo'	Dili'. Amo' ni.
etc.		

G. Response drill (difficult)

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Iya ba kining balay?	Iya ba kining balay	Iya	O. Iya ni.
Ato' ba kadtong car?	Ato' ba kadtong car?	Ila	Dili'. Ila to..
Inyo ba kanang tindahan?	Inyo ba kanang tindahan?	Amo'	O. Amo' na'.
Ila ba kining tu'alya?	Ila ba kining tu'alya?	Ila.	O. Ila ni.
Amo' ba kadtong jeep?	Amo' ba kadtong jeep?	Inyo.	O. Inyo na'.
Ako' ba kining sabon?	Ako' ba kining sabon?	Iya.	Dili'. Iya ni.
Imo ba kanang lapis?	Imo ba kanang lapis?	Ako'.	O. Ako'na'.
Amo' ba kadtong kuwarto?	Amo' ba kadtong kuwarto?	Amo'.	Dili'. Amo'to.
Ako' ba kining sudlay?	Ako' ba kining sudlay?	Ako'.	Dili'. Ako'ni.
Imo ba kanang sabon?	Imo ba kanang sabon?	Imo.	Dili'. Imo na'.
etc.			

H. Disintegration-response drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>
Imo ba kanang pulang sinina'?	Kanang pulang sinina'. Imo ba?

Ako' ba kining berdeng tu'alya?
 Inyo ba kadtong gamayng balay?
 Ila ba kanang dakong tindahan?
 Iya ba kining puting iro'?

Kining berdeng tu'alya. Ako' ba?
 Kadong gamayng balay. Inyo ba?
 Kanang dakong tindahan. Ila ba?
 Kining puting iro'. Iya ba?

Gue2nd Student(s)

yes
no
no
yes
no

O. Ako' na'.
 Dili'. Dili' na' imo.
 Dili'. Dili' to amo'.
 O. Ila na'.
 Dili'. Dili' ni iya.
 etc.

I. Dialog: Mother takes a piece of bread from Lito and divides it

Lito: Ako' kanang pan, Ma! Ako' na', Ma.

Mother: ssst, uy! Imo kini, Igna'.

Lito: Iya ba kanang dakot? Ha'in man ang ako', Ma?

Mother: Inyb kini, twins.

Twins: Amot kining dakong pan! (gleefully)

Lito: Ila ba na'? Ha'in man ang ako', Ma?

Mother: Ato' kining gamay, Lito. Dako' na ta. Kini ang ato'.

III. Pattern: "possessive pronoun" and ng and noun**A. Fixed slot substitution drill:** fragmentTeacherStudent(s)

ang akong asawa
 imo
 iya
 amo'
 ato'
 inyo
 ila

ang akong asawa
 ang imong asawa
 ang iyang asawa
 ang among asawa
 ang atong asawa
 ang inyong asawa
 ang ilang asawa

etc.

B. Moving slot substitution drillTeacherStudent(s)

Kana' ang akong amigo.

Kana' ang akong amigo.

	ila	Kana' ang ilang amigo.
Kadto	ma'istro	Kana' ang ilang ma'istro.
	amo'	Kadto ang ilang ma'istro.
	mayor	Kadto ang among ma'istro.
	ato'	Kadto ang atong mayor.
Kini	sapatos	Kadto ang atong mayor.
	inyo	Kadto ang atong sapatos.
	sinilas	Kini ang atong sapatos.
	iya	Kini ang inyong sapatos.
	imo	Kini ang inyong sinilas.
	etc.	Kini ang iyang sinilas.
		Kini ang imong sinilas.

C. Transformation drill

Teacher

Ako' kanang lapis.
 Imo kining balay.
 Iya kadtong tindahan.
 Amo' kining eskuwelahan.
 Inyo kanang papel.
 Ila kadtong kahoy.
 Ato' kining kahon.

etc.

Student(s)

Kana' ang akong lapis.
 Kini ang imong balay.
 Kadto ang iyang tindahan.
 Kini ang among eskuwelahan.
 Kana' ang inyong papel.
 Kadto ang ilang kahoy.
 Kini ang atong kahon.

D. Integration drill

Teacher

Imo kini. Lapis kini.
 Ato' kana'. Balay kana'.
 Inyo kadto. Tindahan kadto.
 Ila kana'. Bata' kana'.
 Iya kini. Libro kini.
 Amo' kadto. Balay kadto.
 Ako' kana'. Lapis kana'.
 etc.

Student(s)

Imong lapis kini.
 Atong balay kana'.
 Inyong tindahan kadto.
 Ilang bata' kana'.
 Iyang libro kini.
 Among balay kadto.
 Akong lapis kana'.

E. Integration drill

Teacher

Ang imong trato ...dako' ba?
 Ang iyang igso'on ...ta'as ba?
 Ang among libro...asul ba?
 Ang ilang balaygamay ba?
 Ang inyong tindahan...layo'ba?
 Ang akong ma'istro...Amerikano ba?
 Aug imong asawa...guwapa ba?
 etc.

Student(s)

Dako' ba ang imong trato?
 Ta'as ba ang iyang igso'on?
 Asul ba ang among libro?
 Gamay ba ang ilang balay?
 Layo' ba ang inyong tindahan?
 Amerikano ba ang akong
 ma'istro?
 Guwapa ba ang imong asawa?

F. Dialog:

Herb: Ni'a ba si Rosita?
 Mother: Wala' pa. Tu'a sa among tindahan.
 Herb: Ang iyang igso'on, si Raul ... ni'a ba?
 Mother: O, Ni'a siya dinihi sa kusina.

IV. Pattern: kining guwapang mga babaye

A. Expansion drill

Teacher

babaye
kini
guwapa
mga

lalaki
kana'
Amerikano
mga

bata'
kadto
ma'ayo
mga

etc.

Student(s)

babaye
kining babaye
kining guwapang babaye
kining guwapang mga babaye

lalaki
kanang lalaki
kanang Amerikanong lalaki
kanang Amerikanong mga
lalaki

bata'
kadto bata'
kadto ma'ayong bata'
kadto mga ma'ayong bata'

B. Expansion-substitution-response drill

B. Expansion-Substitution-response drill

Teacher

1st Student(s)

Cue

2nd Student(s)

Kadtong berdeng mga sinina? Ha'in kadtong berdeng
mga sinina?

kadtong puting mga sapatos. Ha'in kadtong puting
mga sapatos?

kadtong pulang mga kalsonis Ha'in kadtong pulang
mga kalsonis?

kadtong kapeng mga sinilas Ha'in kadtong kapeng
mga sinilas?

C. Chain dialog: use pictures to help if needed

Jun: Nag'unsa sila didto?

Boy:

Kinsa?

Jun:

Kadtong guwāpang mga estudiante.

Boy:

Nagsayaw sila.

Rene:

Nag'unsa kadto sila?

Boy:

Kinsa?

Rene:

Kadtong ta'as nga mga lalaki.

Rene:

Nagsuroysuroy sila.

Rene:

Nag'unsa kana' sila?

etc.

V. Pattern: kining akong ma'ayong bata!
kining akong ma'ayong mga bata!

A. Expansion-response drill

Teacher

1st Student(s)

2nd Student(s)

kadtong imong ta'as nga Taga di'in kadtong imong ta'as
igso'on

Taga Cebu to siya.

kanane ilang mubong amijo
knine inyong ma'ayong
ma'istro.

kadtong atong gamayng iro'
kanane iyang guwapang asawa

Taga di'in kanang ilang mubong
amigo?
Taga di'in kinin inyong
ma'ayong ma'istro?

Taga di'in kadtong atong
gamayng iro'?

Taga di'in kanang iyang
guwapang asawa?

Taga Cebu na' siya.
Taga Cebu ni siya.

Taga Cebu to siya.

Taga Cebu na siya.

C. Integration drill

Teacher

Kini ang akong pulang libro. Dako! kinin ang pulang libro.
Kanai ang iyang berdeng kalsonis. Ganay. Gamay kanang iyang berdeng kalsonis.
Kadto ang aong gamayne liboy. Layo! Layo! kadong atong gamayng balay.
Kibla ang aong dakong tindahan. Du'o! Du'o! kinin atone dakong tindahan.
etc.

D. Expansion drill

Teacher

bana
kini
iyo
gibra po

Student(s)

bana
kinin bana
kinin iyang bana
kinin iyang guwapong tana

igso'on
kadto
ato'
gamay

igso'on
kadong igso'on
kadong atong igso'on
kadong atong gamayng igso'on

Libro
kana!

Libro
kanang

ako!
pula
etc.

kanang akong libro
kanang akong pulang libro

etc.

D. Expansion drill: insert mga

Teacher

Nindot kanang imong pulang sinina!
Dako' kinning inyong ma'ayong bata!
Amerikano kadong ilang ta'as nga amigo.
Ma'istra kanang iyang guwapang mga igso'on.
Abogado kinning among guwapong mga ma'istro.
Layo' kadong akong gamayng balay.
Puti' kanang atong dakong mga tu'alya.

etc.

Student(s)

Nindot kanang imong pulang mga sinina!
Dako' kinning inyong ma'ayong mga bata!
Amerikano kadong ilang ta'as nga mga amigo.
Ma'istra kanang iyang guwapang mga igso'on.
Abogado kinning among guwapong mga ma'istro.
Layo' kadong okong gamayng mga balay.
Puti' kanang atong dakong mga tu'alya.

E. Expansion drill

Teacher

kadtong akong asul nga mga sinina!
kadong imong pulang mga kalsonis
kadong iyang dakong mga manok
kadtong atong kapeng mga iro'
kadong among gamayng mga iring
kadong inyong ta'as ne mga amigo
kadong ilang kugihang mga estudiante

etc.

Student(s)

Ha'in man kadtong akong asul nga mga sinina!
Ha'in man kadtong imong pulang mga kalsonis.
Ha'in man kadtong iyang dakong mga manok.
Ha'in man kadtong atong kapeng mga iro?
Ha'in man kadtong among gamayng mga iring?
Ha'in man kadtong inyong ta'as ne mga amigo?
Ha'in man kadtong ilang kugihang mga
estudiante?

VI. Pattern: tag question- "unsa" aggressive intonation

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Student(s)

Kpan wala' moy tuba' sa?

Kpan wala' moy tuba' sa?

saging	Apan wala' moy saging sa?
coconuts	Apan wala' moy coconuts sa?
sharks	Apan wala' moy sharks sa?
mangoes	Apan wala' moy mangoes sa?
kan'on	Apan wala' moy kan'on sa?
etc.	

B. Dialog:

Berto: Duna bay kan'on sa Amerika?

PCV: Duna.

Berto: Tinu'od ba? Apan wala' moy saging, sa?

PCV : Duna say saging.

Berto: Duna di'ay?

SUPPLEMENT

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

amo'	ours (personal pronoun, possessive form, exclusive)
apan	but
kan'on	cooked rice
inyo	yours (personal pronoun, possessive form, plural)
pagka'on	food
pan	bread
tinu'od	true, really

B. Drills

among	our (personal pronoun, possessive form, prenominal, exclusive)
ato'	ours (personal pronoun, possessive form, inclusive)
atong	our (personal pronoun, possessive form, prenominal, inclusive)
olo	machete
bulak	flower
daro	plow
ila	theirs (personal pronoun, possessive form)
ilang	their (personal pronoun, possessive form, prenominal)
inyong	your (personal pronoun, possessive form, prenominal)
iya	his (personal pronoun, possessive form)
iyang	his (personal pronoun, possessive form, prenominal)
mangga	mango
saging	banana

DIALOG

Ikadisinuwebeng Dialog
(Ikanapulo' ug siyam nga Dialog)

Situation: Si Meo ug si Ruben nag'inom sa tindahan ni Ruben.

Meo: Unsa nay oras?

Ruben: Hapit na alas dose.

Moe: Yay! Adto na ko, ha?

Gabi'i na ka'ayo.

Ruben: O. Inom pa. Gusto ka pa bag tuba'?

Meo: Dili' na, salamat, Pa'uli' na ko.

Ruben: Adto ka na ba? O. Sigi.

Nineteenth Dialog

Situation: Meo and Ruben are drinking at Ruben's store.

What time is it now?

Almost twelve.

Yay! I've gotta go now.

It's really late.

Drink some more, Do you want more tuba'?

No more, thanks. I'm going home now.

You' going now? O.K.

I. Pattern: time; alas dose

A. Fixed slot substitution drill: teacher has a large model of a clock.

He moves the hands to indicate hours.

Teacher

ala una
alas dos
alas tres
alas kuwatro
alas singko
alas sayis
alas otso
alas nuwebe
alas diyes
alas onse
alas dose

Student(s)

ala una
alas dos
alas tres
alas kuwatro
alas singko
alas sayis
alas siyete
alas otso
alas nuwebe
alas diyes
alas onse
alas dose

B. Using the pattern "Hapit na alas - ", students read the the clock time.

C. Using the pattern "Pasado na alas - ", students read the the clock time.

D. Dialog:

Mark: Unsa nay oras?

George: Hapit na alas kuwatro.

Mark: O, oras na. Idto na ta!

II. Pattern: counting by fives

A. Teacher moves hands on the clock to indicate minutes.

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
singko	singko
diyes	diyes
kinsi	kinsi
baynti	baynti
baynti singko	baynti singko
traynta	traynta
trayntay singko	trayntay singko
kuwarenta	kuwarenta
kuwarentay singko	kuwarentay singko
singkuwenta	singkuwenta
singkuwentay singko	singkuwentay singko

B. Teacher moves hands, and students read time

<u>Student(s)</u>
alas tres
alas tres singko
alas tres diyes
alas tres kinsi
alas tres baynti
alas tres baynti singko
alas tres y midya
etc.

C. Dialog: the clock has stopped. Dan asks Jerry what time it is, so he can set the clock.

Dan: Unsa may oras, Jerry?

Jerry: Ala una y midya.

Dan: (sets clock) A...la ...una ...y...midya.

D. Fixed slot substitution drill: cued by clock

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
menos baynti singko para alas kuwatro	menos baynti singko para alas kuwatro.
baynti	menos baynti para alas kuwatro
kinsi	menos kinsi para alas kuwatro
diyes	menos diyes para alas kuwatro
singko	menos singko para alas kuwatro
etc.	

E. Equivalence drill

Teacher

alas sayis kuwarenta
 alas nuwebe singkuwenta
 alas diyes kuwarentay singko
 alas dos trentay singko
 alas siyete singkuwentay singko
 etc.

menos baynti para alas siyet
 menos diyes para alas diyes.
 menos kinsi para alas onse.
 menos baynti singko para
 alas tres
 menos singko para alas otso

F. Student take turns being teacher with the clock and asking
"Unsa nay oras?"

III. Pattern: Leave-taking expressions

A. Memorization drill:

Adto na ko, ha?
 Ari na ko, ha?

B. Dialog: Janet says goodby

Janet: Adto na ko, ha?
 Mrs. Mends: Adto ka na ba? Sigi.

C. Memorization drill:

Adto na mi, ha?
 Ari na mi, ha?

D. Dialog : Jim and Henry say goodby

Jim: Adto na mi, Mum.
 Mrs. Go: Adto na mo? Balikbalik?

E. Memorization drill

Ta na.
Adto na ta.

F. Dialog: Joyce and Anne say goodby

Joyce: Adto na ta, Anne. Gabi'i na.
Anne: Um. Adto na mi, sir.
Mr. Asere: O.K., girls. Good night.
Anne: Ta na, Joyce.

IV. Pattern: Gusto ka ba ug tuba'?

O. Gusto kog tuba'.
Dili', ko gustog tuba'.

A. Introduction of new vocabulary

Tanduay	bulad	pansit
mangga	litsi	
ma'is	kape	

B. Fixed slot substitution drill.

Teacher

Gusto ka bag tuba'?
tanduay
kan'on
pan
manok
mangga
ma'is
bulad
litsi

Student(s)

Gusto ka bag tuba'?
Gusto ka bag tanduay?
Gusto ka bag kan'on?
Gusto ka bag pan?
Gusto ka bag manok?
Gusto ka bag mangga?
Gusto ka bag ma'is?
Gusto ke bag bulad?
Gusto ka bag litsi?
etc.

C. Substitution-response drill

Teacher

Gusto ka bag tuba'?
manok?
kan'on
mangga
ma'is
litsi

1st Student(s)

Gusto ka bag tuba'?
Gusto ka bag manok?
Gusto ka bag kan'on?
Gusto ka bag mangga?
Gusto ka bag ma'is?
Gusto ka bag litsi?
etc.

2nd Student(s)

O. Gusto kog tuba'.
O. Gusto kog manok.
O. Gusto kog kan'on.
O. Gusto kog mangga.
O. Gusto kog ma'is.
O. Gusto kog litsi.
etc.

D. Fixed slot substitution drill

Teacher

Gusto ka bag bulad?
 siya
 sila
 mo
 ako
 kita
 kami
 ka

etc.

Student(s)

Gusto ka bag bulad?
 Gusto ba siyag bulad?
 Gusto ba silag bulad?
 Gusto ba mog bulad?
 Gusto ba akog bulad?
 Gusto ba kitag bulad?
 Gusto ba kamig bulad?
 Gusto ba kag bulad?

E. Moving slot substitution drill

Teacher

Gusto ba siyag pansit?
 tanduay
 ka
 kape
 mo
 ma'is
 sila
 litsi
 ako
 bulad
 kami
 ta
 mi
 mangga
 siya

etc.

Student(s)

Gusto ba siyag pansit?
 Gusto ba siyag Tanduay?
 Gusto ba bag Tanduay?
 Gusto ka bag kape?
 Gusto ba mog kape?
 Gusto ba mog ma'is?
 Gusto ba silag ma'is?
 Gusto ba silag litsi?
 Gusto ba akog litsi?
 Gusto ba kog bulad?
 Gusto ba kamig bulad?
 Gusto ba tag bulad?
 Gusto ba mig bulad?
 Gusto ba mig mangga?
 Gusto ba siyag mangga?

F. Substitution-response drill: affirmative answers.

Teacher

Gusto ba mog kan'on?
 siya
 ka
 sila
 ta
 mi
 ako

1st Student(s)

Gusto ba mog kan'on? O. Gusto mig kan'or
 Gusto ba siyag kan'on? O. Gusto siyag
 kan'on.
 Gusto ka bag kan'on? O. Gusto kog kan'or
 Gusto ba silag kan'on? O. Gusto silag
 kan'on.
 Gusto ba tag kan'on? O. Gusto tag kan'or
 Gusto ba mig kan'on? O. Gusto mig kan'on
 Gusto ba akog kan'on? O. Gusto kog
 etc. kan'on.

2nd Student(s)

G. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Dili' ko gustog mangga.	Dili' ko gustog mangga.
siya	Dili' siya gustog mangga.
kami	Dili' kami gustog mangga.
kita	Dili' kita gustog mangga.
ka	Dili' ka gustog mangga,
sila	Dili' sila gustog mangga.
mi	Dili' mi gustog mangga.
mo	Dili' mo gustog mangga.
etc.	

H. Substitution-response drill: mixed answers

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Gusto ba siyag bulad?	Gusto ba siyag bulad? no	Dili' siya gus-	
		tog bulad.	
sila	Gusto ba silag bulad?	yes O.	Gusto silag
			bulad.
kamo	Gusto ba kamog bulad?	yes O.	Gusto mig
			bulad.
ta	Gusto ba tag bulad?	no	Bili' ta gustog
			bulad.
ka	Gusto ka bag bulad?	yes O.	Gusto kog
			bulad.
mi	Gusto ba mig bulad?	yes O.	Gusto mog
			bulad.
ko	Gusto ba kog bulad?	no	Dili' ko gustog
			bulad.
	etc.		

I. Chain response drill:

David: Gusto ka bag mangga?
 Karyn: O. Gusto kog mangga.

Karyn: Gusto ka bag bir?
 Mary: Dili' ko gustog bir.

Mary: Gusto ka bag iro'?
 John: O. Gusto kog iro'? etc.

J. Teacher divides class into groups that like and don't like certain foods. They ask and answer each other, and talk about each other's groups.

K. Dialog:

Mrs. Lasco: Gusto ba mog manok?

Chuck and Mike: O. Gusto mig manok. Duna ba?

Mrs. Lasco: O. Duna.

Chuck: Lami'. kining akong manok.

Mikel O. Lami' ka'ayo.

L. Review dialog:

Cardo: Asa man mo?

Jack: Pa'uli' na mi. Edto na.

Cardo: Ha'in man ang inyong balay?

Jack: Tu'a sa Kawayanan. Layo' ka'ayo.

SUPPLEMENT**I. Vocabulary introduced in the lesson****A. Dialog**

alas	(expression used with time)
dose	twelve;
hapit	almost (accent on the first syllable)
na	anymore, already, now (a word with many nuances of meaning)
oras	hour; time
pani'udto	lunch

B. Drills**Numbers Numerals**

uno	1
dos	2
tres	3
kuwatro	4
singko	5
sayis	6
siyete	7
otso	8
nuwebe	9
diyes	10
onse	11
dose	12
kinsi	15
baynti	20
traynta	30
kuwarenta	40

Supplement

9

singkuwenta	50
y midya	and a half (half-past)
menos	before (with time)
pamahaw	breakfast
panihapon	supper
para	before (with time)
pasado	after (with time)
tana	let's go

Ikabavnting Dialog

(Ika kawha'ang dialog)

Situation: Si Ricardo, usa ka estudyante, ninglabay sa iyang amigo nga nagsanding sa kahoy.

Berto: Hoy, Bay! Gusto ka bag tuba'?

Ricardo: O. Gusto. Tana!

Berto : Di'in man ka gahapon?

Ricardo: Didto sa amo'.

Nagtu'on akog Math.

Ngano man?

Berto: Didto mi sa merkado.

Nagdula' kamig mahjong sa tindahan.

Ricardo: Ma'ayo ba ang dula'?

Berto: Dimalas. Inom pa.

Twentieth Dialog

Situation: Ricardo, a student, passed his friend, who was leaning against a tree.

Hey, Rick! Do you want some tuba'?

Sure. Let's go.

Where were you yesterday?

At my house. I was studying Math. Why?

We were in the market. We played mahjong at the store.

Was the game good?

Unlucky..Drink some more.

DRILLS FOR DIALOG TWENTY

I. Pattern: Di'in nagluto' si Pedro?

Nagluto' siya sa tindahan.

A. Moving slot substitution drill.

<u>Teacher</u>		<u>Student(s)</u>
Nagdula' ba siya gahapon?		Nagdula' ba siya gahapon?
Nagsayaw	sila	Nagsayaw ba siya gahapon?
Nag'ilis		Nagsayaw ba sila gahapon?
Nagluto'	kami	Nag'ilis ba sila gahapon?
Nagtu'on		Nagluto' ba sila gahapon?
Nag'inom	kamo	Nagtu'on ba kami gahapon?
Nagka'on		Nag'inom ba kami gahapon?
Nagbasa	kamo	Nagka'on ba kamo gahapon?
Nagtudlo!	kita	Nagbasa ba kamo gahapon?
Nagsakay	ka	Nagtudlo' ba kita gahapon?
Nagtrabaho		Nagsakay ba kita gahapon?
	etc.	Nagsakay ka ba gahapon?
		Nagtrabaho ka ba gahapon?

B. Response substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Di'in magdula' si Pedro gahapon? plasa	Nagdula' siya sa plasa	gahapon.
Di'in mag'ilis si Juan gahapon? kuwarto	Nag'ilis siya sa kuwarto	gahapon.
Di'in magluto' si Rosa gahapon? kusina	Nagluto' siya sa kusina	gahapon.
Di'in magtu'on si Ruben gahapon? sala	Nagtu'on siya sa sala	gahapon.
Di'in magka'on si Nita gahapon? kusina	Nagka'on siya sa kusina	gahapon.
Di'in magbasa si Fidel gahapon? sala	Nagbasa siya sa sala	gahapon.
Di'in magtudlo' si Ely gahapon? esku-	Nagtudlo' siya sa esku-	welahan
Di'in mag'inom sila si Ben ug si Boy?	welahan	gahapon,
Di'in magtrabaho sila si Tita ug si Eno?	tindahan	Nag'inom sila sa tindahan.
	etc.	Nagtrabaho sila sa siyudad.

C. Substitution-conversion drill

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>2nd Student(s)</u>
----------------	-----------------------	-----------------------

Nagdula' si Pedro.	Nagdula' si Pedro.	Di'in siya magdula'?
ilis	Nag'ilis si Pedro.	Di'in siya mag'ilis?
luto'	Nagluto' si Pedro.	Di'in siya magluto'?
tu'on	Nagt'u'on si Pedro.	Di'in siya magtu'on?
ka'on	Nagka'on si Pedro.	Di'in siya magka'on?
basa	Nagbasa si Pedro.	Di'in siya magbasa?
tudio'	Nagtudio' si Pedro.	Di'in siya magtudio'?
inom	Nag'inom si Pedro.	Di'in siya mag'inom?
trabaho	Nagtrabaho si Pedro.	Di'in siya magtrabaho?
	etc.	

D. Dialog variations:

Teacher

Nagdula'

1st Student(s):	Nagdula' ba si Pedro?
2nd Student(s):	O. Nagdula' siya.
1st Student(s):	Di'in siya magdula'?
2nd Student(s):	Sa plasa.

Nag'ilis

1st Student(s):	Nag'ilis ba si Pedro?
2nd Student(s):	O. Nag'ilis siya.
1st Student(s):	Di'in siya mag'ilis?
2nd Student(s):	Sa(iyang) kuwarto.

luto'

1st Student(s):	Nagluto' ba si Pedro?
2nd Student(s):	O. Nagluto' siya.
1st Student(s):	Di'in man siya magluto'?
2nd Student(s):	Sa kusina.

etc.

E. Dialog: free expression in short dialog form:

for example:

Jim: Ha'in man si Fred?

Sally: Na'a siya sa sala.

Jim: Nag'unsa man siya?

Sally: Nagbasa siya.

or William: Nag'inom ba si Flora?

Jed: O. Nag'inom siya.

William: Di'in man siya mag'inom?

Jed: Sa tindahan.

F. Transposition drill: pronoun substitution

TeacherStudent(s)

Nagtrabaho sa siyudad si Pedro.	Nagtrabaho siya sa siyudad.
Nag'ilis sa kuwarto si Juan.	Nag'ilis siya sa kuwarto.
Nagtuan sa sala si Ruben.	Nagtuan siya sa sala.
Nagluto' sa kusina si Rosita.	Nagluto' siya sa kusina.
Nagtudlo' sa eskuwelahan si Ely.	Nagtudlo' siya sa eskuwelahan
Nagka'on sa kusina si Nita.	Nagka'on siya sa kusina.
Nagbasa sa sala si Ely.	Nagbasa siya sa sala.
Nag'inom sa tindahan sila si Ben ug si Boy.	Nag'inom sila sa tindahan.
Nagdula' sa plasa sila si Tito ug si Eno.	Nagdula' sila sa plasa.

etc.

G. Response drill: affirmative

Teacher

Nagtrabaho ba sa siyudad si Carlos?	O. Nagtrabaho siya sa siyudad.
Nag'ilis ba sa kuwarto si Juan?	O. Nag'ilis siya sa kuwarto.
Nagluto' ba sa kusina si Rosita?	O. Nagluto' siya sa kusina.
Nagtuan ba sa sala si Ruben?	O. Nagtu'on siya sa sala.
Nagtudlo' ba sa eskuwelahan si Ely?	O. Nagtudlo' siya sa eskuwelahan.
Nagka'on ba sa kusina si Nita?	O. Nagka'on siya sa kusina.
Nagbasa ba sa sala si Fely?	O. Nagbasa siya sa sala.
Nag'inom ba sa tindahan si Betty?	O. Nag'inom siya sa tindahan.
Nagdula' ba sa plasa si Boy?	O. Nagdula' siya sa plasa.

etc.

II. Pattern: Wala' siya magtrabaho sa siyudad.

A. Response drill: negative

Teacher

Nagtrabaho ba sa siyudad si Carlos? Wala'.	Wala' siya magtrabaho sa siyudad.
Nag'ilis ba sa kuwarto si Juan?	Wala'.
Nagluto' ba sa kusina si Rosita?	Wala'.

Wala' siya mag'ilis sa kuwarto.
Wala' siya magluto' sa kusina.

Nagtu'on ba sa sala si Ruben?
 Nagka'on ba sa kusina si Nita?
 Nagtudlo' ba sa eskuwelahan si Ely?
 Nagbasa ba sa sala si Fely?
 Nag'inom ba sa tindahan si Betty?
 Nagdula' ba sa plasa si Boy?
 etc.

B. Transposition-response drill

Teacher

Wala' nagtrabaho sa siyudad si Pedro.
 Wala' mag'ilis sa kuwarto si Juan.
 Wala' magluto' sa kusina si Rosita.
 Wala' nagtu'on sa sala si Ruben.
 Wala' ragtudlo' sa eskuwelahan si Ely.
 Wala' magka'on sa kusina si Nita.
 Wala' magbasa sa sala si Fely.
 Wala' mag'inom sa tindahan sila si Ben ug si Boy.
 Wala' nagdula' sa plasa sila si Tito ug si Eno.
 etc.

Wala' Wala' siya magtu'on sa sala.
 Wala' Wala' siya magka'on sa kusina.
 Wala' Wala' siya magtudlo' sa eskuwelahan.
 Wala' Wala' siya magbasa sa sala.
 Wala' Wala' siya mag'inom sa tindahan.
 Wala' Wala' siya magdula' sa plasa.

1st Student(s)

2nd Student(s)

Teacher

Cue

Student(s)

Nagtrabaho ba si siyudad si Eddie? Yes O. Nagtrabaho siya sa siyudad.

Nag'illis ba sa merkado si Roel? no
 Nagluto' ba sa eskuwelahan si Ruth? no
 Nagtu'on ba sa sala si Gemma? yes
 Nagtudio' ba sa munisipyyo si Felix no
 Nagka'on ba sa kusina si Mary? yes
 Nagbasa ba sa bulangan si Pete? no
 Nag'inom ba sa tindahan si Al? no
 etc.

D. Moving slot substitution drill: pronouns.

Teacher

Nag'inom siya sa tindahan.
 kusina.

luto'	ka
sila	merkado
kami	dula'
kita	
basa	kamo
ako	eskuwelahan
	etc.

Student(s)

Nag'inom siya sa tindahan.
 Nag'inom siya sa kusina.
 Nagluto' siya sa kusina.
 Na'luto' ka sa kusina.
 Nagluto' sila sa kusina.
 Nagluto' sila sa merkado.
 Nagluto' kami sa merkado.
 Nagdula' kami sa merkado.
 Nagdula' kita sa merkado.
 Nagdula' kita sa eskuwelahan.
 Nagdula' kamo sa eskuwelahan.
 Nagbasa kamo sa eskuwelahan.
 Nagbasa ako sa eskuwelahan.

E. Moving slot substitution drill: question with pronouns.

Teacher

Nag'inom ba siya sa tindahan?
 kusina

luto'	ka
sila	merkado
kami	

Student(s)

Nag'inom ba siya sa tindahan?
 Nag'inom ba siya sa kusina?
 Nagluto' ba siya sa kusina?
 Nagluto' ka ba sa kusina?
 Nagluto' ba sila sa kusina?
 Nagluto' ba sila sa merkado?
 Nagluto' ba kami sa merkado?

Wala'. Wala' siya mag'ilis sa merkado.
 Wala'. Wala' siya magluto' sa eskuwelahan.
 O. Nagtu'on siya sa sala.
 Wala'. Wala' siya magtudio' sa munisipyyo.
 O. Nagka'on siya magbasa sa bulangan.
 Wala'. Wala' siya magbasa sa bulangan.
 Wala'. Wala' siya mag'inom sa tindahan.

dula'

kita

eskuwelahan

kamo

basa

ako

etc.

Nagdula' ba kami sa merkado?
 Nagdula' ba kita sa merkado?
 Nagdula' ba kita sa merkado?
 Nagdula' ba kamo sa eskuwelahan?
 Nagdula' ba kamo sa eskuwelahan?
 Nagdula' ba kamo sa eskuwelahan?

F. Substitution-response drill: mixed answers

Teacher1st Student (s) Cue2nd Student (s)

Nagtrabaho ba sa siyudad si Carlos?	Nagtrabaho ba sa siyudad si Carlos?	yes	O. Nagtrabaho siya sa siyudad?
Nag'ilis ka ba sa balay?	Nag'ilis ka ba sa balay?	no	Wala' siyudad. Wala' wala' ko mag'ilis sa balay?
Nagliuto' ba sila sa pantalan?	Nagliuto' ba sila sa pantalan?	yes	O. Nagluto' sila sa pantalan.
Nagtui'on ba sa sala si Gemma?	Nagtui'on ba sa sala si Gemma?	yes	O. Nagtui'on siya sa sala, si Gemma?
Magtudio' ba kamo sa eskuwelahan?	Magtudio' ba kamo sa eskuwelahan?	no	Wala'. Wala' mi magtudio' sa eskuwelahan.
		etc.	

G. Dialog: denial and affirmation

Jenny: Nag'inom ka ba sa tindahan?
 Lauren: Wala'. Wala' kc mag'inom sa tindahan.

Jenny:

Di'in ka mag'inom?

Lauren: Nag'inom ko didto sa bulangan.

III. Pattern:
 Nagdala siyag bag.
 Nagdala ug bag si Judy.

A. Introduction of new vocabulary.

dala mangga
palit tubig

B. Moving slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Nagtudlo' akog math.	Nagtudlo' akog math.
Nagbasa libro	Nagbasa akog English.
Nagdala siya	Nagdala akog libro.
Nagka'on saging	Nagka'on siyag libro.
Nagluto' kami	Nagluto' siyag akog.
Nagpalit sinina'	Nagpalit siyag kami.
Nag'ilis etc.	Nag'ilis siyag kami.

C. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Nagtudlo' ug Math si Fely.	Nagtudlo' ug Math si Fely.
Nagbasa ug English	Nagbasa ug English si Fely.
Nagdala ug libro	Nagdala ug libro si Fely.
Nagka'on ug bag	Nagka'on ug bag si Fely.
Nagluto' ug pansit	Nagluto' ug pansit si Fely.
Nagpalit ug kan'on	Nagpalit ug kan'on si Fely.
Nagpalit ug saging	Nagpalit ug saging si Fely.
Nag'ilis ug sinina'	Nag'ilis ug sinina' si Fely.
etc.	

D. Transposition drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Nagluto' ug saging si Juana.	Nagluto' siyag saging.
Nagbasa ug libro si Raul.	Nagbasa siyag libro.
Nagdala ug kape si Biboy.	Nagdala siyag kape.
Nagtudlo' ug English si Judy.	Nagtudlo' siyag English.
Nagpalit ug manok si Ricardo.	Nagpalit siyag manok.
Nagdula' ug mahjong si Bill.	Nagdula' siyag mahjong.
Nag'ilis ug sinina' si Margrita.	Nag'ilis siyag sinina'.
etc.	

E. Reduction-response drill: affirmative answers

Teacher

Nag'ilis ka bag sinina'?
 Nagbasa ba kamog libro?
 Nagdala ba ug bag si Judy?
 Nagtudlo' ba ta ug Science?
 Nagpalit ba mig pansit?
 Nagluto' bag pan si Gloria?
 Nagtu'on ba siyang Math?

etc.

Student(s)

O. Nag'ilis kog sinina'.
 O. Nagbasa mig libro.
 O. Nagdala siyang bag.
 O. Nagtudlo' tag Science.
 O. Nagpalit mog pansit.
 O. Nagluto' siyang pan.
 O. Nagtu'on siyang Math.

F. Response drill: negative answers:

Teacher

Nagtu'on ba siyang Science?
 Nagluto' ba mog saging?
 Nagka'on ba silag mangga?
 Nag'inom ba mig tubig?
 Nagdula' ba tag mahjong?
 Nag'ilis ka bag sinina'?
 Nagdala ba kog pansit?
 Nagpalit ba siyang pan?

etc.

Student(s)

Wala'. Wala' siya magtu'on ug
 Science.
 Wala'. Wala' mi magluto' ug
 saging.
 Wala'. Wala' sila magka'on ug
 mangga.
 Wala'. Wala' mo mag'inom ug
 tubig.
 Wala'. Wala' ta magdula' ug
 mahjong.
 Wala'. Wala' ko mag'ilis ug
 sinina'.
 Wala'. Wala' ka magdala ug
 pansit.
 Wala'. Wala' siya magpalit ug
 pan.

G. Response drill: mixed answers; head cue

<u>Teacher</u>	<u>1st Student(s)</u>	<u>Cue</u>	<u>2nd Student(s)</u>
Nag'ilis ba kog kalsonis?	Nag'ilis ba kog kalsonis?	yes	O. Nag'ilis kog kalsonis.
Nagbasa ka bag libro?	Nagbasa ka bag libro?	no	Wala'. Wala' ko magbasag libro.
Nagdala ba ug bag si Ellen?	Nagdala ba ug bag si no Ellen?		Wala'. Wala' magdalag bag si Ellen.
Nagtudlo' bag English si Carol?	Nagtudlo' bag English yes si Carol?		O. Nagtudlo' ug English si Carol?
Nagpalit ba tag pan?	Nagpalit ba tag pan? no		Wala'. Wala' ta magpalit ug pan.
Nagluto' ba mig saging?	Nagluto' ba mig saging? yes		O. Nagluto' mog saging.
Nagtu'on ba mo Math?	Nagtu'on ba mo Math? yes		O. Nagtu'on mig Math.
Nagka'on ba silag kan'on?	Nagka'on ba silag kan'on? no		Wala'. Wala' sila maska'on ug kan'on.
	etc.		

H. Dialog:

Eno: Nagdula' ka bag mahjong sa merkado gahapon?
 Tito: Wala'. Wala' ko magdula'.

Eno: Nag'unsa man ka didto?
 Tito: Nagsuroysuroy lang.

I. Free expression with pictures; denial of one object, affirmation of another.

Judy: Nagka'on bag saging si Rosa?
 Ruay: Wala'. Wala' siya magka'on ug saging. Nagka'on siyag manok.

J. Expansion drill

TeacherStudent(s)

Nagluto!
 Nagluto' si Juana.

Nagluto'
 Nagluto' si Juana.

Nagluto' ug pansit si Juana.
 Nagluto' bag pansit sa kusina si
 Juana?
 Nagluto' bag pansit sa kusina
 si Juana gahapon?

Cue word only

Nagtudlo'
 si Juana
 pansit
 kusina

ba

gahapon

Nagtudlo'
 siya
 Math
 eskuwelahang

ba

gahapon

Nagbasa
 Carlos
 libro
 sala
 ba

gahapon

Nag'inom
 siya
 tuba'
 tindahan
 ba
 gahapon

Nagpalit
 Mario

Nagluto' ug pansit si Juana.
 Nagluto' bag pansit sa kusina
 si Juana?
 Nagluto' bag pansit sa kusina
 si Juana gahapon?

Nagtudlo'
 Nagluto' si Juana.
 Nagluto' ug panśit si Juana.
 Nagluto' ug pansit sa kusina si
 Juana.
 Nagluto' bag pansit sa kusina si
 Juana?
 Nagluto' bag pansit sa kusina si
 Juana gahapon?

Nagtudlo'
 Nagtudlo' siya
 Nagtudlo' siyag Math.
 Nagtudlo' siyag Math sa eskuwela-
 han.
 Nagtudlo' ba siyag Math sa
 eskuwelahang?
 Nagtudlo' ba siyag Math sa esku-
 welahan gahapon.

Nagbasa
 Nagbasa si Carlos.
 Nagbasa ug libro si Carlos.
 Nagbasa ug libro sa sala si Carlos.
 Nagbasa bag libro sa sala si
 Carlos?
 Nagbasa bag libro sa sala si
 Carlos gahapon?

Nag'inom
 Nag'inom siya.
 Nag'inom siyag tuba'.
 Nag'inom siyag tuba' sa tindahan.
 Nag'inom na siyag tuba' sa
 tindahan?
 Nag'inom ba siyag tuba' sa tin-
 dahan gahapon?

Nagpalit
 Nagpalit si Mario.

saging
merkado

ba

gahapon

etc.

Nagpalit ug saging si Mario.
Nagpalit ug saging sa merkado
si Mario.
Nagpalit bag saging sa merkado
si Mario?
Nagpalit bag saging sa merkado
si Mario gahapon?

K. Moving slot substitution drill

Teacher

Nagpalit akog sinina' sa
tindahan.
 merkado
 saging
kami kusina
Nagka'on manok
Nagluto' etc.

Student(s)

Nagpalit akog sinina' sa tindahan
Nagpalit akog sinina' sa merkado.
Nagpalit akog saging sa merkado.
Nagpalit kamig saging sa merkado.
Nagka'on kamig saging sa merkado.
Nagka'on kamig saging sa kusina.
Nagluto' kamig saging sa kusina.
Nagluto' silag saging sa kusina.
Nagluto' silag manok sa kusina.

Supplement

T

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

gahapon	yesterday
gusto	want, like, would like
pa	still, yet
pa'uli:	go home
ug	(a word with many functions; here it indicates which word is the object)

B. Drills

basa	read
blad	dried fish
kafe	coffee
dala	bring, take
litsi	milk
ma'is	corn
palit	buy
pansit	noodles
sakay	get on, get in, ride
trabaho	work
tudlo'	teach, point

II. Cultural Notes

A. Gusto - there is no easy way to distinguish between "like" and "would like".

B. Na, Pa - A simple "no" in Cebuano isn't complete. You should say "not anymore", "not yet", etc.

Supplement

U

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

alkansi	lose; loss (money)
ambi	let me have it
isda	fish
mahal	dear; expensive
pila	how much?
saka	go up, climb, come up
sentabos	centavos (the hundredth parts of a peso)

B. Drills

bolpen	ballpoint pen
dusina	dozen
hangyo'	bargain, haggle
pobre	poor
tag -	each
tag-pila	how much a piece?

DIALOG

Ikabaynti-unong Dialog

(Ikakawha'an ug Usang Dialog)

Situation: Usa ka tigulang nga
babaye nanuroy ug isda'.

Tigulang: Isda', Day? Isda'?

Lucy: Saka, Nang. Pila man kini?

Tigulang: Singkuwenta sentabos.

Lucy: Uy, kamahal!
Traynta lang, Nang.

Tigulang: Alkansi man.

Lucy: Kuwarenta.

Tigulang: O. Sigi na lang.

Twenty-first Dialog

Situation: An old woman goes
about selling her fish.

Fish, Day? Fish?

Come on up, Nang. How much is this
Fifty centavos.

How expensive!
Only thirty, Nang.

I'll lose money.

Forty.

O.K.

DRILLS FOR DIALOG TWENTY-ONE

I. Pattern: Pila man kini?

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Pila man kini?
kana'
kadto
na'
ni
to

etc.

Student(s)

Pila man kini?
Pila man kana'?
Pila man kadto?
Pila man na'?
Pila man ni?
Pila man to?

B. Students ask each other the prices of things at different distances from them.

C. Fixed slot substitution drill

Teacher

Pila man ang isda'?
pan
libro
kalo'
tu'alya
manok
sudlay

etc.

Student(s)

Pila man ang isda'?
Pila man ang pan?
Pila man ang libro?
Pila man ang kalo'?
Pila man ang tu'alya?
Pila man ang manok?
Pila man ang sudlay?

D. Moving slot substitution drill

Teacher

Pila man kinining isda'?
mangga
kana'
pansit
sinina'
kadto
bag
kini
kalo'
kana'
kalsonis
etc.

Student(s)

Pila man kinining isda'?
Pila man kinining mangga?
Pila man kanang mangga?
Pila man kanang pansit?
Pila man kanang sinina'?
Pila man kadtong sinina'?
Pila man kadtong bag?
Pila man kinining bag?
Pila man kinining kalo'?
Pila man kanang kalo'?
Pila man kanang kalsonis?

E. Fixed slot substitution drill: adjectives used as nouns to mean "the big ones".

Teacher

Pila man kining pula?
 dako'
 gamay
 berde
 asul
 itum
 puti'
 kape
 ta'as
 etc.

Pila man kining pula?
 Pila man kining dako'?
 Pila man kining gamay?
 Pila man kining berde?
 Pila man kining asul?
 Pila man kining itum?
 Pila man kining puti'?
 Pila man kining kape?
 Pila man kining ta'as?

F. Dialog:

Julia: Pila man kanang isda' Nang?
 Tigulang: Ha'in? Kining pula?
 Julia: Dili'. Kanang dako'.
 Tigulang: Singkuwenta. Gusto ka ba?
 Julia: Just a minute.

II. Pattern: money numbers

A. Response drill: teacher cues by pointing to numbers on board or showing play money

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Pila man na'?	5¢	singko sentabos
	10¢	diyes sentabos
	15¢	kinsi sentabos
	20¢	baynti sentabos
	25¢	baynti-singko sentabos
	30¢	traynta sentabos
	35¢	trayntay-singko sentabos
	40¢	kuwarenta sentabos
	45¢	kuwarentay-singko sentabos
	50¢	singkuwenta sentabos
	60¢	saysenta sentabos
	70¢	setenta sentabos
	80¢	otsenta sentabos
	90¢	nubenta sentabos
	₱1.00	piso
	₱1.05	uno singko
	₱1.25	uno baynti-singko
	₱1.50	uno singjuwenta
	₱2.00	Dos pisos
	₱2.50	Dos singkuwenta
	₱3.00	tres pisos
	etc.	

B. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Pila man kining pula?	10¢	Kanang pula? Diyes sentabos lang.
Pila man kining dako'?	50¢	Kanang dako'? Singkuwenta sentabos lang.
Pila man kining berde?	₱1.00	Kanang berde? Piso lang.
Pila man kanang berde?	₱ .75	Kining berde? Setentay singko sentabos lang.
Pila man kanang asul?	20¢	Kining asul? Baynti sentabos lan.
Pila man kanang singsing?	₱2.00	Kining singsing? Dos pesos lang.
Pila man kadtong libro?	30¢	Kadtong libro? Traynta sentabos lang.
Pila man kadtong singsing	80¢	Kadtong singsing? Otsenta sentabos lang.
	etc.	

C. Controlled Dialog: One student takes the role of a tindera, the other of a customer. Pretend to sell some thing, following the general dialog form.

Example:

PCV: Ma'ayo!
 Tindera: Dayon. Unsay imo, Day? (or Dong)
 PCV: Pila man kadtong sinina'? (point to dress on someone)
 Tindera: Kadtong asul? Dos pesos lang.
 PCV: Uy! Mahal man na!
 Tindera: O. Sigi. Uno setenta lang.
 PCV: Ambi.

D. Dialog to memorize:

Usa ka Peace Corps nisulod sa dakong tindahan sa siyudad.
 Nangita siyang bolpen.
 PCV: Tagpila man na'? (Magtudlo' siya ug bolpen sa du'ol sa tindahan)
 Tindera: Kining mga bolpen? Tag-kuwarenta man ni.
 PCV: Mahal ka'ayo!
 Tindera: Hangyo' lang.
 PCV: Baynti lang.
 Tindera: Alkansi man ko!
 PCV: O. Ambi.

E. Fixed slot substitution drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Tag-pila man ni?	Tag-pila man ni?

na'	Tag-pila man na'?
to	Tag-pila man to?
saging	Tag-pila man ang saging?
mangga	Tag-pila man ang mangga?
mansanas	Tag-pila man ang mansanas?
atis	Tag-pila man ang atis?
sibuyas	Tag-pila man ang sibuyas?
kamatis	Tag-pila man ang kamatis?
etc.	

F. Response drill

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Tag-pila man ang saging?	5¢	Tag-singko sentabos lang.
Tag-pila man ang atis?	3¢	Tag-tres sentabos lang.
Tag-pila man ang orange	20¢	Tag-baynti sentabos lang.
Tag-pila man ang mangga?	10¢	Tag-diyes sentabos lang.
Tag-pila man ang kana'?	55¢	Tag-singkuwentay-singko sentabos lang.
Tag-pila man ni?	15¢	Tag-kinsi sentabos lang.
Tag-pila man kining sibuyas?	12¢	Tag-dose sentabos lang.
	etc.	

G. Dialog:

Richard: Tag-pila man kining mangga?
 Seller : Tag-tres ang dusina.
 Richard: Tag-dos. Pobre man ko ka'ayo.
 Seller : O, sigi. Tag-traynta sentabos ang usa.
 Richard: Sigi, Nang. Salamat. (He walks off, beaming at his control of the vernacular).

DIALOG

Ikabayntidos nga dialog

(Ikakawha'an ug duhang dialog)

Situation: Si Eddie migula' sa kusina nga nagdala ug bugsay.

Girls: Asa ka, Noy?

Eddie: Karon? Sa dagat.

Girls: Mag'unsa man ka didto?

Eddie: Magboating. Uban mo?

Girls: Kanindot! Uban mi!

Twentysecond dialog

Situation: Eddie came out of the kitchen carrying an oar.

Where are you going, Ed?

Now? To the sea.

What are you going to do there?

Go boating. {you wanna} come along.

Great. Sure we'll go with you.

DRILLS FOR DIALOG TWENTY TWO

I. Pattern: Magboating sila / future time indicator.

A. Repetition drill

Teacher

Magboating sila ugma'.
 Magsuroy sila ugma'.
 Magluto' ko unya'.
 Magbaklay sila sa Dominggo.
 Magsakay sila ug barko sa
 Lunes.
 Maglinis sila sa balay karong
 hapon.
 Magsulat ko ugma'.

etc.

Student(s)

Magboating sila ugma'.
 Magsuroysuroy sila ugma'.
 Magluto' ko unya'.
 Magbaklay sila sa Dominggo.
 Magsakay sila ug barko sa
 Lunes.
 Maglinis sila sa balay karong
 hapon.
 Magsulat ko ugma'.

B. Simple substitution drill;

Teacher

Magboating sila ugma'.
 trabaho
 luto'
 baklay
 lakaw
 Lingkod
 sakay

etc.

Student(s)

Magboating sila ugma'.
 Magtrabaho sila ugma'.
 Magluto' sila ugma'.
 Magbaklay sila ugma'.
 Maglakaw sila ugma'.
 Maglingkod sila ugma'.
 Magsakay sila ugma'.

C. Moving slot substitution drill

Teacher

Magboating siya ugma'.
 trabaho sila
 tudlo' kami
 sakay kita
 baklay
 daro ka
 sayaw
 ka'on kamo

etc.

Student(s)

Magboating siya ugma'.
 Magtrabaho siya ugma'.
 Magtrabaho sila ugma'.
 Magtudlo' sila ugma'.
 Magtudlo' kami ugma'.
 Magsakay kami ugma'.
 Magbaklay kami ugma'.
 Magbaklay kita ugma'.
 Magdaro kita ugma'.
 Magsayaw kita ugma'.
 Magsayaw ka ugma'.
 Magka'on ka ugma'.
 Magka'on kamo ugma'.

II. Pattern: Magtrabaho ba si Juan ugma'?

O. Magtrabaho si Juan ugma'.

Dili'. Dili' magtrabaho si Juan ugma'.

A. Response-substitution drill: affirmative answers

TeacherStudent(s)

Magtrabaho ba si Juan ugma'?

O. Magtrabaho si Juan ugma'.

Magsuroysuroy ba si Carlos

O. Magsuroysuroy si Juan ugma'.

ugma'?

Magtudlo' ba siya ugma'?

O. Magtudlo' siya ugma'.

Magbaklay ba siya ugma'?

O. Magbaklay siya ugma'.

Magsayaw ba si Pita ugma'?

O. Magsayaw si Pita ugma'.

Magdula' ba sila ugma'?

O. Magdula' sila ugma'.

Magtu'on ka ba ugma'?

O. Magtu'on ako ugma'.

Magluto' ba kamo ugma'?

O. Magluto' kami ugma'.

B. Substitution-response drill: negative answers

TeacherStudent(s)

Magtrabaho ba si Juan ugma'?

Dili'. Dili' magtrabaho si Juan

ugma'.

Magsuroysuroy ba si Carlos

Dili'. Dili' magsuroysuroy si

Carlos ugma'.

ugma'?

Magtudlo' ba siya ugma'?

Dili'. Dili' siya magtudlo' ugma'.

Magbaklay ba siya ugma'?

Dili'. Dili' siya magbaklay ugma'.

Magsayaw ba si Pita ugma'?

Dili'. Dili' magsayaw si Pita ugma'.

Magdula' ba sila ugma'?

Dili'. Dili' sila magdula' ugma'.

Magtu'on ka ba ugma'?

Dili'. Dili' ako magtu'on ugma'.

Magluto' ba kamo ugma'?

Dili'. Dili' kami magluto' ugma'.

etc.

C. Substitution-response drill: mixed answers

TeacherCueStudent(s)

Magtrabaho ba siya ugma'?

yes O. Magtrabaho siya ugma'.

Magtudlo' ba siya ugma'?

yes O. Magtudlo' siya ugma'.

Magbaklay ba sila ugma'?

no Dili'. sila magbaklay ugma'.

Magdaro ba sila ugma'?

no Dili'. sila magdaro ugma'.

Magsayaw ba kita ugma'?

yes O. Magsayaw kita ugma'.

Magka'on ba kita ugma'?

yes O. Magka'on kita ugma'.

Mag'ilis ba kita ugma'?

no Dili'. kita mag'ilis ugma'.

Magluto' ba kamo ugma'?

no Dili'. kami magluto' ugma'.

etc.

III. Pattern: Nagboating sila gahapon/karon.

A. Repetition drill

Teacher

Nagboating sila gahapon.
 Nagsuroysuroy sila gahapon.
 Nagluto' ka gahapon.
 Nagsakay siya gahapon.
 Nagbaklay kita karon.
 Nagtrabaho kamo karon.
 Naglingkod ko gahapon.
 Naglinis kami karon.
 Naglakaw sila gahapon.

etc.

Student(s)

Nagboating sila gahapon.
 Nagsuroysuroy sila gahapon.
 Nagluto' ka gahapon.
 Nagsakay siya gahapon.
 Nagbaklay kita karon.
 Nagtrabaho kamo karon.
 Naglingkod ko gahapon.
 Naglinis kami karon.
 Naglakaw sila gahapon.

B. Simple substitution drill.

Teacher

Nagboating sila gahapon.
 daro
 luto'
 lakaw

etc.

Student(s)

Nagboating sila gahapon.
 Nagdaro sila gahapon.
 Nagluto' sila gahapon.
 Naglakaw sila gahapon.

C. Simple substitution drill

Teacher

Nagtrabaho sila karon.
 baklay
 lakaw
 daro

etc.

Student(s)

Nagtrabaho sila karon.
 Nagbaklay sila karon.
 Naglakaw sila karon.
 Nagdaro sila karon.

D. Moving slot substitution drill

Teacher

Nagboating kamo karon.
 inom
 ko
 trabaho
 kito
 suroysuroy
 gahapon.
 karon
 gahapon
 kami

etc.

Student(s)

Nagboating kamo karon.
 Nag'inom kamo karon.
 Nag'inom kamo gahapon.
 Nag'inom ako gahapon.
 Nagtrabaho ako gahapon.
 Nagtrabaho ako karon.
 Nag'ilis kita karon,
 Nag'ilis kita gahapon.
 Nag'ilis kami gahapon,
 Nagsuroysuroy kami gahapon.

IV. Pattern: Nagboating ba sila gahapon/karon?
 Wala' sila magboating gahapon/karon.
 Q. Nagboating sila gahapon/karon.

A. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Nagboating ba sila gahapon?	Wala'. Wala' sila magboating gahapon.
Nagdaro ba sila gahapon?	Wala'. Wala' sila magdaro gahapon.
Nagluto'ka ba gahapon?	Wala'. Wala' ko magluto' gahapon.
Nagtrabaho ba siya gahapon?	Wala'. Wala' siya magtrabaho gahapon.
Nag'inom ba kamo gahapon?	Wala'. Wala' mi mag'inom gahapon.
Naglakaw ba kita gahapon?	Wala', Wala' ta maglakaw gahapon.
	etc.

B. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>	<u>Student(s)</u>
Nag'inom ka ba karon?	Nag'inom ka ba karon? Wala'. Wala' ka mag-i inom karon.	
tu'on	Nagt'u'on ka ba karon? Wala'. Wala' ko mag-tu'on karon.	
luto'	Nagluto' ka ba karon? Wala'. Wala' ko mag-luto' karon.	
ka'on	Nagka'on ka ba karon? Wala'. Wala' ko mag-ka'on karon.	
dula'	Nagdula' ka ba karon? Wala'. Wala' ko mag-dula' karon.	
sayaw	Nagsayaw ka ba karon? Wala'. Wala' ko mag-sayaw karon.	
	etc.	

C. Substitution-response drill: affirmative answers

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>	<u>Student(s)</u>
Nagluto' ba kamo gahapon?	Nagluto' ba kamo gahapon?	O. Nagluto' mi gahapon.
daro karon	Nagdaro ba kamo karon?	O. Nagdaro mi karon.
trabaho karon	Nagtrabaho ba kamo karon?	O. Nagtrabaho mi karon.
Lakaw gahapon	Naglakaw ba kamo gahapon?	O. Naglakaw mi gahapon.
inom karon	Nag'inom ba kamo karon?	O. Nag'inom mi karon.
ka'on gahapon	Nagka'on ba kamo gahapon?	O. Nagka'on mi gahapon.
	etc.	

D. response drill: mixed answers.

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Nagboating ba sila gahapon?	yes	O. Nagboating sila gahapon.
Nagi'nom ka ba karon?	no	"Wala". Wala' ko mag'inom karon.
Nagbaklay ba sila gahapon?	no	O. Nagluto' mi karon.
Nagluto' ba kamo karon?	yes	Wala' . Wala' sila magbaklay gahapon.
Nagdaro ba siya karon?	no	O. Nagka'on mo karon.
Nagka'on ba kami karon?	yes	O. Nagka'on mo karon.
Nagsayaw ba kita gahapon?	no	Wala'. Wala' ta magsayaw gahapon.
	etc.	

E. Toward free expression: teacher shows pictures of the various verbs, with various numbers of people acting. Students ask each other questions, but it is the teacher who cues karon or gahapon, and yes or no.

<u>Cue</u> (picture of two people cooking)	<u>Teacher</u>	<u>Student</u>	<u>Cue</u>	<u>Student</u>
	today Nagluto' ba sila karon?	no	Wala'. sila magluto'	karon.

{one person working} yesterday Nagtrabaho ba siya gahapon? yes O. Nagtrabaho siya gahapon.

etc.

F. Teacher distributes the pictures. The class tries to guess what the person or people in the picture are doing.

For example, Tom has a picture of someone eating.

Tom: Kini si Rolando
 Betty: Nag'inom ba si Rolando?
 Tom: Wala' Wala' siya mag'inom.
 Louis: Nagdula' ba siya?
 Tom: Wala' Wala' siya magdula'.
 Virginia: Nagka'on ba si Rolando?
 Tom: O. Nagka'on siya.

V. Pattern: use of mag- nag- and time in the future, present, and past

A. Substitution-correlation drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Nagtudlo' siya gahapon. karon ugma'	Nagtudlo' siya gahapon. Nagtudlo' siya karon. Magtudlo' siya ugma'.
Nagtrabaho sila gahapon. karon ugma'	Nagtrabaho sila gahapon. Nagtrabaho sila karon. Magtrabaho sila ugma'.
Nagtumon kita gahapon karon ugma'	Nagtumon kita gahapon. Nagtumon kita karon. Magtu'mon kita ugma'.
Nagsayaw ako gahapon karon ugma'	Nagsayaw ako gahapon. Nagsayaw ako karon. Magsayaw ako ugma'.

B. Moving slot substitution-correlation drill

<u>Teacher</u>	<u>Student(s)</u>
Nagtudlo' ba siya gahapon? ka ugma'	Nagtudlo' ba siya gahapon? Nagtudlo' ka ba gahapon?
daro ugma'	Nagtudlo' ka ba ugma'?
kita mo gahapon	Nagtudlo' ka ba karon?
baklay sila ugma'	Magdaro ka ba ugma'?
etc.	Magdaro ba kito ugma'?
	Magdaro ba mo ugma'?
	Nagdaro ba mo gahapon?
	Nagbaklay ba mo gahapon?
	Nagbaklay ba sila gahapon?
	Nagbaklay ba sila ugma'?

C. Response drill: student responds to the teacher by asking a question.

Teacher

Nagka'on ka zahapon!
Mag'lis mo ugma'.
Mag'inom sila karon.
Magbayli kita ugma'.
Nagsayaw siya karon.

१०

D. Substitution-correlation response drill: affirmative answers. The teacher gives a word cue for the verb and a gesture for the time. For yesterday, over the shoulder, for now near the chest, for tomorrow, point in front.

Teacher

Student(s) II

Student(s) II

Magtrabaho ka ba ugma!?
inom
baklay
luto,
daro
sayaw
ka'on

(back) Nag'inon ka ba gahapon?
(chest) Nagbaklay ka ba karon?
(point) Magluto! ka ba ugma!?
(back) Nagdaro ka ta gahapon?
(point) Magsayaw ka ba ugma!?
(chest) Nagkai'on ka ba karon?

? Nagtrabaho ka ba ugma!?
 (back) Nag'inon ka ba gahapon?
 (nest) Nagbaklay ka ba karon?
 (point) Magluto' ka ba ugma!?
 (back) Nagdaro ka ta gahapon?
 (point) Magsayaw ka ba ugma!?
 (chest) Nagka'on ka ba karon?
 etc.

O. Nagtrabaho ko ugma!
 O. Nag'inon ko gahapon.
 O. Nagbaklay ko karon.
 O. Magluto' ko ugma!.
 O. Nagdaro ko gahapon.
 O. Magsayaw ko ugma!.
 O. Nagka'on ko karon.

E. response drill: negative answers.

Teacher

Student(s)

Nagsayaw ba siya gahapon?
Magbaklay ba sila ugma'?
Nagtrabaho ba kamo karon?
Nagdaro ba kita gahapon?
Magluto' ka ba ugma'?
Magsayaw ba kami ugma'?
Nagi'nom ba sila karon?

etc

Wala! • Wala! siya magsayaw gahapon.
Dili! • Dili! sila magbaklay ugma'.
Wala! • Wala! kami magtrabaho karon.
Wala! • Wala! ta magdaro gahapon.
Dili! • Dili! ko magluto' ugma'.
Dili! • Dili! mo magsayaw ugma'.
Wala! • Wala! sila mag'inom karon.

Nagka'on ba ko gahapon?
Mag'ilis ba mi ugma?/
Nag'inom ba sila karon?
Magbayli ba kita ugma?/
Hagsyaw ba siya karon?

 ERIC
Full Text Provided by ERIC

F. Correlation response drill: teacher cues time word; unchanging verb.

Teacher

Student(s)

Nagluto' ba kamo gahapon?
ugma!
karon
gahapon
ugma!

Nagluto' ba kamo gahapon? Wala'. Wala' mi magluto' gahapon.
Magluto' ba kamo ugma'? Dili'. Dili' mi magluto' ugma'.
Nagluto' ba kamo karon? Wala'. Wala' mi magluto' karon.
Nagluto' ba kamo gahapon? Wala'. Wala' mi magluto' gahapon.
Magluto' ba kamo ugma'? Dili'. Dili' mi magluto' ugma'.
etc. using various verbs and pronouns

G. Correlation response drill, cued mixed answers

Teacher

Student(s)

Nagluto' ba kamo gahapon?	yes	O. Nagluto' mi gahapon
ugma!	no	Dili'. Dili' mi magluto'
karon		ugma'.
gahapon		
gahapon		
Nagluto' ba kamo karon?	no	Wala'. Wala' mi magluto'
Nagluto' ba kamo gahapon	no	Wala'. Wala' mi magluto'
Nagluto' ba kamo gahapon	yes	O. Nagluto' mi gahapon.
Magluto' ba kamo ugma'?	yes	O. Magluto' mi ugma'.
Nagluto' ba kamo karon?	yes	O. Nagluto' mi karon.
etc. using different verbs and pronouns.		

H. Game. teacher whispers to a student that he will do or has done. Then the student asks the class what he will or has done. The class guesses.

For example: the teacher tells John that he will work tomorrow.

John: Mag'unsa ko ugma?
George: Magka'on ka ba ugma'?
John: Dili'. Dili' ko magka'on ugma'.
Grace: Magbaklay ka ba ugma'?
John: Dili'. Dili' ko magbaklay ugma'.
Peter: Mag trabaho ka ba ugma'?
John: O. Magtrabaho ko ugma'.

The teacher tells Priscilla that she danced yesterday.

Priscilla: Nag'unsa ko gahapon?
 Grace: Nagbaklay ka ba gahapon?
 Priscilla: Wala'. Wala' ko magbaklay gahapon.
 Bill: Nagtudlo' ka ba gahapon?
 Priscilla: Wala'. Wala' ko magtudlo' gahapon.
 etc.

I. The game in number H can be made freer and more sophisticated by having the class guess where the action took place or will take place.

Henry: Nag'unsa ko karon?
 June: Ha'in man ka?
 Henry: Ni'a ko dini sa kusina.
 June: Nagluto' ka ba?
 Henry: Wala'. Wala' ko magluto'.
 June: Nagka'on ka ba?
 Henry: O, nagka'on ako karon dini sa kusina.
 etc.

VI. Pattern: Asa/ha'in/di'in magtrabaho si Juan ugma'/karon/gahapon?
 Magtrabaho siya sa opisina ugma'.
 Nagtrabaho siya sa opisina gahapon.

A. Fixed slot substitution drill

Teacher

Asa magtrabaho si Jun ugma'?
 tudlo'
 baklay
 daro
 sayaw
 ka'on
 ilis
 etc.

Student(s)

Asa magtrabaho si Jun ugma'?
 Asa magtudlo' si Jun ugma'?
 Asa magbaklay si Jun ugma'?
 Asa magdaro si Jun ugma'?
 Asa magsayaw si Jun ugma'?
 Asa magka'on si Jun ugma'?
 Asa mag'ilis si Jun ugma'?

B. Substitution-response drill

B. Substitution-response drill

<u>Teacher</u>	<u>Cue</u>	<u>Student(s)</u>
Asa magtrabaho si Roberto ugma!?	Asa magtrabaho si Roberto opisina ugma!?	Magtrabaho siya sa opisina ugma!.
Asa magdaro si Roberto ugma!? bukid	Asa magdaro si Roberto ugma!? bukid	Magdaro siya sa bukid ugma!.
tudlo!		
Asa magtudlo! si Roberto sekuelahan ugma!?	Asa magtudlo! si Roberto sekuelahan ugma!?	Magtudlo! siya sa eskuwelahan ugma!.
Asa magbaklay si Roberto ugma!? bukid	Asa magbaklay si Roberto ugma!? bukid	Magbaklay siya sa bukid ugma!.
ka'on		
Asa magka'on si Roberto ugma!? kusina	Asa magka'on si Roberto ugma!? kusina	Magka'on siya sa kusina ugma!.
ilis		
Asa mag'ilis si Roberto ugma!? kuwarto	Asa mag'ilis si Roberto ugma!? kuwarto	Mag'ilis siya sa kuwarto ugma!.
etc.		

C. Moving slot substitution correlation drill

Teacher	Student(s)
Ha'in magtrabaho si Jun karon?	Ha'in magtrabaho si Jun karon?
Di'in	Di'in magtrabaho si Jun gahapon?
asa	Asa Magtrabaho si Jun ugma'?
Lito!	Asa ma gluto' si Jun ugma'?
Rolando	Di'in ma gluto' si Jun gahapon?
asa	Asa ma gluto' si Rolando gahapon?
tudio'	Asa ma gluto' si Rolando ugma'?
Karon	Asa magtudio' si Rolando ugma'?
Di'in	Ha'in magtudio' si Rolando karon?
sayaw	Di'in magtudio' si Rolando gahapon?
	Asa magsayaw si Rolando ugma'?
	ugma' etc.

D. Response drill

TeacherCueStudent(s)

- Di'in magluto' si Bill gahapon? kusina Nagluto' siya sa kusina gahapon.
- Asa magbaklay si Rose ugma'? bukid Magbaklay siya sa bukid ugma'.
- Ha'in sila magsayaw karon? plasa Magsayaw sila sa plasa karon.
- Asa kamo magdaro ugma'? bukid Magdaro mi sa bukid ugma'.
- Di'in kita mag'inom gahapon? tindahan Nag'inom kita sa tindahan gahapon.
- Asa siya magka'on ugma'? merkado Magka'on siya sa merkado ugma'.
- Di'in siya magka'oh gahapon? merkado Nagka'on siya sa merkado gahapon.
- Ha'in siya magka'on karon? merkado Nagka'on siya sa merkado karon.
- etc. etc.

E. Towards free expression: teacher cues time word; first student makes a sentence using his own verb; second student answers logically, choosing his own location.

Teacher: gahapon.

Student I: Di'in ka magtudlo' gahapon?

Student II: Nagtudlo ko sa eskwelahan gahapon.

Teacher: ugma'.

Student III: Ha'in ka magtulie ugma'?

Student IV: Mag'ilis ko sa kuwarto ugma'.

Teacher: karon.

Student V: Ha'in ka magtrabaho karon?

Student VI: Negtrabaho ko sa Cebu karon?

etc.

F. Dialog

Paul: Magtudlo' ka ba sa Central School ugma'?

Fred: Dili'. (Dili' ko magtudlo' sa Central School ugma').

Paul: Asa man ka magtudlo' ugma'?

Fred: Magtudlo' ko sa barrio Giwanon.

Lucio: Maglinomaka ba gahapon?

Vicente: O. Nag'inom ko.

Lucio: Di'in ka mag'inom?

Vicente: Nag'inom ko sa tindahan.

Jim: Nagsayaw ka ba gabi'i?

Jill: Wala'. Wala' ko magsayaw gabi'i.

G. Students tell complete stories about themselves and one other person.

For example:

Nagluto' kog kan'on gahapon.
Wala' ka magluto' gahapon.

Wala' ko magluto' karon.
Nagluto' kag saging karon.

Magluto' kog panihapon ugma'.
Magluto' ka panihapon ugma' sab.

obH. Short answer response drill:

Teacher

Nag'inom ba siya gahapon?
Magluto' ba sila ugma'?
Nagluto' ba kamo karon?
Magka'on ka ba ugma'?
Nagsayaw ba ta gahapon?
Nagdaro ba siya karon?
Magdaro ba siya ugma'?

etc.

Student(s)

Wala'
Dili'.
Wala'.
Dili'.
Wala'.
Wala'.
Dili'.

I. Story: Goldilocks :

Didto sa bukid dunay dakong balay. Nagppyo' didto tulo ka bear sila si Nansy Bear, si Tatay Bear, ug si Baby Bear. Na'a sa bulangan sa hapon si Tatay Bear. Magpalit ug isda' sa merkado sa hapon si Nanay Bear. Magsuroysuroy sa hapon si Baby Bear.

Dunay gamayng batang babaye si Goldilocks. Taga siyudad siya. Usa ka hapon nagsuroysuroy siya sa bukid. Nakakita' siyang dakong balay.

"Ma'ayo! Ma'ayo! matuod ni Goldilocks. Walay tawo ang balay. Nakakita' si Goldilocks ug tulo ka platong kan'on. Usa ka dakong plato, usa ka medium nga plato, ug usa ka gamayng plato. Gigutom kseyo si Goldilocks. Gusto siyang kan'on."

"Magka'on ako," matod ni Goldilocks. Nagsulay siyang dakong platong kan'on, pero bugnaw ka'ayo. Nagsulay siyang medium nga platong kan'on, pero init ka'ayo. Husto ang gamayng platong kan'on. Nagka'on siya.

"Gikapoy ka'ayo si Goldilocks.

"Maglingkod ako," matod ni Goldilocks. Nagsulay siyang dakong siya pero dako' ka'ayo ang siya. Nagsulay siyang medium nga siya, pero dako sab ang medium. Husto ang gamayng siya. Naglingkod siya.

"Bang!" Naguba' ang gamayng siya.

"Sus?" Nag'unsa ako? Nag'unsa ako?"

Gikapoy pa siya. Didto siya sa mga katre. Dako' ka'ayo ang usa ka katre. Dako' sab and medium nga katre. Husto ang gamayng katre Natulog sa gamayng katre si Goldilocks.

Pa'uli' na si Tatay Bear. Pa'uli' na si Nanay Bear. Pa'uli' na si Baby Bear.

"Kinsa man ang nagka'on sa akong kan'on?" matod ni Tatay Bear.

"Kinsa man ang nagka'on sa akong kan'on?" matod ni Nanay Bear.

"Kinsa man ang nagka'on sa akong kan'on? Wala! nay kan'on," matod ni Baby Bear.

Nakakita' silag mga siya.

"Kinsa man ang naglingkod sa akong siya?" matod ni Tatay Bear.

Kinsa man ang naglingkod sa akong siya?" matod ni Nanay Bear.

"Kinsa man ang naglingkod sa akong siya? Naguba' ang akong siya," matod ni Baby Bear.

Suko' ka'ayo ang mga bear. Nakakita' silag mga katre,

"Kinsa man ang natulog sa akong katre?" matod ni Tatay Bear.

"Kinsa man ang natulog sa akong katre?" matod ni Nanay Bear.

"Kinsa man ang natulog sa akong katre? ...Uy! Ni'a siya dinihi," matod ni Baby Bear.

Sukò' ka'ayo ang mga bear.

"Mag'unsa kami?" matod sa mga bear.

"Uy" matod niya. "Unsa man kamó?"

"Nagka'on ka sa among kan'on. Naglingkod ka sa among mga siya. Natulog ka sa among mga katre. Gusto kamig...."

"Sus? Mga bear kamó!" ug midagan sa gawas sa balay si Goldilocks. Pa'uli' siya sa ila.

Supplement

V

I. Vocabulary introduced in the lesson

A. Dialog

boating	boating
karon	now, today
mags-	(tense to indicate continuing action)
uban	go with, come with, accompany

B. Drills

baklay	walk a long way
ugma	tomorrow
Lunes	Monday
Martes	Tuesday
Miyerkoles	Wednesday
Huwebes	Thursday
Biyernes	Friday
Sabado	Saturday
Dominggo	Sunday

MINIMAL PAIRS

I. Glottal Stop / / vs. /'/

• Minimal Pairs

niya (genitive form of pronoun)	mi'a (deictic: here)
tuwa (cook by boiling)	tu'a (deictic: there)
dagum (needle)	dag'um (rain cloud)
buwang (cockfight)	bu'ang (crazy; fool)
baga (ember)	baga' (lung)
kaha (box)	kaha' (frying pan)
na na (now)	na' (that)
sala (hall)	sala' (filter)

B. Minimal Pair Pictures

dagum - Kini dagum. Talinis ang dagum.
dag'um - Kini dag'um. Dako' kining dag'um.

buwang - Buwang kini. Tan'awa ang mga sunoy sa buwang.
bu'ang - Bu'ang kining tawo. Wala siyay bu'ot.

kaha - Kini kaha sa zigarily. Dunay bayenti.
kaha' - Kini kaha'. Bag'o nga kaha' ni.
kaha' - Kini kaha'. Bag'o nga kaha' ni.

C. Minimal Pair Sentences

1. Gamay ka'ayo kanang {dagum,
(dag'um.)

2. Isulod ang tubig sa {sala,
(sala').

3. Dili' {na!
(na'!)

4. Ha'in man ang akong {bata?
(bata'?)

5. Mangayo) silag dyip.
Mangayo')

D. Enrichment

1. Dialog

Nene': Dako' ka' ayo kining iro'.

Into': Ha'in man? O. Kana'.

Tinu'od. Dako'.

2. Poems

Ulan

Ulan dako'-dako'
Maligo' sa Undo
Ulan gamay-gamay
Malingo' si Inday

Ang Bata'

May usa ka bata'
Nga akong nakita'
Didto siya sa sapa'
Naga dula-dula'.

Ako' siyang gipangutana
Nganong ani'a ka?
Igo lang mikatawa
Ug mitubag "Lakaw na."

3. Song (Sumba', Sumba', Sumba')

1. Sumba', sumba', sumba' sa (repeat 4 times)

2. " " " "

3. " " " "

4. " " " "

5. Ngi', ngi', ngi', ngi' ngi' ngi', ngi'
(repeat 4 times)

Ha'in, ha'in, ha'in na'
Di'in, di'in, di'in, na',

II. /n/ vs. /ng/

A. Minimal Pairs

na (sentence particle roughly means 'now')	nga (a linker; functions also as refl pronoun)
Nano (name of a man)	ngano (why)
buwan (moon)	buwang (cockpit)
utan (vegetables)	utang (debt)
banog (hawk)	bangog (groggy)
lanaw (standing water)	langaw (fly)

B. Minimal Pair Pictures

na - Nq. Nahurot na ang tuba'. Homan na.
nga - Nga. Kini nindot nga sinina'.

Lanaw - Kini lanaw. Human sa ulan, dunay lanaw
sa dalan.

Langaw - Kini dakong langaw. Hugaw ka'ayo ang mga
langaw.

bulan - Lamdag ang bulan, kay sibo'.
bulang - Motan'aw kog bulang kada Dominggo.

C. Minimal pair sentences.

1. Duna ba moy (utan?
(utang?)
2. Mo'adto siya sa (bulan.
(bulang.)
3. Tan'awa ang (banog!
(bangog!)
4. Misinggit isya, "(Nano!"
"(Ngano!")
5. Nagtinabanay) sila.
Nagtinabangay)
6. Dili' ko kasultig ("na".
("nga".

D. Enrichment

1. Dialog

Inting: Nganong wala' kay suga', Gaming?

Gaming: Kay dili' pa ngitngit, Inting.

2. Other words with the same sound:

ngil'ad	May ngil'ad nga nahitabo,
ngitngit	Gabi'i na. Ngitngit ka'ayo.
ngadto	Magbaklay ko ngadtos Badiyang.
bungol	Bungol ka ba?
bungot	Hugaw ang bungot niya!
halang	Halang kining siliha.
ngilngig	(Ngilngig ang tambok sa baboy, (Ngilngig ang nahitabo sa bata.
ngiyaw	Ang iring mo ngiyaw.
ngulob	Ang iro mo ngulob.
ngatngot	Ngotngot ang iyang samad.
ngabil	Pula ang iyang mga ngabil.

3. Song.

Naunsa ang Iring

Iring, iring, pamati'
Nganong nagngiyaw ka?
Ang manghod ko natulog
Ayaw siyag pukawa.

Ngiyaw, ngiyaw
Ang sulti sa iring
Katol ang pata ko
Kay gituslok sa kuting

III. Unaspirated Consonant /b/ vs. /p/

A. Minimal Pairs

ba (sentence particle for pa (sentence particle
questions that can be meaning yet, still,
answered by yes or no) more, etc.

bala (bullet)	pala (shovel)
balay (house)	palay (unmilled rice)
bangaz (hole, pit, crevice)	pangag (gap-toothed)
labad (headache)	lapad (wide, broad)
labok (fight between roosters)	lapok (mud)
sabot (understand)	saput (clothes)
	sapot (clothes)

B. Minimal Pair Pictures

bala - ni'ay tulo ka bala sa retrato.
pala - Kiniy usa ka pala.

balay - Tan'awa ang duha ka bag'ong balay.
palay - Ihatod ang palay sa amo'.

labad - Labad ang iyang ulo. Duna siya problema.
lapad - Dunay duha ka suba'. Kini apiki. Kini lapad.

C. Minimal Pair Sentences:

1. Nagkinahanglan kog unom ka (bala.
(pala.)
2. Ha'in man ang inyong (balay?
(palay?)
3. Tu'a sa plasa ang (bangag.
(pangag.)
4. Na'a (bay) bir?
(pay)
5. Dili' ma'ayo ang iyang (bulong:
(pulong.)

D. Enrichment

1. Poems - Pobreng Dalaga ng Bulan

Akoy pobreng dalaga
Usa ray panyo ug saya.
Panahon sa paglaba
Hulaton ko ang pagkauga.

Migula na ang bulan
Sa pultahan sa langit
Aron sa paglipay sa
katawhan
Ug pagbanwas sa kangitngit

IV. Unaspirated Consonant /d/ vs. /t/.

A. Minimal Pairs

daro (v. plow	tero (kerosene can)
daub (bonfire)	ta'ub (high tide)
pawod (stick of nipa)	pawot (peeling)
panid (page)	panit (skin)
panday (carpenter)	pantay (equal)
landay (big sack)	(lantay (bamboo bed)

B. Minimal Pair Pictures

daug - Kini da'ug. Dili' ni ka'ayo. Da'ub ni.
 taub - Hunas. Ta'ub. Ta'ub.

panid - Kini usa ka panid sa libro. Panid.
 panit - Kini panit sa usa ka sagin. Panit.

landay - Dakong sako ang landay. Landay.
 lantay - Lantay. Gamiton ang lantay kun megpahulay,

C. Minimal Pair Sentences.

1. Palita ang (landay
2. Panday) siia
 Pantay)
3. Maghuwad) ka'g bir
 Maghuwat)
4. Sila nag (dula
 (tula
5. Ayaw {pagkudkud ug kiso.
 (pagkutkit,

D. Enrichment

1. Riddle

Dili' tubig sa langit,
 Dili' tubig sa yuta'.
 Tubig sa tunga' tunga'
 Makalibog sa huna'huna'. (tuba')

V. Unaspirated K /g/ bs. /k/

A. gamut (root)	kamut (hand)
gamay (small)	kamay (call by waving hand)
bagol (coconut shell)	bakul (lame)
abogado (lawyer)	abokado (avocado)
basag (broken, fractured)	basak (rice paddy)

B. Minimal Pair Pictures

Gamut - Kini mga gamut sa tanum. Ta'as ka'ayo ang gamut ning tanuma. Gamut.

Kamut - Kini kamut. Ita'as ang inyong mga kamot. Kamut.

bagol - Kini bagol. Gamiton ang bagol kun moinum.

bakol - Bakol kining tawhana. Ang bakol dili makalakawg kusog.

abogado - Kini si Mr. Smith. Abogado siya.

Abokado - Kini ang abokado. Lami hi.

C. Minimal Pair Sentences:

1. Unsa may ("gamay") sa iningles?
("kamey")

2. Hain man ang (bagol).
(bakul.)

3. Didtuy daghang (bagol).
(bakul.)

4. Ang (baga) tu'a sa silong.
(baka)

5. Kadako sa (gamut).
(kamuti)

6. Nagkinahenglan ta ug (abogado).
(abokado.)

D. Enrichment

1. Dialog

- A. Nakaka'on kog abokado.
- B. Pila ka bu'ok?
- C. Duha ra. Kalami'!

2. Song, etc. -

Kamot Ko

Duha ang kamot ko
Wala ug tuo
Bisan gagmay
Limpiyo kanunay
Tan'awa ninyo
Nindot ka'ayo
Kanunay limpiyo
Ang kamot ko.

Ang Kapayas


Kon gusto ikaw; dulsi.
Hinog kapayas tilawi
Kon gusto ikaw; kinilaw
Ang kapayas nga hilaw

A HISTORY

transcription by
W. H. Johnson.

Moderately

A - i - tay po - breng A - lin - da - ha -
 se - m - yo
 hay si - an - ud han - ta he - egi te - ug ka - ja -
 be - lin A - hay se - tu - ar - in - ing se - ko - su -
 ken A - koto A - ruy, a - ruy, a -
 ruy, a - ruy, a - ruy, a - ruy, a - ruy, a - ruy, a - ruy,
 ruy, a - ruy
 A - hi - ie si - bu - lu - , se - lu - a - lu - si - lu -
 A - ruy
 A - ruy, a - ruy
 ruy, a - ruy, a - ruy, di - li' ka ba na - lo - 'o, se -
 po - breng A - lin - da - ha -
 A - ruy, a - ruy, a - da - ha -



FILEMON

Si Filemon , si Filemon
Namasol sa kadagatan
Nakakuha, nakakuha
Ug isdang tambasakan
Gibaligya, gibaligya
Sa merkadong guba'
Ang halin pulos kura
Ang halin pulos kura
Igo ra ipanuba.


Lupang Hinirang

Bayan magiliw
Perlas nang silanganan
Alab nang puso
Sa dibdib moy buhay.
Lupang hinirang
Duya' kanang magiting
Sa manlulupig
Dikapasisi'il
Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw
May dilag ang tula at awit sa
Paglayan minimahal.
Ang kislap nang wah'tawat
Mo'y tagumpay
Nangnamingningning
Ang bituin at araw
Niya kailan pay
May dimagdididim
Lupa nang araw
Nang luwal'hatit pagsinta
Buhay ay langit sa piling mo.


(Philippine National Anthem)
Pilipino

SS. MUNGSOO SA BUENAVISTA


arr. by P.V. Negrete




Sa lungsoo soó sa Buena a vis- ta Icy tu - lo ka,




ng - a ca - go' na - min - yo ang




ka - mang - ho - ran hi - hi - la - ang




ka - ma - gul - ngan hi - tu - bag ang tu - nga - tu




nga icy, na - nang ay - ay pag - sa - ba icy di



hi - dang - tan ug bu - lan na - min - yo hi -



ta - nga ta - ngn,



MATUD NELA

transcribed by
D.A. Johnson
slowly

Ma - tud . ni - la e - ko' di - li' a ang - e ay . ne - mag-

mang - ad sa i - song' gug - ma ma - tud ni - la - i -

ka - di - li' ne - li - pay Zay wa' a - koy be - han - di.

Nga ka - ni - mo i - go - sa , . Gug - mung

put - li' me - "a ray' pa - sa - li' Ma - koy be - han - di li'

ka - sa bu - la - wan Ma - tud . ni - la' ka - t - tu - gun

la - mung' sa i - song' gug - ma ug - pa - ga - yig

di - li' ne - li' lu - hoo' pag - go - di Bi - san sa un-

MATED NILA cont.

The musical score consists of five staves of handwritten musical notation. The lyrics are written below each staff. The first staff has lyrics: "rang ka - to - ro - ngan", "Kay - un - sa pay bi-", and "li - ning ki - na - bu - hi". The second staff has lyrics: "Xon sa gug - mi mo ni - ni". The third staff has lyrics: "Iba - we ..", "Ing - ne ko nge di - li' mo - to - o", and "sa me - o peg - ta - may Kong na' ang - ton". The fourth staff has lyrics: "Ing - na - ko nge di - li' mo ko - wa - ngay", "Gug - ne ug peg", and "sa - lie - ie duw - go - ta".

They say that I am not worthy of possessing the treasure of your love. They say that you cannot be happy because I have no riches to give you. I can only assure you of pure love, the only treasure more precious than gold. They say that your love and your caresses are like diamonds or gold. I say I know you are right. Since I am poor, I can only offer you my love. I can only offer you my love. I can only offer you my love.

English Translations

Philippine National Anthem (Lupang Hinirang)

Land of the morning,
Child of the sun returning,
With fervor burning,
Thee do our souls adore.
Land dear and holy.
Cradle of noble heroes,
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shore.
Ever within they skies
And through thy clouds
And o'er they hills and sea,
Do we behold the radiance,
Feel the throb of glorious liberty.
Thy banner, dear to all our hearts,
Its sun and stars alight,
O never shall its shining field
Be dimmed by tyrant's might!
Beautiful land of love,
O land of light,
In thine embrace 'tis rapture to lie.
But it is glory ever,
When thou art wronged,
For us, thy sons, to suffer and die.

Dragonfly Alindahaw

I am the poor dragonfly
Carried about in the breeze
Looking for nectar - ay!
Ayay - in the gardens and fields.

Aruy, aruy, aruy, aruy, aruy, aruy
Aruy, aruy, aruy, aruy, aruy, aruy
Here is Miss Flower
Awaiting with yearning
Aruy, aruy, aruy, aruy, aruy, aruy
Aruy, aruy, aruy, aruy, aruy, aruy
Don't you pity the poor dragonfly.

Aruy! Aruy!
Here is Miss Flower awaiting with
yearning
Aruy! Aruy!
Don't you pity the poor dragonfly?

Forgive Us Pasaylu'a

Forgive us fortunate householder
For this caroling of ours now
For this is heavens command
So let us all rejoice.

For in times like this.....
Times for rejoicing;
Let us set aside sorrows
For the Blessed One is born.

Filemon Filemon

Filemon, Filemon
Went fishing in the sea
He caught a 'tambasakan' fish
He sold it in a tumble-down
market place
All he got was a kura
Which was just enough for a glass
of tuba'.

In the Town of Buenavista Sa Lungsud sa Buenavista

In the town of Buenavista
There lived three sisters;
The youngest got married
The oldest started to cry
The next one to her said,
Manang, don't you cry,
For within this month
And we will all get married.

Proud Mountain Garbusung Bukid

How proud is this mountain
That wishes to compete with
the clouds
But it's chipped and crumbled down
To mingle with the soil of the
plains.

There was a big tree
Which on it did grow.
It broke and fell to the ground
People around came to see
What the matter was
It fell down because it was
eaten by termites.

Mountain Maiden
Dalagang Bukid

I just came from the hills
Down to the city
My aim is to observe
Your ways here.
For up there in our hills
We wear nothing but 'sinansan'
Because mother refuses to
accept dress
The modern (of dress).

Ayayayayay! Ayayayayay!
The graceful swaying of the
mountain maidens
Pure and undefiled.
Don't touch her
Or Inday will cry
And she will never stop
Until you marry her.

Rusas Pangdan
Rusas Pangdan

Here is 'rusas pangdan'
Just come down from the hills
To be with you
In this, you happy (hours)celebration.
I can only give you the 'balitaw'
My parents' heritage to me -
A song which is the oldest song
The pride of our hills.
Dika-dung, dika-dung, dika-dung
Ayay! our 'balitaw'
It is beautiful to dance to it
Like dewdrops cool and sweet
Dika-dung, dika-dung, dika-dung
Poor Inday, He looks at Inday
Burning at the mouth.

I Miss You

Gimingaw Ako

I miss you, O my beloved
For only you have the right to my love.
How bitter it is to be far from you.
I can only be restless and yearn for you.
I long for you, though you be far from me
I dream of you
Even in dreams, show yourself to me
Me, who dearly loves you oh, ooooooh.

I miss you, my love
All I can do is shed tears and yearn.
I miss you.

Matud Nila

They Say

They say that I am not worthy of
Possessing the treasure of your love
They say that you cannot be happy
Because I have no riches to give you
I can only assure you of pure love
The only treasure more precious
than gold

They say that your love and your
caresses
Would all be wasted on me
This affection I bear you will
never fade
For any reason whatsoever
For what other value has this life of
mine
If I am deprived of your love?
Don't believe what they say about me
Tell me you won't take away
The love and trust of ours dreams.

How Empty

Kamingaw sa Payag

Ay! How empty is the hut
Where once we lived together
With our love for one another
It's light is gone now,
That shone for me
Every night.

-chorus-

What will I do if you are gone?
Why should I go on living here, when
when you have left the home,
now that you're gone

Where shall I look for you
Since you have gone from our home?

-coda-

There's nothing more but to say farewell
Farewell!